Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I



DELLA REPUBBLICA ITALIANA

ABBONAMENTO AL "BOLLETTINO DELLE ESTRAZIONI,,: Anno L. 9.500 — Semestre L. 5.500 — Estero II doppio i suddetti prezzi sono comprensivi della tassa erariale

Versare l'importo sul c/c postale 1/4050) intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato — Libreria dello Stato — Roma

Il presente Bollettino e le pubblicazioni della LIBRERIA DELLO STATO sono in vendita presso le Agenzie di BOMA, Via del Tritone n. 61/A - 61/B - Via XX Settembre (Palazzo Ministero del Issaro) — MILANO, Gaileria Vittorio Emanuele n. 3 — NAPOLI, Via Chiela n. 5 — FIRENZE, Via Cavour n. 46-r

Le richieste per corrispondenzo deveno essere inviole sil ISTITUTO POLIGRAFICO DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA YERDI, 10 ROMA versendo l'importo sul ojo postele 1/2640

Le inserzioni nel « Bollettino delle estrazioni » si ricevono in Roma presso la Libreria dello Stato (Ufficio Inserzioni -VIa XX Settembre - Palazzo del Ministero del Tesoro). I versamenti per le richieste di inserzione inviate per corrispondenza debbono essere effettuati sul conto corrente postale 1/17490. Le Agenzie della Libreria dello Stato in: Milano, Napoli e Firenze possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano ed accompagnati dai relativo importo.

N. 9

BOLLETTING

DELLE ORBLIGAZIONI. DELLE CARTELLE E DEGLI ALTRI TITOLI ESTRATTI PER IL RIMBORSO E PEL CONFERIMENTO DI

SOMMARIO

Istituto Bancario San Paolo di Torino - Istituto di credito di diritto pubblico - Gredito fondiario: Cartelle fondiarie estratte il 1º febbraio 1967.

«I.R.I.» - Istituto per la Ricostruzione Industriale: Estrazione di obbligazioni I.R.I. 6% 1954-1969.

ISTITUTO BANCARIO SAN PAOLO DI TORINO ISTITUTO DI CREDITO DI DIRITTO PUBBLICO CREDITO FONDIARIO

Elenco delle cartelle fondiarie estratte nel giorno 1º febbraio 1967 e rimborsabili alla pari dal 1º aprile p. v.

SAGGIO 3,50% - CARTELLE ESTRATTE N. 2.954

N. 9 titoli di una cartella rimborsabili in L. 500

N. 3 titoli da 5 cartelle rimborsabili in L. 2.500

N. 13 titoli di 10 cartelle rimborsabili in L. 5.000

N. 6 titoli di 50 cartelle rimborsabili in L. 25.000

N. 25 titoli di 100 cartelle rimborsabili in L. 50.000

SAGGIO 4 % - CARTELLE ESTRATTE N. 2.020

N. 57 titoli di 10 cartelle rimborsabili in L. 5.000

100965	101016	102136	102372	104810	105478
108982	109559	112924	113531	114176	117326
119682	122187	122414	123037	124081	125295
125964	125965	127204	129520	130626	130872
131182	133982	134568	135436	135975	137508
138013	138921	139068	140755	141247	144089
145185	147618	148019	148827	149112	149630
149751	150015	150443	150842	151414	151566
152229	152230	152632	152790	154921	156103
156785	156788	156867			

	*000014	508235	508236	508237	500000	******	****				
508233	508234 508243	508244	508245	508246	508238	508897	508898	508899	508900	508901	508902
508241		508251	508252	508253	508247	508905	508906	508907	508909	508910	508912
508248	508250 508256	508257	508258	508261	508254 508262	508913	508914	508916	508917	508918	508920
509255		508266	508267	508268		508924	508925	508927	508928	508929	508930
509264	508265 508277	508278	508279	508281	508272	508931	508932	508934	508935	508936	508937
508273					508282	508938	508939	508940	508942	508943	508947
508284	508285	508287	508288	508289	508291	508948	508949	508950	508954	508956	508957
508293	508294	508295	508297	508298	508299	508958	508959	508960	508961	508962	508963
508302	508303	508307	508308	508310	508314	508964	508965	508966	508967	508968	508969
508315	508316	508317	508318	508319	508320	508970	508973	508974	508976	508978	508979
508321	508322	508323	508324	508325	508326	508981	508982	508983	508984	508987	508988
508327	508328	508329	508330	508331	508332	508989	508990	508991	508992	508993	508994
508333	508334	508335	508336	508337	508340	508995	508996	508997	508998	508999	509000
508342	508343	508344	508345	508346	508348	509001	509002	509003	509005	509007	509008
508349	508352	508353	508354	508356	508357	509011	509016	509017	509018	509019	509021
508359	508361	508362	508363	508364	508366	509023	509024	509025	509029	509030	509031
508368	508369	508370	508371	508372	508375	509032	509033	509034	509035	509036	509037
508378	508379	508380	508381	508384	508386	509038	509039	509040	509041	509042	509044
508387	508388	508389	508390	508392	508395	509045	509046	509048	509051	509052	509053
508399	508400	508401	508402	508403	508404	509054	509055	509056	509057	509058	509059
508405	508407	508408	508409	508410	508411	509060	509064	509066	509067	509068	509069
508412	508413	508416	508418	508419	508420	509070	509071	509072	509073	509076	509077
508422	508423	508424	508425	508428	508431	509078	509079	509080	509081	509082	509083
508434	508435	508439	508440	508441	508443	509084	509015	509086	509087	509088	509089
508444	508446	508448	508449	508450	508451	509091	509092	509093	509094	509096	509097
	508453	508454	508457	508458	508459	509091	509092		509101	509102	
508452							509105	509100			509103
508460	508464	508465	508466	508468	508469	509104 509111	509108	509106 509113	509107 509114	509108 509117	509109 509118
508470	508471	508472	508475	508476	508477		509112				
508478	508479	508480	508481	508482	508483	509119 509129	509120	509121 509133	509124 509134	509125 509135	509126 509136
508484	508485	508487	508488	508489	508493						
508494	508495	508496	508497	508499	508500	509137	509139	509142	509143	509144	509146
508501	508502	508504	508505	508507	508508	509147	509149	509150	509154	509155	509156
508509	508510	508511	508512	508513	508515	509157	509159	509160	509161	509162	509163
508516	508517	508519	508521	508522	508524	509164	509166	509167	509168	509169	509170
508525	508527	508528	508529	508531	508534	509171	509172	509175	509176	509177	509178
508535	508536	508537	508539	508540	508542	509179	509180	509183	509185	509187	509188
508543	508544	508546	508547	508549	508550	509189	509192	509193	509194	509195	509197
508552	508553	508555	508556	508557	508558	509198	509199	509200	509201	509202	509203
508559	508560	508561	508562	508563	508565	509204	509205	509206	509207	50920 9	509210
508566	508568	508569	508570	508571	508572	509211	509212	509214	509215	509216	509218
508573	508574	508575	508576	508577	508578	509219	509223	509224	509225	509226	509227
508579	508580	508581	508582	508583	508584	509228	509229	509230	509231	509232	509233
508585	508586	508587	508588	508589	508591	509234	509235	509238	509239	509240	509242
508592	508593	508594	508595	508596	508597	509243	509244	509245	509246	509250	509251
508599	508600	508601	508602	508603	508604	509252	509255	509256	509260	509261	509262
508605	508606	508607	508608	508609	508610	509263	509265	509267	509269	509270	509272
508611	508613	508614	508615	508616	508617	509274	509275	509276	509277	509278	509279
508622	508623	508624	508625	508626	508627	509280	509283	509284	509285	509286	509287
508628	508629	508630	508631	508632	508633	509290	509291	509292	509297	509298	509300
508634	508635	508639	508641	508645	508646	509301	509302	509303	509304	509307	509311
508647	508648	508649	508650	508651	508652	509313	509314	509315	509316	509317	509318
508653	508654	508656	508657	508661	508662	509319	509320	509321	509322	509323	509324
508663	508664	508666	508667	508668	508669	509326	509328	509329	509330	509331	509332
508670	508671	508673	508674	508675	508676	509334	509336	509338	509339	509340	509341
508677	508678	508679	508680	508681	508682	509342	509343	509344	509345	509347	509348
508683	508684	508685	508686	508687	508688	509349	509350	509351	509352	509353	509354
508689	508692	508694	508695	508696	508697	509355	509361	509362	509363	509364	509365
508698	508699	508700	508703	508705	508706	509366	509367	509368	509369	509370	509371
508707	508708	508710	508711	508712	508714	509372	509373	509374	509376	509377	509379
508715	508716	508718	508719	508720	508722	509380	509381	509384	509385	509386	509388
508723	508726	508727	508728	508729	508730	509389	509390	509391	509392	509394	509395
508731	508732	508733	508734	508735	508736	509396	509397	509398	509399	509401	509402
508740	508742	508743	508744	508745	508746	509403	509405	509406	509407	509409	509410
508748	508749	508750	508751	508752	508753	509411	509412	509413	509414	509415	509416
508755	508756	508757		508752	508760	509417	509418	509419	509420	509421	509422
508761	508762	508763	508758 508764	508765	508767	509423	509424	509426	509427	509428	509429
508768	508769	508773	508774	508775	508776	509431	509432	509433	509435	509436	509437
508778	508779	508773	508774	505715	508785	509438	509439	509440	509442	509443	509444
508786	508787	508780		508783 508790	508792	509445	509446	509448	509449	509450	509451
508795	508797	505788	508789	508790	500000 500000		509453	509454	509455	509458	509459
508803	508797	508798	508799	508800	508802	509452 509460	509461	509462	509465	509466	509467
508809		508805	508806	508807	508808				509474	509475	509478
508818	508810	508811	508812	508813	508814	509468	509470	509473	509474	509475	509478
508829	508819	508820	508821	508823	508824	509479	509480	509481			
508829	508830	508831	508832	508833	508837	509486	509487	509488	509489	509490 509496	509491 509497
508848	508841	508842	508843	508846	508847	509492	509493	509494	509495		
508855	508849	508850	508852	508853	508854	509500	509501	509504	509507	509509	509510 509518
508861	508856	508857	508858	508859	508860	509511	509512	509513	509515	509516	
508867	508862	508863	508864	508865	508866	509519	509520	509521	509522	509523	509524 509531
508875	508868	508870	508871	508873	508874	509525	509526	509527	509528	509530	
508881	508876	508877	508878	508879	508880	509532	509533	509536	509537	509538	509539 509546
508889	508882	508883	508884	508885	508888	509540	509542	509543	509544	509545	509553
~~~~	508890	508891	508892	508894	508896	509547	509549	509550	509551	509552	909999

		51001d	F10047	710040	#10040	- 1						
510844	510845	510846	510847	510848	510849		918207	918208	918209	918210	918211	918212
510850	510851	510853	510854	510856	510857	- 1	918213	918214	918215	918216	918217	918218
510000	510860	510861	510862	510864	510865		918219	918220				
510859		510001		510051				918220	918221	918222	918223	918224
510866	510967	510869	510870	510871	510872		918225	918226	918227	918228	918229	918230
510873	510874	510875	510877	510879	510880	- 1	918231	918232	918234	918235	918236	918237
010010		510885	510886	510887	510888	- 1	010000	010202	010204	010200	010230	
510881	510882	910000		010001			918238	918239	918240	918241	918242	918243
510890	510891	510892	510894	510895	510896	- 1	918244	918245	918246	918247	918248	918249
010000	510898	510899	510900	510902	510903		918250	918251	010070	010020	010054	010000
510897	010000				010000				918252	918253	918254	918255
510904	510905	510907	510908	510909	510911		918256	918257	918258	918259	918260	918261
-10010	510914	510915	510916	510918	510919	- 1						
510912			21.0.10			- 1	918262	918263	918264	918265	918266	918267
510920	510921	510922	510923	510926	510927	- 1	918268	918269	918270	918271	918272	918273
-10020	510929	510930	510932	510933	510935	- 1			010270	010271	010212	010210
510928						- 1	918274	918275	918276	918277	918278	918279
510938	510939	510941	510943	510945	510947		918280	918281	918282	918283	918284	918285
510948	510950	510953	510954	510955	510956	- 1	918286	918287	918288	918289	918290	918291
010040		510959	510960	510961		- 1	010200	010207				
510957	510958				510962	- 1	918292	918293	918294	918295	918296	918297
510963	510965	510967	510968	510969	510970		918298	918299	918300	918301	918302	918303
610071	510972	516974	516975	510976	510977		010200			010001		
510971				1710010		- 1	918304	918305	918306	918307	918308	918309
510979	510980	510982	510983	510984	510985		918310	918311	918312	918313	918314	918315
510986	510987	510988	510989	510990	510991	- 1	918316		018016			
010000	#1000H	510994	510995	714000		- 1		918317		918319	918320	918321
510992	510093	910994	910000	510998	510999		918322	918320	918324	918325	918326	918327
511000	511002						918328	918329	918330	918331	918332	918333
							910020		010990	919991	910002	
						i	918334	918335	918336	918337	918338	918339
N 257	A titali di	200 cartell	c rimborsal	ili in L.	100.000	- 1	918340	918341	918342	918344	918345	918346
21, 20.						- 1	010010					
917846	917847	917848	917849	917851	917852	- 1	918347	918348	918349	918350	918351	918352
GIIOTO						- 1	918353	918354	918355	918356	918358	918359
917853	917854	917855	917856	917858	917859		918360					010000
017860	917861	917862	917863	917864	917865		019990	918361	918362	918363	918364	918365
017000	917867	917868	917869	015050		- 1	918366	918367	918368	918369	918370	918371
917866				917870	917871		918372	918373	918374			
917872 917878	917873	917874	917875	917876	917877	- 1	010012	910070	010074	918375	918376	918377
017078	917879	917880	917881	917882	917883	2	918378	918379	918380	918381	918382	918383
911010	011010				011000	1	918384	918385	918386	918387	918388	918389
917884	917885	917886	917887	917888	917889	- 1						
917890	917891	917892	917893	917894	917895	100	918390	918391	918392	918393	918394	918395
017000				017000	0.1 11000	- 1	918396	918397	918398	918399	918400	918401
917896	917897	917898	917899	917900	917901							010401
917902	917903	917904	917905	917906	917907	1	918402	918403	918404	918405	918406	918407
917908	917909	917910	917911	917912	917913		918408	918409	918410	918411	918412	918413
917000	017303	317310	917911		017913	:	918414	918415	918416	010417	019410	
917914	917915	917916	917917	917918	917919	- 1				918417	918418	918419
917920	917921	917922	917923	917924	917925		918420	918421	918422	918423	918424	918425
917926	917927	015040	017020	017024			918426	918427	918428	918429	918430	918431
		917928	917929	917930	917931	- 1	010420					010401
917932	917933	917934	917935	917936	917937		918432	918433	918434	918435	918436	918437
917938	917939	917940	917941	917942	917943	- 1	918438	918439	918440	918441	918442	918443
011000	017000	017340	011041	017042		- 1	918444	918445			918448	918449
917944	917945	917946	$\frac{917947}{917953}$	917948	917949	- 1			918446	918447		
917950	917951	917952	917959	917954	917955	- 1	918450	918451	918452	918453	913454	918456
917956			017070		017000	1	918457	918458	918459	918460	918462	918463
	917957	917958	917959	917960	917961						910402	310403
917962	917963	917964	917965	917966	917967	- 1	918464	918465	918466	918467	918471	918472
917968	917969	015050	0.15051			- 1	918473	918474	918475	918476	918477	918478
		917970	917971	917972	917973	- 1	010110		010470	01010	010417	010110
917974	917975	917976	917977	917978	917980		918479	918480	918481	918482	918483	918484
917981	917982	917983	917984	917985	917986		918485	918486	918487	918488	918489	918490
011001			911199	017000	97 (990	- 1	010401	918492	918493	918494	918495	918496
917987	917988	917989	917990	917991	917992		918491				210420	710470
917993	917994	917995	917996	917997	917998	i	918497	918498	918499	918500	918501	918502
917999		01000	011000	011007		- 1	918503	918504	918505	918506	918507	918508
	918000	918001	918002	918003	918004			010004				
918005	918006	918007	918008	918009	918011	i	918509	918510	918511	918512	918513	918514
918012	918013	918014	918015	918016	918017		918515	918516	918517	918518	918519	918521
	010010		919019			1	010010	010010	010011	010010	010770	010007
918018	918019	918020	918021	918022	918023		918522	918523	918524	918525	918526	918527
918024	918025	918026	918027	918028	918029	- 1	918528	918529	918530	918531	918532	918533
918030	918031						918534	918535	918536	918537	918538	918539
010000		918032	918033	918035	918036							
918037	918038	918039	918040	918041	918042		918540	918541	918542	918543	918544	918545
918043	918044	918045	918046	918047	918048		918546	918547	918548	918549	918550	918551
918049	010050	010021	010010	010011	010040	- 1				918555	918556	918557
	918050	918051	918052	918053	918054	1	918552	918553	918554	010000	010000	010707
918055	918056	918057	918058	918059	918060	1	918558	918559	918560	918561	918562	918563
918061	918062	918063	918064	918065	918066		918564	918565	918566	918567	918569	918570
918067	010000		01000g	010000			010551	010550	019579		918575	918576
010007	918068	918069	918070	918071	918072		918571	918572	918573	918574		
918073	918074	918075	918076	918077	918078	1	918577	918578	918579	918580	918581	918582
918079	918080	918081	918082	918083	918084	1	918583	918584	918585	918586	918587	918588
918085	010000	919091		919093	919094	1	919099	910004	910000	910000	010001	010000
010000	918086	918087	918088	918089	918090	- 1	918589	918590	918591	918592	918593	918594
918091	918092	918093	918094	918095	918096		918595	918596	918597	918598	918599	918600
918097	010002	010000					010000	010000		010000	010005	019000
	918098	918099	918100	918101	918102	- 1	918601	918602	918603	918604	918605	918606
918103	918104	918105	918107	918108	918109	- 1	918607	918608	918609	918610	918611	918612
918110	918111		010107	010100	010100	- [	918613	918614	918615	918616	918617	918618
010110	919111	918112	918113	918114	918115	1	919019		010010			
918116	918117	918118	918119	918121	918122	- (	918619	918620	918621	918622	918623	918624
918123	918124	918125	918126	010107	918128		918625	918626	918627	918628	918629	918630
918129	010124	910120		918127		1	010020			010020		
	918130	918131	918132	918133	918134	- 1	918631	918632	918633	918634	918635	918636
918135	918136	918137	918138	918139	918140	i	918637	918638	918639	918640	918641	918642
918141	010140											
	918142	918143	918144	918145	918146	1	918643	918644	918645	918646	918647	918648
918147	918148	918149	918150	918151	918152	1	918649	918650	918651	918652	918653	918654
918153	918154								918658	918659	918660	918661
918159		918155	918156	918157	918158		918655	918657				
010109	091816	918161	918162	918163	918164	1	918663	918664	918665	918666	918667	918668
918165	918166	918167	918168	918169	918170	- 1	918669	918670	918671	918672	918673	918674
918171	918172	010101	010100	010100				010070	010077	010070		
918177	010172	919173	918174	918175	918176	- 1	918675	918676	918677	918678	918679	918680
	918178	918179	918180	918181	918182	- 1	918681	918682	918683	918684	918685	918686
918183	918184	010105				- 1	010001		918689	918690	918691	918692
918189	010104	918185	918186	918187	918188	- 1	918687	918688				
010109	918190	918191	918192	918193	918194		918693	918694	918695	918696	918697	918698
918195	918196	918197	918198	918199		- 1	918699	918700	918701	918702	918703	918704
918201	918202		010100		918200		010000	010700	010701			918710
	010202	918203	918204	918205	918206	Į.	918705	918706	918707	918708	918709	919110

918711	918712	918713	918714	918715	918716	919213	919214	919215	919216	919217	919218
918717	918718	918719	918720	918721	918723	919219	919220	919221	919223	919224	919225
918724	918725	918726	918727	918728	918729	919226	919227	919228	919229	919230	919231
918730	918731	918732	918733	918734	918735	919232	919233	919234	919235	919236	919237
918736	918737	918738	918739	918740	918741	919238	919239	919240	919241	919242	919243
918742	918743	918744	918745	918746	918747	919244	919245	919246	919247	919248	919249
918748	918749	918750	918751	918752	918753	919250	919251	919252	919253	919254	919255
918754	918755	918756	918757	918758	918759	919256	919257	919258	919259	919260	919261
918760	918761	918762	918763	918764	918765	919262	919263	919264	919265	919266	
918766	918767	918768	918769	918770	918771	919268	919269	919270	919271		919267
	918773	918774	918775	918776	918777					919272	919273
918772 918778	918779	918780	918781	918782	918783	919274	919275	919276	919277	919278	919279
						919280	919281	919282	919283	919284	919285
918784	918785	918786	918787	918788	918789	919286	919287	919288	919289	919290	919291
918790	918791	918792	918793	918794	918795	919292	919293	919294	919295	919296	919297
918796	918797	918798	918799	918800	918801	919298	919299	919300	919301	919302	919303
918802	918803	918804	918805	918806	918807	919304	919305	919306	919307	919308	919309
918808	918809	918810	918811	918812	918813	919310	919311	919312	919313	919314	919315
918814	918815	918816	918817	918818	918819	919316	919317	919318	919319	919320	919321
918820	918821	918822	918823	918824	918825	919322	919323	919324	919325	919327	919328
918826	918827	918828	918829	918830	918831	919329	919330	919331	919332	919333	919334
918832	918833	918834	918835	918836	918837	919335	919336	919337	919338	919339	919340
918839	918840	918841	918842	918843	918844	919341	919342	919343	919344	919348	919349
918845	918846	918847	918848	918849	918850	919350	919351	919352	919353	919354	919355
918851	918852	918853	918854	918855	918856	919356	919357	919358	919359	919360	919362
918857	918858	918859	918860	918861	918862	919363	919364	919365	919366	919367	919368
918863	918864	918865	918866	918867	918868	919369	919370	919371	919372	919373	919374
918869	918871	918872	918873	918874	918875	919375	919376	919377	919378	919379	919380
918876	918877	918878	918879	918880	918881	919381	919382	919383	919384	919385	919386
918882	918883	918884	918885	918886	918887	919387	919388	919389	919390	919391	919392
918888	918889	918890	918891	918892	918893	919393	919394	919395	919396	919397	919398
918894	918895	918896	918897	918898	918899	919399	919400	919401	919402	919403	
918900	918901	918902	918903	918904	918905						919404
918906	918907	918908	918909	918910	918911	919405	919406	919407	919408	919409	919410
						919411	919412	919413	919414	919415	919416
918912	918913	918914	918915	918916	918917	919417	919418	919419	919420	919421	919422
918918	918919	918920	918921	918922	918923	919423	919424	919425	919426	919427	919428
918924	918925	918926	918927	918928	918929	919429	919430	919431	919432	919433	919434
918930	918931	918932	918933	918934	918935	919435	919436	919437	919438	919439	919440
918936	918937	918938	918939	918940	918941	919441	919442	919443	919444	919445	919446
918942	918943	918944	918945	918946	918947	919447	919448	919449	919450	919451	919452
918948	918949	918950	918951	918952	918953	919453	919454	919455	919456	919457	919458
918954	918955	918956	918957	918958	918959	919459	919460	919461	919462	919463	919464
918960	918961	918962	918963	918964	918965	919465	919466	919467	919468	919469	919470
918966	918967	918968	918969	918970	918971	919471	919472	919473	919474	919475	919476
918972	918973	918974	918975	918977	918978	919477	919478	919479	919480	919481	919482
918979	918980	918981	918982	918983	918984	919483	919484	919485	919486	919487	919488
918985	918986	918987	918988	918989	918990	919489	919490	919491	919492	919495	919496
918991	918992	918993	918994	918995	918996	919497	919498	919499	919500	919501	919502
918997	918998	918999	919000	919001	919002	919503	919505	919506	919507	919508	919509
919003	919004	919005	919006	919007	919008	919510	919511	919512	919513	919514	919515
919009	919010	919011	919012	919013	919014	919516	919517	919518	919519	919522	919523
919015	919016	919017	919018	919019	919020	919524	919525	919526	919527	919528	919529
919021	919022	919023	919024	919025	919026	919530	919531	919532	919533	919534	919535
919027	919028	919029	919030	919031	919032	919536	919537	919538	919539	919540	919541
919033	919034	919035	019036	919037	919038	919542	919543	919544	919545	919546	919547
919039	919040	919041	919042	919043	919044	919548	919549	919550	919551	919552	919553
919045	919046	919047	919048	919049	919050	919554	919555	919556	919557	919558	919559
919051	919052	919053	919054	919055	919056	919560	919561	919562	919563	919564	919565
919057	919058	919059	919060	919061	919062	919566	919567	919568	919569	919570	919571
919063	919064	919065	919066	919067	919068	919572	919573	919574	919575	919576	919577
919072	919073	919074	919075	919076	919077	919578	919579	919580	919581	919582	919583
919078	919079	919080	919081	919082	919083	919584	919585	919586	919587	919588	919589
919084	919085	919086	919087	919088	919089	919590	919591	919592	919593	919594	919595
919090	919091	919092	919093	919094	919095	919596	919597	919598	919599	919600	919601
919096	919097	919098	919099	919100	919101	919602	919603	919604	919605	919606	919607
919102				919100	919101	919608				919612	919613
	919103 919109	919104 919110	919105 $919112$	919106	919107		919609	919610	919611	919612	919619
919108				919113	919114	919614	919615	919616	919617		919625
919115	919116	919117	919118	919119	919120	919620	919621	919622	919623	919624	919631
919121 919127	919122	919123	919124	919125	919126	919626	919627	919628	919629	919630 9196 <b>37</b>	919638
919134	919128	919129	919131	919132	919133	919633	919634	919635	919636		919644
	919135	919136	919137	919138	919139	919639	919640	919641	919642	919643	
919140	919141	919142	919143	919144	919145	919645	919646	919647	919648	919649	919650
919146	919147	919148	919149	919150	919151	919651	919652	919653	919654	919655	919656
919152	919153	919154	919155	919156	919157	919657	919658	919660	919661	919662	919663
919158	919159	919160	919161	919162	919163	919664	919665	919666	919667	919668	919669
919164	919165	919166	919167	919168	919169	919670	919671	919672	919673	919674	919675
919170	919171	919172	919173	919174	919175	919676	919677	919678	919679	919680	919681
919176	919177	919178	919179	919180	919181	919683	919684	919685	919686	919687	919688
919182	919184	919185	919186	919187	919188	919689	919690	919691	919692	919693	919694
919189	919190	919191	919192	919193	919194	919695	919696	919697	919698	919699	919700
919195	919196	919197	919198	919199	919200	919701	919702	919703	919704	919705	919706
919201 919207	919202	919203	919204	919205	919206	919707	919708	919709	919710	919712	919713
919207	919208	919209	919210	919211	919212	919714	919715	919716	919717	919718	919719

	919721	919722	919723	919724	919725	920222	920223	920224	920225	920226	920227
919720	919727	919728	919729	919730	919731	920228	920229	920230			
919726		010724	919735	010796			020229	920230	920231	920232	920233
919732	919733	919734		919736	919737	920234	920235	920236	920237	920238	920239
919738	919739	019740	919741	919742	919743	920240	920241	920242	920243	920244	920245
919744	919745	919746	919747	919748	919749	920246	920247	920248	920249	920250	920251
919774	919751	919752	919753	919754	919755	920252	920253	920254	920255	920256	920257
919750	919757	919758	919759	919760	919761	000000	020200	000000			
919756			010100	010700		920258	920259	920260	920261	920262	920263
919762	919763	919764	919765	919766	919767	920264	920265	920266	920267	920268	920269
019768	919769	919770	919771	919772	919773	920270	920271	920272	920273	920274	920275
919774	919775	919776	919777	919778 $919784$	919779	920276	920277	920278	920279	920280	920282
819774		919782	919783	010704	010705	920283	920284	000007			
919780	919781		010700	010704	919785	920200	920284	920285	920286	920287	920288
919786	919787	919788	919789	919790	919791	920289	920290	920291	920292	920293	920294
919792	919793	919794	919795	919796	919797	920295	920296	920297	920298	920299	920300
919798	919799	919800	919801	919802	919803	920301	920302	920303	920304	920305	920306
	010405										
919804	919805	919806	919807	919808	919809	920307	920308	920309	920310	920312	920313
919810	919811	919812	919813	919814	919815	920314	920315	920316	920317	920318	920319
919810	919817	919818	919819	919820	919821	920320	920321	920322	920323	920324	920325
919822	919823	919824	919825	919826	919827	920326	920327	920328	920329	920330	920331
						920332	920333	920334	920335	920336	920337
919828	919829	919830	919831	919832	919833	000000	920333	020002			
919834	919835	919836	919837	919838	919840	920338	920339	920340	920341	920342	920343
919841	919842	019843	919844	919845	919846	920344	920345	920346	920347	920348	920349
919848	919849	919850	919852	919853	919854	920350	920351	920352	920353	920354	920355
9190-20						920356	920357	920358	920359		920361
919855	919856	919857	919858	919859	919860		920307	920338	920309	920360	920301
919861	919862	919863	919864	919865	919866	920362	920363	920364	920365	920366	920367
919867	919868	919869	919870	919871	919872	920368	920370	920371	920372	920373	920374
919873	919874	919875	919876	919877	919878	920375	920376	920377	920378	920379	920380
919879	919880	919881	919882	919883	919884	920381	920382	920383	920384	920385	920386
						020001		020000	020004	020000	
919885	919886	919887	919888	919889	919890	920387	920388	920389	920390	920391	920392
919891	919892	919893	919894	919895	919896	920393	920394	920395	920396	920397	920398
919897	919898	919899	919900	919901	919902	920399	920400	920401	920402	920403	920404
916091	010000		010000	010001	010002	920405	920406	920407	920408	920409	920410
919903	919904	919905	919906	919907	919908	920411	000410	020407	020400	020400	000410
919909	919910	919911	919912	919913	919914		920412	920413	920414	920415	920416
919915	919916	919917	919918	919919	919920	920417	920418	920419	920420	920421	920422
919921	919922	919923	919924	919925	919926	920423	920424	920425	920426	920427	920428
910927	919928	919929	919930	919931	919932	920429	920430	920431	920432	920433	920434
						920435	920436	920437	920438	920439	920440
919933	919934	919935	919936	919937	919938						
919939	919940	919941	919942	919943	919944	920441	920442	920443	920444	920445	920446
919945	919946	919947	919948	919949	919950	920447	920448	920449	920450	920451	920452
919951	919952	919953	919954	919955	919956	920453	920454	920455	920456	920457	920458
919957	919958		010001			920459	920460	920461	920462	920463	920464
919937		919959	919960	919961	919962						
919963	919964	919965	91 <b>9</b> 966	919967	919968	920465	920466	920467	920468	920469	920470
919969	919970	919971	919972	919973	919974	920471	920472	920473	_	_	_
919975	919976	919977	919978	919979	919980						
919981	919982	919983				N: 200	M titali di	400 cartelle	- mimboroah	ili im T. 9	00 000
919987			919984	919985	919986	14. 90:	r mon an		rimoorado	100 In 11. 2	
919991	919988	919989	919990	919991	919992	677542	677543	677544	677545	677547	677548
919993	919994	919995	919996	919997	919999	677549	677550	677551	677552	677554	677555
920000	920001	920002	920003	920004	920005	077090		077001	677560	677561	677562
920006	920007	920008									077002
920013	920014		920000	020011	990019	677557	677558	677559	011000		
			920009	920011	920012	677563	677564	677565	677571	677572	677573
	000001	920015	920017	920018	920019	677563	677564 677575	677565	677571	677572	677573
920020	920021	920015 $920022$	920017 $920023$	920018 920024	920019 920025	677563 677574	677564 677575	677565 677576	677571 6775 <b>77</b>	677572 677578	677573 677580
920026	920021 920027	920015	920017 $920023$	920018 920024	920019 920025	677563 677574 677583	677564 677575 677585	677565 677576 677586	677571 677577 677588	677572 677578 677590	677573 677580 677591
920026	920021 920027	920015 920022 920028	920017 920023 920029	920018 920024 920030	920019 920025 920031	677563 677574 677583 677592	677564 677575 677585 677593	677565 677576 677586 677594	677571 677577 677588 677595	677572 677578 677590 677596	677573 677580 677591 677597
920026 920032	920021 920027 920033	920015 920022 920028 920034	920017 920023 920029 920035	920018 920024 920030 920036	920019 920025 920031 920037	677563 677574 677583 677592 677598	677564 677575 677585 677593 677599	677565 677576 677586 677594 677600	677571 677577 677588 677595 677601	677572 677578 677590 677596 677602	677573 677580 677591 677597 677603
920026 920032 920038	920021 920027 920033 920039	920015 920022 920028 920034 920040	920017 920023 920029 920035 920041	920018 920024 920030 920036 920042	920019 920025 920031 920037 920043	677563 677574 677583 677592 677598 677604	677564 677575 677585 677593 677599 677605	677565 677576 677586 677594 677600 677606	677571 677577 677588 677595 677601 677607	677572 677578 677590 677596 677602 677609	677573 677580 677591 677597 677603 677611
920026 920032 920038 920044	920021 920027 920033 920039 920045	920015 920022 920028 920034 920040 920046	920017 920023 920029 920035 920041 920047	920018 920024 920030 920036 920042 920048	920019 920025 920031 920037 920043 920049	677563 677574 677583 677592 677598 677604	677564 677575 677585 677593 677599 677605	677565 677576 677586 677594	677571 677577 677588 677595 677601 677607	677572 677578 677590 677596 677602	677573 677580 677591 677597 677603
920026 920032 920038 920044 920050	920021 920027 920033 920039 920045 920051	920015 920022 920028 920034 920040 920046 920052	920017 920023 920029 920035 920041 920047 920053	920018 920024 920030 920036 920042 920048 920054	920019 920025 920031 920037 920043 920049 920055	677563 677574 677583 677592 677598 677604	677564 677575 677585 677593 677599 677605 677614	677565 677576 677586 677594 677600 677606 677615	677571 677577 677588 677595 677601 677607	677572 677578 677590 677596 677602 677609 677618	677573 677580 677591 677597 677603 677611 677619
920026 920032 920038 920044 920050 920056	920021 920027 920033 920039 920045 920051	920015 920022 920028 920034 920040 920046 920052	920017 920023 920029 920035 920041 920047 920053	920018 920024 920030 920036 920042 920048 920054	920019 920025 920031 920037 920043 920049 920055	677563 677574 677583 677592 677598 677604 677612 677620	677564 677575 677585 677593 677599 677605 677614 677621	677565 677576 677586 677594 677600 677606 677615 677623	677571 677577 677588 677595 677601 677607 677617 677624	677572 677578 677590 677596 677602 677609 677618 677625	677573 677580 677591 677597 677603 677611 677619 677627
920026 920032 920038 920044 920050 920056 920062	920021 920027 920033 920039 920045 920051 920057	920015 920022 920028 920034 920040 920046 920052 920058	920017 920023 920029 920035 920041 920047 920053 920059	920018 920024 920030 920036 920042 920048 920054 920060	920019 920025 920031 920037 920043 920049 920055 920061	677563 677574 677583 677592 677598 677604 677612 677628	677564 677575 677585 677593 677599 677605 677614 677621 677631	677565 677576 677586 677594 677600 677606 677615 677623 677632	677571 677577 677588 677595 677601 677607 677617 677624 677634	677572 677578 677590 677596 677602 677609 677618 677625 677635	677573 677580 677591 677597 677603 677611 677619 677627 677637
920026 920032 920038 920044 920050 920056 920062	920021 920027 920033 920039 920045 920051 920057 920063	920015 920022 920028 920034 920040 920052 920058 920064	920017 920023 920029 920035 920041 920047 920053 920059	920018 920024 920030 920036 920042 920048 920054 920060	920019 920025 920031 920037 920043 920049 920055 920061 920067	677563 677574 677583 677592 677598 677604 677612 677629 677628	677564 677575 677585 677593 677599 677605 677614 677621 677631 677640	677565 677576 677586 677594 677600 677606 677615 677623 677632 677641	677571 677577 677588 677595 677601 677607 677617 677624 677634 677642	677572 677578 677590 677596 677602 677609 677618 677625 677635 677643	677573 677580 677591 677597 677603 677611 677619 677627 677637 677644
920026 920032 920038 920044 920050 920056 920062 920068	920021 920027 920033 920039 920045 920051 920057 920063	920015 920022 920028 920034 920040 920046 920052 920058 920064 920070	920017 920023 920029 920035 920041 920047 920053 920059 920065 920071	920018 920024 920030 920036 920042 920048 920054 920060 920066 920072	920019 920025 920031 920037 920043 920049 920055 920061 920067 920073	677563 677574 677583 677592 677598 677604 677612 677620 677628 677638 677645	677564 677575 677585 677593 677599 677605 677614 677621 677631 677640 677646	677565 677576 677586 677594 677600 677606 677615 677623 677632 677641	677571 677577 677588 677595 677601 677607 677617 677624 677634 677642	677572 677578 677590 677596 677602 677609 677618 677625 677635 677643	677573 677580 677591 677597 677603 677611 677619 677627 677637 677644 677650
920026 920032 920038 920044 920050 920056 920062 920068 920074	920021 920027 920033 920039 920045 920051 920067 920063 920069 920075	920015 920022 920028 920034 920040 920052 920052 920064 920070 920076	920017 920023 920029 920035 920041 920047 920053 920059 920071 920077	920018 920024 920030 920036 920042 920048 920054 920060 920060 920072 920078	920019 920025 920031 920037 920043 920049 920055 920061 920067 920073	677563 677574 677583 677592 677598 677604 677612 677620 677628 677638 677645	677564 677575 677585 677593 677599 677605 677614 677621 677631 677640 677646 677646	677565 677576 677586 677594 677600 677606 677615 677623 677632 677641 677647 677656	677571 677577 677588 677595 677601 677607 677617 677624 677634 677642 677648 677648	677572 677578 677590 677596 677602 677609 677618 677625 677635 677643 677649 677660	677573 677580 677591 677597 677603 677611 677619 677627 677637 677644 677650 677663
920026 920032 920038 920044 920050 920056 920062 920068 920074 920080	920021 920027 920033 920039 920045 920057 920063 920069 920075 920081	920015 920022 920028 920034 920040 920046 920052 920058 920064 920070	920017 920023 920029 920035 920041 920047 920053 920059 920071 920077	920018 920024 920030 920036 920042 920048 920054 920060 920060 920072 920078	920019 920025 920031 920037 920043 920049 920055 920061 920067 920073	677563 677574 677583 677592 677598 677604 677612 677620 677628 677638 677645	677564 677575 677585 677593 677599 677605 677614 677621 677631 677640 677646 677646	677565 677576 677586 677594 677600 677606 677615 677623 677632 677641 677647 677656	677571 677577 677588 677595 677601 677607 677617 677624 677634 677642 677648 677648	677572 677578 677590 677596 677602 677609 677618 677625 677635 677643 677649 677660	677573 677580 677591 677597 677603 677611 677619 677627 677637 677644 677650 677663
920026 920032 920038 920044 920050 920056 920062 920068 920074 920080 920080	920021 920027 920033 920039 920045 920057 920063 920069 920075 920081	920015 920022 920028 920034 920040 920052 920058 920064 920070 920070 920070	920017 920023 920029 920035 920041 920047 920053 920065 920071 920077 920083	920018 920024 920030 920036 920042 920048 920054 920060 920060 920072 920078 920084	920019 920025 920031 920037 920043 920049 920055 920061 920067 920073 920079 920085	677563 677574 6775783 677592 677598 677604 677612 677620 677628 677638 677645 677654	677564 677575 677585 677593 677599 677605 677614 677621 677640 677646 677655 6776655	677565 677576 677586 677594 677600 677606 677615 677623 677632 677641 677647 677656 677678	677571 677578 677588 677595 677601 677607 677617 677624 677634 677642 677648 677659 677679	677572 677578 677590 677596 677602 677609 677618 677625 677643 677649 677660 677681	677573 677580 677591 677597 677603 677611 677619 677627 677637 677644 677650 677663 677682
920026 920032 920038 920044 920050 920056 920062 920068 920074 920080 920080	920021 920027 920033 920039 920045 920051 920057 920063 920069 920075 920081 920087	920015 920022 920028 920034 920040 920052 920058 920064 920070 920070 920082 920082	920017 920023 920029 920035 920041 920047 920053 920059 920071 920077 920083 920089	920018 920024 920030 920036 920042 920048 920054 920060 920072 920078 920078 920084 920090	920019 920025 920031 920037 920049 920055 920061 920067 920073 920079 920085 920091	677563 677574 677583 677592 677592 677604 677612 677620 677628 677638 677645 677654 677664	677564 677575 677585 677593 677599 677605 677614 677621 677640 677646 677655 677665	677565 677576 677586 677594 677600 677606 677615 677623 677632 677641 677647 677656 677678	677571 677578 677588 677595 677601 677607 677617 677624 677634 677648 677659 677679	677572 677578 677590 677596 677602 677609 677618 677625 677643 677649 677660 677681 677688	677573 677580 677591 677597 677603 677611 677619 677627 677637 677644 677650 677663 6776682 6776889
920026 920032 920038 920044 920050 920056 920062 920068 920074 920080 920080 920092	920021 920027 920033 920039 920045 920051 920063 920069 920075 920081 920087 920087	920015 920022 920028 920034 920040 920052 920058 920064 920070 920070 920082 920088 920094	920017 920023 920029 920035 920041 920053 920059 920065 920071 920077 920083 920089 920095	920018 920024 920036 920036 920042 920048 920054 920060 920066 920072 920078 920084 920090 920090	920019 920025 920031 920037 920043 920049 920055 920061 920067 920073 920079 920085 920091	677563 677574 677583 677592 677592 677604 677612 677628 677628 677638 677645 677664 677664 677683	677564 677575 677585 677593 677599 677605 677614 677621 677640 677640 677646 677655 677684 677684	677565 677576 677586 677594 677600 677606 677615 677623 677632 677641 677647 677656 677678	677571 677578 677588 677595 677601 677607 677617 677624 677634 677648 677659 677679	677572 677578 677590 677596 677602 677609 677618 677625 677635 677643 677649 677660 677681 677688	677573 677580 677591 677597 677603 677619 677619 677627 677634 677650 677663 677682 677689 677689
920026 920032 920038 920044 920050 920056 920068 920088 920080 920089	920021 920027 920033 920039 920045 920051 920063 920069 920075 920081 920087 920083 920093	920015 920022 920028 920034 920040 920052 920058 920064 920070 920070 920082 920088 920094 920100	920017 920023 920029 920035 920041 920047 920053 920065 920071 920077 920083 920089 920095	920018 920024 920030 920036 920042 920048 920054 920060 920072 920078 920084 920090 920096	920019 920025 920031 920037 920043 920049 920067 920067 920073 920079 920085 920091 920097 920103	677563 677574 677583 677592 677592 677604 677612 677628 677628 677645 677646 677684 677683 677699	677564 677585 677585 677589 677599 677605 677614 677621 677640 677646 677655 677665 677684 677684 677684 677684	677565 677576 677596 677594 677600 677606 677615 677623 677632 677641 677647 677656 677678 677685 677685	677571 677577 677588 677595 677601 677607 677617 677624 677634 677642 677648 677659 677686 677686 677694	677572 677578 677590 677596 677602 677609 677618 677625 677643 677649 677660 677681 677688 677689 677696	677573 677580 677591 677597 677603 677619 677627 677637 677644 677650 677663 677682 677689 677698
920026 920032 920038 920044 920050 920062 920062 920068 920080 920080 920092 920098	920021 920027 920033 920039 920045 920057 920063 920069 920075 920081 920087 920093 920099 920105	920015 920022 920024 920034 920040 920040 920052 920058 920064 920070 920070 920082 920088 920094 920100	920017 920023 920029 920035 920041 920053 920059 920065 920071 920077 920083 920089 920095	920018 920024 920036 920036 920042 920048 920054 920060 920066 920072 920078 920084 920090 920090	920019 920025 920031 920037 920043 920049 920055 920061 920067 920073 920079 920085 920091	677563 677574 677583 677592 677592 677604 677612 677628 677628 677645 677646 677684 677683 677699	677564 677585 677585 677589 677599 677605 677614 677621 677640 677646 677655 677665 677684 677684 677684 677684	677565 677576 677586 677594 677600 677606 677615 677623 677632 677641 677647 677656 677678	677571 677578 677588 677595 677601 677607 677617 677624 677634 677642 677648 677659 677679	677572 677578 677590 677596 677602 677609 677618 677625 677635 677643 677649 677680 677681 677688 6777696 6777696	677573 677580 677591 677597 677603 677611 677627 677627 677637 677644 677650 677682 677682 677689 6777698 677705
920026 920032 920038 920044 920050 920056 920062 920062 920086 920086 920086 920098 920098	920021 920027 920033 920039 920045 920057 920063 920069 920075 920081 920087 920093 920099 920105	920015 920022 920024 920034 920040 920040 920052 920058 920064 920070 920070 920082 920088 920094 920100	920017 920023 920029 920035 920041 920047 920053 920059 920071 920077 920083 920089 920096 920101 920101	920018 920024 920030 920036 920042 920048 920054 920060 920072 920072 920078 920090 920090 920102 920102	920019 920025 920031 920037 920043 920049 920055 920061 920067 920073 920079 920091 920097 920103 920103	677563 677574 677583 677598 677598 677612 677620 677620 677628 677645 677645 677646 677683 677699 677699	677564 677585 677585 677589 677599 677605 677614 677621 677640 677646 677655 677665 677684 677684 677691 677700	677565 677576 677586 677594 677600 677606 677615 677623 677632 677641 677647 677656 677678 677698 677698 677699	677571 677577 677588 677595 677601 677607 677617 677624 677634 677642 677648 677669 677679 677686 677686 6777686 6777694 6777702	677572 677578 677590 677596 677602 677609 677618 677625 677635 677643 677649 677680 677681 677688 6777696 6777696	677573 677580 677591 677597 677603 677611 677627 677627 677637 677644 677650 677682 677682 677689 6777698 677705
920026 920032 920038 920044 920056 920056 920062 920068 920074 920080 920092 920098 92009104 920110	920021 920027 920033 920045 920045 920067 920063 920069 920075 920081 920099 920105 920105	920015 920022 920024 920034 920040 920052 920052 920064 920070 920076 920082 920088 920100 920106 9201106	920017 920023 920029 920035 920041 920047 920053 920059 920071 920077 920083 920089 920101 920107 920107	92018 920024 920030 920036 920042 920048 920054 920060 920072 920078 920078 920084 920090 920102 920108 920108	920019 920025 920031 920037 920049 920055 920061 920067 920073 920085 920091 920091 920103 920109 920115	677563 677574 677583 677598 677604 677612 677620 677628 677638 677645 677654 677664 677680 677690 677709	677564 677585 677585 677589 677599 677605 677614 677621 677631 677640 677646 677665 677665 677665 677684 677691 677708 677708 677708 677708	677565 677576 677586 677586 677594 677600 677606 677615 677623 677632 677641 677647 677656 67767885 677698 677701 677709	677571 677578 677588 677595 677601 677607 677617 677624 677642 677642 677648 677649 677679 677686 6777094 677702 677710	677572 677578 677590 677596 677602 677609 677618 677625 677635 677649 677649 677660 677688 677688 677696 677704 677711	677573 677580 677591 677597 677603 677611 677619 677627 677644 677650 677663 677682 677682 677689 6777698 677705 677712
920026 920032 920038 920044 920050 920056 920062 920068 920074 920080 920092 920099 920090 920116 920116 920116	920021 920027 920033 920045 920045 920067 920063 920069 920075 920081 920087 920093 920105 920105 920111	920015 920022 920024 920034 920040 920052 920058 920064 920070 920070 920082 920088 920094 920100 920102 920112	920017 920023 920029 920035 920041 920047 920053 920055 920065 920071 920083 920089 920096 920101 920107 920113	920018 920024 920030 920036 920042 920048 920054 920060 920072 920078 920090 920090 920102 920108 920114 920114	920019 920025 920031 920037 920043 920049 920055 920061 920067 920073 920091 920097 920109 920115	677563 677574 677583 677598 677604 677612 677620 677628 677638 677654 677664 677664 677699 677709 677709	677564 677575 677585 677599 677605 677605 677621 677621 677640 677646 677655 677665 677684 6777691 677700 677708 677714	677565 677576 6775786 677594 677600 677606 677615 677623 677632 677641 677647 677656 677678 677678 677698 677698 677701 677709 677729 677729	677571 677577 677588 677595 677601 677607 677624 677634 677642 677648 677659 677679 677686 6777894 6777894 6777792 677710 6777730	677572 677578 677590 677596 677602 677609 677618 677625 677635 677649 677649 677660 677688 677688 677696 677704 677711	677573 677589 677591 677597 677697 677611 677619 677627 677683 677682 677682 677689 677705 6777132 6777138
920026 920032 920038 920044 920056 920062 920068 920080 920080 920080 920104 920110 920116 920122 9201129	920021 920027 920033 920045 920045 920057 920063 920069 920075 920087 920087 920099 920105 920111 920117 920117	920015 920022 920024 920034 920040 920046 920052 920058 920064 920076 920082 920088 920100 920106 920112 920118 920112	920017 920023 920029 920035 920041 920053 920053 920055 920071 920077 920083 920089 920096 920101 920107 920113 920113	920018 920024 920030 920036 920042 920048 920054 920060 920072 920078 920084 920102 920102 920108 920104 920104 920104 920120	920019 920025 920031 920037 920049 920055 920061 920067 920073 920085 920097 920103 920103 920115 920121	677563 677574 677583 677598 677604 677612 677620 677628 677638 677645 677654 677684 677680 677690 677690 677703 677703	677.564 677.5785 677.583 677.583 677.583 677.605 677.614 677.624 677.624 677.631 677.646 677.655 677.6684 677.691 677.708 677.708 677.708 677.708	677565 677576 677586 677596 677600 677606 677615 677623 677632 677641 677647 677656 677678 677685 677693 677701 677709 677729 677729 677735	677571 677578 677595 677595 677607 677607 677602 677602 677634 677642 677642 677659 677679 6777710 677710 677730 6777130	677572 677578 677590 677590 677602 677602 677602 677625 677649 677649 677688 677649 6777688 6777711 6777711 6777711	677573 677590 677591 677593 677693 677611 677612 677627 677643 677643 677643 677689 677698 6777012 6777112 6777112 6777112
920026 920032 920038 920044 920056 920062 920068 920080 920080 920080 920104 920110 920116 920122 9201129	920021 920027 920033 920039 920045 920051 920063 920069 920075 920081 920087 920099 920105 920111 920117 920123 920123	920015 920028 920028 920034 920046 920052 920053 920064 920070 920070 920070 920082 920084 920100 920112 920118 920118	920017 920023 920029 920035 920047 920047 920065 920071 920079 920077 920083 920089 920101 920101 920113 920119 920119	920018 920024 920030 920036 920048 920048 920050 920072 920072 920084 920090 920102 920102 920104 920114 920120 920133	920019 920025 920031 920037 920049 920065 920067 920073 920073 920097 920097 920109 920109 920115 920121 920127	677563 677574 677583 677592 677598 677612 677612 677628 677628 677638 677645 677664 677699 6777699 677709 677713 677733	677564 677575 677585 677589 677589 677605 677612 677621 677630 677646 677665 677684 677696 677700 677700 677714 677734 677740	677565 677576 677586 677594 677600 677606 6776123 677632 677647 677685 677685 677685 6777685 6777701 677709 677729 677735	677571 677588 677598 677590 677601 677607 6776124 677634 677634 677648 677648 677679 677684 6777730 6777130 6777130 6777130	677572 677578 677590 677590 677590 677602 677609 677602 677625 677635 677649 677649 677681 677686 677704 677711 677734 677734 677737	677573 677591 677591 677591 677603 677611 677612 677627 677634 677650 677682 677682 677682 677682 677682 677789 677712 677712 6777138 677748
920026 920032 920038 920044 920050 920068 920068 920086 920086 920090 920090 920100 920110 920110 920122 920129 920129	920021 920021 920033 920039 920045 920067 920063 920069 920069 920087 920087 920089 920105 920111 920113 920130 920130	920115 920022 920024 920034 920040 920040 920052 920064 920073 920073 920082 920106 920112 920112 920112 920124 920131	920017 920023 920029 920035 920047 920047 920065 920071 920079 920077 920083 920089 920101 920101 920113 920119 920119	920018 920024 920030 920036 920048 920048 920050 920072 920072 920084 920090 920102 920102 920104 920114 920120 920133	920019 920025 920031 920037 920049 920055 920061 920067 920073 920079 920097 920103 920115 920127 920134 920134	677563 677574 677583 677592 677598 677612 677612 677628 677628 677638 677645 677664 677699 6777699 677709 677713 677733 677739	677564 677575 677585 677589 677589 677605 677612 677621 677630 677646 677665 677684 677696 677700 677700 677714 677734 677740	677565 677576 677586 677594 677600 677606 6776123 677632 677647 677685 677685 677685 6777685 6777701 677709 677729 677735	677571 677588 677588 677580 677601 677607 677624 677624 677648 677679 677684 677767 677780 6777780 6777780 6777780	677572 677578 677590 677590 677590 677609 677609 677609 677643 677649 677649 677681 677681 677681 677781 677774 677774 677774 677774 677774	677573 677591 677591 677591 677693 677611 677619 677627 677627 677682 677682 677682 677682 677798 677705 6777132 677732 677738 6777732 677738
920026 920038 920038 920044 920056 920062 920062 920068 920074 920080 920080 920092 920092 920092 920104 920110 920112 920129 920129 920144	920021 920027 920023 920043 920045 920045 920067 920063 920069 920075 920075 920099 920105 920117 920117 920113 920130 920130 920130	920115 920022 920024 920034 920040 920040 920052 920064 920073 920073 920082 920106 920112 920112 920112 920124 920131	920017 920023 920029 920035 920047 920047 920065 920077 920077 920083 920077 920089 920107 920113 920113 920125 920138	92018 920024 920030 920036 920048 920048 920060 920060 920078 920072 920078 920108 920108 920108 920108 920126 920126 920126	920019 920025 920031 920037 920049 920055 920061 920067 920073 920079 920097 920103 920115 920127 920134 920134	677563 677574 677583 677598 677604 677602 677620 677628 677638 677645 677654 677664 677683 6777690 677709 677713 677739 677739	677564 677575 677583 677583 677589 677605 677614 677621 677640 677640 677646 677684 677689 677708 677700 6777700	677565 677578 6775786 677594 677606 677606 677603 877632 877632 677641 677646 677683 677683 677700 677729 6777701 677753 677753	677571 677588 677588 677580 677601 677607 677624 677624 677648 677679 677684 677767 677780 6777780 6777780 6777780	677572 677578 677590 677590 677590 677609 677609 677609 677643 677649 677649 677681 677681 677681 677781 677774 677774 677774 677774 677774	677573 677591 677591 677591 677693 677611 677619 677627 677627 677682 677682 677682 677682 677798 677705 6777132 677732 677738 6777732 677738
920026 920038 920038 920046 920050 920056 920068 920074 920086 920098 920098 920104 920110 920110 920129 920123 920135	920021 920027 920023 920043 920045 920045 920067 920063 920069 920075 920075 920099 920105 920117 920117 920113 920130 920130 920130	920115 920022 920028 920034 920046 920046 920058 920064 920076 920072 920088 920088 920094 920106 920118 920118 920118 920131 920131	920017 920029 920029 920041 920047 920059 920065 920065 920077 920077 920089 920098 920090 920101 920119 920119 920119 920132 920132	92018 920030 920030 920032 920042 920048 920050 920060 920060 920078 920090 920102 920108 920114 920120 920120 920133 920133	920019 920031 920037 920037 920043 920049 920065 920067 920073 920079 920097 920097 920109 920115 920121 920140 920140 920140	677563 677574 677583 677598 677698 677612 677620 677628 677638 677645 677664 677684 677689 6777690 677799 677709 677739 677749 677739	677564 677575 677593 677599 677605 677612 677621 677634 677634 677634 677634 677684 677694 677709 677709 677709 677709 677709	677565 677578 6775784 677594 677606 677616 6776123 677632 677647 677685 677685 677685 6777685 6777885 677785 6777785 6777785	677571 677588 677598 67759601 677607 677617 677612 677642 677642 677648 677679 677684 677702 6777710 6777710 6777710 6777710 6777710 6777710	677572 677578 677590 677590 677590 677609 677609 677609 677643 677649 677649 677681 677681 677681 677781 677774 677774 677774 677774 677774	677573 677591 677591 677591 677591 677603 677611 677612 677627 677634 677650 677682 677682 677688 6777698 6777738 677738 6777756 6777760
920026 920038 920038 920046 920050 920056 920068 920074 920086 920098 920098 920104 920110 920110 920129 920123 920135	920021 920027 920033 920033 920045 920061 920063 920063 920069 920075 920081 920093 920093 920105 920111 920111 92013 920136 920136 920142	920115 920022 920034 920034 920046 920046 920058 920064 920076 920078 920078 920019 920112 920112 920113 920137 920143	920017 920023 920029 920035 920047 920047 920065 920065 920077 920077 920089 920010 920107 920113 920113 9201125 920138 920138 920144	92018 920030 920036 920036 920048 920048 920050 920060 920078 920072 920108 920102 920108 920114 920120 920120 920139 920139 920145	920019 920031 920037 920043 920049 920055 920061 920067 920073 920079 920097 920103 920109 920115 920127 920127 920140 920140 920140	677563 677574 677583 677598 677604 677612 677628 677628 67764 67764 67764 677683 677699 677713 677713 677713 677713 677774 677763 677774 6777757	677564 677575 677593 677599 677605 677612 677621 677634 677634 677634 677634 677684 677694 677709 677709 677709 677709 677709	677565 677578 677578 677594 677606 677606 677605 677623 677634 677647 677685 677685 677688 677768 677788 677788 677788 677788 677788 677788 677788 677788 677779 677738	677571 677578 677588 677580 677607 677607 677624 677634 677634 677642 677648 677689 677689 677780 677780 677780 677774 677774	677572 677578 677590 677590 677590 677609 677609 677609 677643 677643 677649 6777681 677681 6777681 677781 677781 677781 677781 677781 677781 677781 677787 677787	677573 677591 677591 677591 677693 677611 677687 677687 677684 677682 677682 677688 6777688 6777788 6777788 6777789 6777789
920026 920038 920038 920056 920056 920056 920068 920080 920080 920080 9200110 920110 920112 92012 92012 92014 920156	920021 920027 920027 920033 920045 920045 920063 920063 920063 920075 920081 920083 920099 920105 920111 920117 920113 920123 920123 920124 920142 920142	920115 920022 920024 920034 920046 920046 920065 920064 920066 920076 920082 920094 921106 920112 920112 920113 920114 920131 920143 920143	92017 920023 920029 920035 920047 920047 920065 920077 920077 920083 920077 920089 920101 920113 920119 920125 920132 920132 920144 920157	92018 920024 920030 920036 920048 920048 920060 920060 920078 920072 920098 920102 920104 920114 920120 920126 920133 920133 920145 920145 920158	920019 920031 920037 920037 920043 920049 920061 920067 920073 920079 920091 920091 920103 920109 920115 920121 920121 920134 920146 920153 920159	677563 677574 677583 677598 677604 677612 677620 677628 677645 677645 677684 677689 6777690 6777799 6777739 6777739 6777739 6777739 6777749	677564 677575 677593 677593 677599 677605 677614 677621 677640 677640 677646 677685 677689 6777698 6777700 6777700 6777780 6777780 6777780 6777780 6777784 6777784 6777784 6777784	677565 677576 6775786 677594 677690 677606 677605 677615 677623 677632 677647 677685 677685 677685 677701 677709 6777731 6777751 6777751 6777751 6777755	677571 677588 677598 6775901 677601 677607 677624 677624 677648 677679 677689 67776700 677730 677714 677752 6777746 6777780 6777787	677572 677578 677590 677590 677590 677609 677609 677602 677643 677649 677649 677681 677688 677704 677781 677774 677774 677774 677774 677774 677774 677778	677573 677591 677591 677591 677591 677603 677611 677612 677627 677627 677682 677682 677682 677682 6777682 6777882 6777756 6777775 6777786 6777786
920026 920038 920038 920040 920050 920050 920068 920080 920080 920092 920080 920110 920110 9201129 920129 920147 920147 920147 920166	920021 920021 920033 920033 920045 920061 920063 920063 920069 920075 920081 920089 920105 920111 920123 920113 920136 920148 920148 920148	920115 920022 920034 920034 920046 920046 920058 920064 920076 920078 920078 920019 920112 920112 920113 920137 920143	920017 920023 920029 920035 920047 920047 920065 920065 920077 920077 920089 920010 920107 920113 920113 9201125 920138 920138 920144	92018 920024 920030 920036 920048 920048 920060 920060 920078 920072 920098 920102 920104 920114 920120 920126 920133 920133 920145 920145 920158	920019 920031 920037 920037 920043 920049 920061 920067 920073 920079 920091 920091 920103 920109 920115 920121 920121 920134 920146 920153 920159	677563 677574 677583 677598 677604 677612 677620 677628 677645 677645 677684 677689 6777690 6777799 6777739 6777739 6777739 6777739 6777749	677564 677575 677593 677599 677605 677612 677621 677634 677634 677634 677634 677684 677694 677709 677709 677709 677709 677709	677565 677578 677578 677594 677606 677606 677605 677623 677634 677647 677685 677685 677688 677768 677788 677788 677788 677788 677788 677788 677788 677788 677779 677738	677571 677588 677588 6775801 677601 677607 677624 677642 677648 677648 677689 6777730 6777730 6777744 677780 6777744 677780	677572 677578 677590 677590 677590 677602 677608 677618 677625 677643 677649 677681 677681 677681 677781 677781 677781 677781 677781 677781 677781 677781 677781	677573 677591 677591 677591 677693 677611 677687 677682 677683 677684 677689 677788 677748 677748 677748 677778
920026 920038 920032 920056 920056 920068 920068 920078 920080 920110 920110 920116 92012 92012 92012 920141 920141 920168	920021 920027 920027 920033 920045 920045 920063 920063 920063 920075 920081 920083 920099 920105 920111 920117 920113 920123 920123 920124 920142 920142	920115 920028 920034 920040 920046 920058 920060 920060 920070 920070 920070 9201060 920108 920118 920118 920118 920118 920118 920118 920118 920150 920160	920017 920029 920029 920035 920047 920047 920059 920065 920077 920077 920089 920089 920101 920119 920119 920119 920119 920118 920138 920181 920151 920151	92018 920030 920036 920036 920048 920050 920060 920060 920078 920078 920090 920108 920114 920120 920126 920139 920152 920152 920152	920019 920031 920031 920037 920043 920049 920067 920067 920073 920079 920097 920109 920115 920127 920127 920140 920153 920159 920159	677563 677574 677583 677592 677598 677604 677612 677628 677628 677638 67764 677699 677699 677703 677733 677733 677739 677756 677763 677756 677766 677777 677763	677564 677575 6775785 677589 677605 677606 677614 677621 677631 677640 677640 677685 677665 677668 677708 677778 677778 677778 677778 677778 677778 677778	677565 677578 677586 677586 677580 677600 677606 677615 677623 677641 677685 677685 677688 6777693 6777739 6777789 6777789 6777789 6777789 6777789	677571 677588 677588 6775801 677601 677607 677624 677642 677648 677648 677689 6777730 6777730 6777744 677780 6777744 677780	677572 677578 677590 677590 677590 677602 677608 677618 677625 677643 677649 677681 677681 677681 677781 677781 677781 677781 677781 677781 677781 677781 677781	677573 677591 677591 677591 677591 677603 677611 677612 677627 677627 677682 677682 677682 677682 6777682 6777882 6777756 6777775 6777786 6777786
920026 920038 920038 920046 920056 920056 920088 920088 920098 920080 920098 920104 920110 920116 920129 920141 920147 920147 920147 920166	920021 920027 920033 920045 920045 920061 920063 920069 920075 920081 920087 920083 920105 920111 920117 920123 920130 920142 920142 920142 920142 920142 920155 920168	920115 920022 920034 920034 920046 920046 920052 920064 920076 920076 920078 920106 920112 920112 920124 920124 920124 920137 920143 920156 920166 9201169	92017 920023 920029 920035 920047 920047 920053 920065 920077 920077 920077 920107 920113 920113 920125 920138 920144 920157 920157 920157 920157 920167	92018 920030 920036 920036 920048 920054 920060 920060 920078 920072 920108 920114 920120 920120 920120 920120 920139 920145 920158 9201158	920019 920031 920037 920043 920049 920055 920061 920067 920073 920079 920109 920115 920127 920127 920134 920140 920140 920153 920159 920159 920166	677563 677574 677583 677598 677604 677602 677620 677628 677638 677645 677654 677664 677683 6777690 677706 677713 677733 677739 677749 677749 677757 677777 677773	677564 677575 677583 677583 677589 677605 677614 677621 677640 677640 677646 677681 677708 677708 6777700 677778 677778 6777780 677778 677778 677778 6777785	677565 677578 6775786 677594 677690 677606 677603 877632 877632 677647 677647 677683 677683 6777693 6777791 6777791 6777781 6777781 6777781 6777781 6777781 6777781 6777781 6777781	677571 677588 677588 6775801 677607 677607 677624 677624 677642 677648 677679 677684 677767 6777780 6777780 6777780 6777780 6777787 6777787	677572 677590 677590 677590 677590 677609 677609 677609 677625 677643 677649 677681 677686 677704 677781 677781 677784 677784 677781 677784 677781 677781 677781 677781 677781 677781 677781 677781 677781 677781 677781	677573 677591 677591 677591 677591 677693 677611 677697 677697 677682 677682 677682 6777682 6777882 6777786 6777796 6777786 6777786 6777788
920026 920038 920038 920050 920050 920050 920068 920088 920089 920099 920199 920110 920110 920112 920129 920129 920129 920129 920147 920147 920164 920164 920167 920167	920021 920027 920027 920045 920045 920067 920067 920068 920075 920081 920087 920081 920105 920111 920113 920113 920123 920130 920142 920142 920148 920148 920162 920162 920162	920115 920028 920034 920046 920046 920058 920067 920070 920070 920072 920088 920060 920106 920118 920118 9201131 920137 920137 920137 920163 920163 920163	92017 920029 920029 920047 920047 920059 920065 920065 920077 920077 920089 920099 920101 920119 920119 920119 920132 920132 920144 920151 920164 920170 920164	92018 920030 920030 920032 920042 920048 920060 920060 920067 920078 920090 920108 920114 920120 920133 920133 920139 920145 920162 920165 920171	920019 920031 920037 920031 920043 920049 920061 920067 920073 920079 920097 920109 920115 920121 920140 920140 920140 920153 9201160 920172	677563 677574 677583 677598 677604 677612 677620 677628 677638 677645 677654 677664 677690 677690 677793 677733 677733 6777706 6777706 6777776 67777777777	677564 677575 677593 677599 677605 677619 677621 677634 677646 677665 677684 677684 677708 677704 677714 677734 677778 677778 677778 677778 677778 677778 677778 677781	677565 6775786 6775786 6775786 677580 677609 677606 6776023 677623 677641 677685 677685 677688 6777785 6777785 6777785 6777789 6777789 6777789 6777789 6777789 6777789 6777789	677571 677588 677598 6775901 677601 677607 677624 677642 677642 677642 677649 677689 677694 677760 677710 677714 677774 6777787 6777787 6777787	677572 677578 677590 677590 677590 677609 677612 677625 677633 677649 677680 677680 677680 677780 677781 677771 677771 677771 677778 677778 677778 677778 677778 677778 677778 677778 677778 677778	677573 677591 677591 677591 677591 677693 677611 677612 677627 677623 677682 677682 677682 677682 6777682 6777882 677788 6777789 6777782 677789 6777789 6777789 6777789
920026 920038 920038 920050 920050 920050 920068 920088 920089 920099 920199 920110 920110 920112 920129 920129 920129 920129 920147 920147 920164 920164 920167 920167	920021 920021 920033 920045 920045 920063 920063 920063 920069 920075 920098 920098 920195 920111 920123 920136 920142 920142 920145 920168 920168 920174	920115 920022 920034 920034 920046 920058 920064 920076 920076 920078 920112 920112 920113 920137 920143 920136 920156 920156 920156 920169 920169 920169 920169	920017 920023 920029 920035 920047 920047 920065 920065 920077 920077 920078 920107 920113 920113 920113 920114 920125 920138 920144 920157 920157	92018 920030 920036 920036 920048 920048 920060 920060 920078 920072 92078 920198 920114 920126 92013 920139 920158 9201158 920171 920177 920177	920019 920031 920037 920043 920049 920065 920061 920067 920073 920079 920097 920103 920109 920115 920127 920140 920146 920153 920172 920172 920172 920178	677563 677574 677583 677598 677604 677602 677629 677628 67764 67764 67764 677683 677699 677709 677713 677733 677733 677733 677733 677739 677773 677773 677777 677777 677777 677779 677799	677564 677575 6775785 677589 677605 677601 677614 677621 677640 677665 677665 677665 677668 677708 677714 677738 677714 677778 677778 677778 677778 677778 677778 677778 677778 677778	677565 677578 677586 677586 677584 677606 677606 677603 677623 677635 677636 677678 6777636 6777636 6777791 6777792 6777735 6777736 6777796 6777792 6777796 6777792 6777798	677571 677588 677598 677588 6775801 677607 677624 677624 677634 677636 677679 677684 677769 677780 677780 677780 677780 6777780 6777780 6777780 6777793 6777802	677572 677590 677590 677590 677590 677609 677609 677609 677603 677643 677643 677649 6777681 6777681 677781 677781 677781 6777781 6777781 6777781 6777781 6777781 6777781 6777781 6777781 6777781 677781 677781 677781	6775780 677591 677591 677591 677591 677693 677611 677627 677627 677644 677663 677682 677682 6777682 6777782 6777782 6777782 6777782 6777782 6777782 6777782 6777782 6777883
920026 920038 920038 920046 920056 920056 920068 920080 920080 920080 920104 920110 920116 920128 920147 920147 920147 920147 920147 920147 920180 920180 920180 920180 920180 920180	920021 920027 920027 920033 920045 920063 920063 920063 92007 92007 92007 92009 920103 920111 920117 920113 920123 920123 920124 920142 920145 920162 920162 920162 920162 920162 920162 920163	920115 920028 920028 920040 920040 920040 920058 920061 920076 920076 920082 920088 920100 9201102 920112 920113 920131 920131 920134 920130 920163 920163 920163 920163 920163	920017 920029 920029 920035 920047 920047 920059 920067 920077 920077 920073 920089 920089 920101 920119 920113 920114 920157 920182 920184 920164 920176 920164 920176 920188	92018 920030 920030 920030 920034 920030 920048 920050 920050 920050 920072 920078 920090 920090 920102 920104 920114 920120 920133 920139 920145 920162 920162 920163 920163 920177 920183	920019 920031 920037 920031 920043 920049 920065 920061 920067 920073 920079 920085 920091 920103 920115 920121 920121 920124 920140 920140 920140 920159 920166 920172 920178 920184 9201178	677563 677574 677583 677598 677604 677612 677629 677628 677645 677654 677664 677690 677690 677799 677739 677749 6777777777777777777777777777777	677564 677575 677593 677593 677599 677605 677614 677621 677640 677646 677685 677689 677769 6777700 677770 677778 677778 677778 677778 677778 677785 677785 677780 677780 677780 677780	677565 677578 6775786 677586 677580 677606 6776123 677615 677623 677632 677685 677685 677678 677701 677786 677779 677786 677779 677786 677779 677786 677779 677786 677781	677571 677578 677588 677595 6776907 677607 677624 677624 677634 677648 677679 6776894 6777002 677730 677730 6777730 677774 6777752 6777774 6777752 6777787 6777787 6777787	677572 677578 677590 677590 677590 677609 677609 677602 677643 677649 677649 677681 677688 677704 677781 677781 677774 6777747 677774 677775 677778 677778 677778 677788 677788 677788 677788 677788 677788 677788 677788 677788 677788 677788	677573 677591 677591 677591 677591 677603 677611 677627 677627 677682 677682 677682 677682 6777682 677782 677782 677782 677782 677788 677786 677786 677788 677788 677788 677788
920026 920038 920038 920046 920056 920068 920080 920080 920080 920090 920104 920110 920116 920129 920134 920147 920147 920147 920173 920173 920173 920173 920173	920021 920021 920033 920033 920045 920061 920063 920063 920075 920081 920093 920105 920111 920113 920113 920142 920142 920142 920142 920142 920142 920142 920186 920186	920115 920028 920028 920040 920040 920040 920058 920061 920076 920076 920082 920088 920100 9201102 920112 920113 920131 920131 920134 920130 920163 920163 920163 920163 920163	920017 920029 920029 920047 920047 920059 920067 920067 920077 920077 920089 920101 920119 920113 920119 920119 92012 920132 920132 920144 920151 920151 920151 920151 920151 920151 920151 920151 920151 920151 920151 920151 920151 920151 920151 920151 920151 920151 920151 920151 920151 920151 920151 920151 920151	92018 920030 920030 920030 920034 920030 920048 920050 920050 920050 920072 920078 920090 920090 920102 920104 920114 920120 920133 920139 920145 920162 920162 920163 920163 920177 920183	920019 920031 920037 920031 920043 920049 920065 920061 920067 920073 920079 920085 920091 920103 920115 920121 920121 920124 920140 920140 920140 920159 920166 920172 920178 920184 9201178	677563 677574 677583 677598 677604 677612 677629 677628 677645 677654 677664 677690 677690 677799 677739 677749 6777777777777777777777777777777	677564 677575 677593 677593 677599 677605 677614 677621 677640 677646 677685 677689 677769 6777700 677770 677778 677778 677778 677778 677778 677785 677785 677780 677780 677780 677780	677565 677578 6775786 677586 677580 677606 6776123 677615 677623 677632 677685 677685 677678 677701 677786 677779 677786 677779 677786 677779 677786 677779 677786 677781	677571 677578 677588 6775801 677607 677624 677642 677642 677648 677649 6777679 677730 677730 677710 677730 677714 677780 677774 677780 677774 677780 677780 677780 677780 677780	677572 677590 677590 677590 677590 677692 677608 677608 677625 677649 677636 677681 677764 677764 677771 677781 677787 677788 677788 677788 677788 677788 677788 677788 677788 677788	677573 677591 677591 677591 677693 677611 677683 677614 677683 677684 677689 6777889 677712 677712 677718 677718 677718 677718 677718 677718 677718 677788 677788 677788 677788 677788 677788
920026 920038 920038 920056 920056 920068 920068 920080 920080 920098 920110 920110 920116 920128 920128 920128 920141 920157 920173 920173 920173 920173 920173 920185 920181	920021 920021 920033 920033 920045 920061 920063 920063 920075 920081 920093 920105 920111 920113 920113 920142 920142 920142 920142 920142 920142 920142 920186 920186	920115 920028 920034 920046 920046 920046 920058 920070 920070 920070 920170 920181 920181 920181 920181 920181 920181	920017 920023 920029 920035 920047 920047 920059 920065 920065 920077 920077 920073 92019 920103 920119 920119 920119 920119 920119 920119 9201167 9201180 920167 920180 920180 920180 920180 920180 920180 920180	92018 920030 920030 920032 920048 920050 920060 920060 920062 920078 920090 920108 920114 920126 920126 920139 920152 920152 920158 920152 920158 920152 920158 920152 920158 920153	920019 920031 920031 920037 920043 920049 920067 920067 920073 920073 920097 920109 920115 920127 920127 920140 920140 920153 920159 9201159 920172 920178 920196	677563 677574 677583 677592 677598 677604 677612 677628 677628 677638 67764 677664 677699 677769 677713 677733 677749 677777 677773 677777 677778 677777 677778 6777790 677790 6777819	677564 677575 677575 677589 677605 677606 677614 677621 677631 677640 677640 677685 677665 677686 677708 677714 677700 677770 677770 677774 677774 677774 6777774 677778 6777807 677807 677807 677807 677807 677807	677565 6775766 677586 677586 677580 677606 677606 6776023 677623 677641 677647 677685 677685 677681 6777693 6777799 6777799 6777797 6777797 6777799 677789 677789 677789 677789 677789 677789 677780 677780 677780 677780	677571 677578 677588 6775801 677607 677624 677642 677642 677648 677649 6777679 677730 677730 677710 677730 677714 677780 677774 677780 677774 677780 677780 677780 677780 677780	677572 677590 677590 677590 677590 677692 677608 677608 677643 677649 677681 677681 677781 677781 677787 677787 677788 677788 677788 677788 677788 677788 677788 677788	677573 677591 677591 677591 677591 677603 677611 677627 677627 677682 677682 677682 677682 6777682 677782 677782 677782 677782 677788 677786 677786 677788 677788 677788 677788
920026 920038 920038 920046 920056 920068 920088 920098 920098 920098 920104 920116 920116 920116 920129 920134 920147 920147 920147 920147 920147 920173 920173 920173 920173	920021 920027 920027 920033 920045 920063 920063 920069 920075 920081 920097 920097 920105 920111 920117 920123 920130 920142 920142 920142 920142 920142 920142 920186 920186 920186 920186	920115 920022 920034 920034 920046 920046 920058 920064 920076 920070 920078 920088 920106 920112 920106 920112 920137 920143 920156 920169 920169 920175 920169 920175 920187 920187 920187	92017 920023 920029 920035 920047 920047 920059 920065 920077 920077 920077 920107 920107 920113 920113 920113 920114 920157 9201189 920157 9201189 920157 9201189 920157 9201189 920157 920189 920189 920189	92018 920036 920036 920036 920048 920054 920060 920060 920078 920072 920108 920114 920120 920126 920139 920145 920158 9201151 920177 920177 920188 9201151 9201889 9201889	920019 920031 920031 920037 920043 920049 920055 920061 920067 920073 920079 920109 920115 920127 920121 920127 920134 920146 920146 920146 920166 920172 920178 920178 920178 920178	677563 677574 677583 677598 677604 677612 677620 677628 677645 677645 677654 677683 677683 6777690 677799 677713 677733 677733 677733 677733 677749 677749 677749 677749 677789 677789 677789 677789 677789 677789 677789 677789 677789 677789 677789 677789	677564 677575 677585 677583 677589 677605 677614 677621 677640 677640 677665 677685 677688 6776891 677700 677708 677714 677736 6777780 6777780 6777784 6777785 6777784 6777785 6777784 6777787	677565 677578 677586 677586 677580 677600 677606 677603 677623 677636 677641 677647 677628 677683 6777693 677799 677729 677731 677781 677781 677785 677785 677779 677786 677780 677780 677780 677780 677781 677780 677781 677782 677781 677782 677814 677821	677571 677588 677588 6775801 677607 677607 677624 677624 677624 677648 677679 677684 677767 677780 677780 6777780 677787 677787 677780 677787 677780 677781 677782 677782 677783	677572 677590 677590 677590 677590 677609 677609 677609 677649 677649 677681 677681 677681 677781 677781 677781 677781 677781 677781 677781 677781 677781 677781 677781 677781 677783	677573 677591 677591 677591 677693 677611 677697 677612 677627 677682 677682 677682 677682 677682 677798 677798 677715 677782 677789 677782 677789 677782 677789 677781 677788 677781 677788 677781 677788 677815 677818 677818
920026 920038 920032 920050 920050 920050 920050 920050 920080 920080 920098 920098 920110 920110 920110 920114 920141 920149 920149 920149 920149 920149 920149 920159 920185 920199 920199 920199	920021 920021 920023 920045 920045 920063 920063 920063 92007 92007 92007 92008 92010 92011 92011 92011 92012 92012 92014 92014 92014 92014 92014 92016 92016 92016 92016 92016 92016 92016 92016 92016 92016 92016 92016 92016 92016 92016 92016 92016 92016 92016 92016 92016 92016 92016 92016 92016 92016 92016 92016 92016 92016 92016 92016 92016 92016 92016 92016 92016 92016 92016 92016 92016 92016 92016 92016 92016 92016 92016 92016 92016 92016 92016 92016 92016 92016 92016 92016 92016 92016 92016 92016 92016 92016 92016 92016 92016 92016 92016 92016 92016 92016 92016 92016 92016 92016 92016 92016 92016 92016 92016 92016 92016 92016 92016 92016 92016 92016 92016 92016 92016 92016 92016 92016 92016 92016 92016 92016 92016 92016 92016 92016 92016 92016 92016 92016 92016 92016 92016 92016 92016 92016 92016 92016 92016 92016 92016 92016 92016 92016 92016 92016 92016 92016 92016 92016 92016 92016 92016 92016 92016 92016 92016 92016 92016 92016 92016 92016 92016 92016 92016 92016 92016 92016 92016 92016 92016 92016 92016 92016 92016 92016 92016 92016 92016 92016 92016 92016 92016 92016 92016 92016 92016 92016 92016 92016 92016 92016 92016 92016 92016 92016 92016 92016 92016 92016 92016 92016 92016 92016 92016 92016 92016 92016 92016 92016 92016 92016 92016 92016 92016 92016 92016 92016 92016 92016 92016 92016 92016 92016 92016 92016 92016 92016 92016 92016 92016 92016 92016 92016 92016 92016 92016 92016 92016 92016 92016 92016 92016 92016 92016 92016 92016 92016 92016 92016 92016 92016 92016 92016 92016 92016 92016 92016 92016 92016 92016 92016 92016 92016 92016 92016 92016 92016 92016 92016 92016 92016 92016 92016 92016 92016 92016 92016 92016 92016 92016 92016 92016 92016 92016 92016 92016 92016 92016 92016 92016 92016 92016 92016 92016 92016 92016 92016 92016 92016 92016 92016 92016 92016 92016 92016 92016 92016 92016 92016 92016 92016 92016 92016 92016 92016 92016 92016 92016 92016 92016 92016 92016 92016 92016 92016 92016 92016 92016 92016 92016 92016 92016 92016 92016 92016 92016 92016 92016 92016 92016 92016 9201	920115 920028 920034 920046 920046 920058 920060 920070 920070 920070 9201060 920118 920118 920137 920137 920159 9201663 9201663 920169 920169 920169 920169 920181 920181 920181	920017 920029 920035 920047 920047 920059 920065 920065 920077 920077 920073 920089 920090 920103 920119 920119 920118 920118 9201161 9201161 9201164 920170 9201182 920182 920188	92018 920030 920030 920030 920042 920048 920060 920060 920060 920078 920090 920102 920108 920114 920120 920114 920120 920118 920118 920118 920118 920118 920189 920198	920019 920031 920037 920031 920037 920043 920049 920061 920067 920073 920073 920097 920097 920109 920115 920121 920127 920146 920153 920169 920169 920172 920172 920178 9201184 920178 920179 920178 920178 920190 920190	677563 677574 677583 677592 677598 677604 677612 677628 677628 677638 677645 677699 677699 677703 677733 677749 677733 677749 677773 677756 677777 677763 677777 677783 6777799 677802 677802 677802 677802 677803 6777803 6777803 6777803 6777803 6777803 6777803 6777803 6777803 6777803 6777803 6777803 6777803 6777803 677803 6777803 6777803 6777803 6777803 6777803 6777803 6777803 6777803 6777803 6777803 6777803 6777803 6777803 6777803 6777803 6777803 6777803 6777803 6777803 6777803 6777803 6777803 6777803	677564 677575 677585 677589 677605 677606 677614 677621 677631 677640 677685 677665 677665 677768 677778 677780 677778 677780 677788 677780 677788 677780 677788 677780 677788 677780 677787	677565 677576 677576 677586 677586 677580 677606 677606 6776023 677623 677641 677685 677685 677685 6777681 6777739 6777739 6777739 6777789 6777789 6777789 677789 677789 677789 677789 677789 677789 677789 677789 677789	677571 677588 677598 677588 677501 677607 677624 677604 677642 677648 677649 677689 6776796 6777736 677744 677780 677774 677780 677774 677780 677774 677780 677780 677780 677780 677780 677780 677780 677780 677780 677780 677780 677780	677572 677582 677580 677580 677580 677682 677618 677625 677643 677643 677648 677681 677764 677777 677777 677777 677777 677778 677778 677778 677778 677781 677781 677781 677781 677781 677781 677781 677783 677881 677883 677883	677573 677591 677591 677591 677693 677611 677687 677683 677683 677684 677689 6777705 677748 677748 677748 677789 677778 677748 677780 677782 677782 677782 677788 677788
920026 920038 920032 920050 920050 920050 920050 920050 920080 920080 920098 920098 920110 920110 920110 920114 920141 920149 920149 920149 920149 920149 920149 920159 920185 920199 920199 920199	920021 920021 920033 920045 920045 920063 920063 920069 920075 920081 920098 920195 920111 920123 920130 920142 920142 920142 920145 920168 920174 920186 920186 920186 920186 920199 920199	920115 920028 920034 920046 920046 920058 920064 920076 920076 920078 920112 920112 920113 920137 920143 920143 920156 920169 920175 920187 920187 920187 920187 920187 920187 920187 920187 920187 920187 920187 920187 920187	920017 920023 920029 920035 920047 920047 920065 920065 920077 920077 920078 920107 920113 920113 920113 920114 920157 920188 920144 920167 920170 920170 920188 920188 920188 920188	92018 920030 920030 920036 920048 920048 920048 920060 920060 920078 920072 920178 920108 920114 920126 920126 920139 920145 9201158 920171 920177 920177 920189 920189 920189 920202 920202 920202 920202	920019 920031 920037 920043 920049 920055 920061 920067 920073 920079 920097 920103 920115 920121 920127 920140 920140 920146 920153 920172 920178 920172 920178 920196 920172 920178 920190 9201184	677563 677574 677583 677598 677604 677602 677629 677628 67764 67764 67764 677683 677699 677709 677713 677733 677713 677773 677771 677783 677777 677771 677789 677799 677799 677799 677789 677789 677789 677789 677789 677789 677789 677789 677789 677789 677789 677789 677789 677789 677789 677789 677789 677789 677789 677789 67789 67789 67789 67789 67789 67789 67789 67789 67789 67789 67789 67789 67789 67789 67789 67789 67789 67789 67789 67789 67789 67789 67789 67789 67789 67789 67789	677564 677575 677585 677589 677698 677605 677614 677621 677621 677640 677665 677665 677665 677665 677684 677708 677714 677700 677714 677734 677738 677778 677778 677778 677780 677780 677780 677800 677800 677800 677826 677880 677880 677880 677880 677880 677880 677880 677880 677880 677880 677880 677880 677880 677880 677880 677880 677880 677880 677880 677880 677880 677880	677565 677578 677586 677586 677584 677606 677606 677603 677623 677635 677636 677678 677683 677789 677789 677789 677789 677789 677789 677789 677789 677789 677789 677789 677789 677789 677789 677789 677789 677789 677789	677571 677572 677588 677588 6775801 677607 677602 677624 677624 677624 677626 677629 677629 677780 677780 677780 677780 677780 677780 677780 677780 677780 677780 677780 677780 677780 677780 677780 677780 677780 677780 677780 677780 677780 677780 677780	677572 677590 677590 677590 677590 677609 677609 677609 677625 677643 677643 677681 6777681 6777681 677781 677781 677781 677781 677781 677781 677781 677781 677781 677781 677781 677781 677781 677781 677781 677781 677781 677781 677781	6775780 677591 677591 677591 677591 677693 677611 677627 677683 677644 677683 677688 6777698 6777782 6777782 6777782 6777782 6777782 677782 677782 677782 677782 677782 677782 677782 677782 677782 677782 677782 677782 677782 677782 677782 677782 677782 677782 677782 677825 677825 677825 677825
920026 920038 920038 920046 920056 920068 920088 920098 920098 920098 920104 920116 920116 920116 920129 920134 920147 920147 920147 920147 920147 920173 920173 920173 920173	920021 920021 920023 920045 920045 920063 920063 920063 92007 92007 92007 92008 92010 92011 92011 92011 92012 92012 92014 92014 92014 92014 92014 92016 92016 92016 92016 92016 92016 92016 92016 92016 92016 92016 92016 92016 92016 92016 92016 92016 92016 92016 92016 92016 92016 92016 92016 92016 92016 92016 92016 92016 92016 92016 92016 92016 92016 92016 92016 92016 92016 92016 92016 92016 92016 92016 92016 92016 92016 92016 92016 92016 92016 92016 92016 92016 92016 92016 92016 92016 92016 92016 92016 92016 92016 92016 92016 92016 92016 92016 92016 92016 92016 92016 92016 92016 92016 92016 92016 92016 92016 92016 92016 92016 92016 92016 92016 92016 92016 92016 92016 92016 92016 92016 92016 92016 92016 92016 92016 92016 92016 92016 92016 92016 92016 92016 92016 92016 92016 92016 92016 92016 92016 92016 92016 92016 92016 92016 92016 92016 92016 92016 92016 92016 92016 92016 92016 92016 92016 92016 92016 92016 92016 92016 92016 92016 92016 92016 92016 92016 92016 92016 92016 92016 92016 92016 92016 92016 92016 92016 92016 92016 92016 92016 92016 92016 92016 92016 92016 92016 92016 92016 92016 92016 92016 92016 92016 92016 92016 92016 92016 92016 92016 92016 92016 92016 92016 92016 92016 92016 92016 92016 92016 92016 92016 92016 92016 92016 92016 92016 92016 92016 92016 92016 92016 92016 92016 92016 92016 92016 92016 92016 92016 92016 92016 92016 92016 92016 92016 92016 92016 92016 92016 92016 92016 92016 92016 92016 92016 92016 92016 92016 92016 92016 92016 92016 92016 92016 92016 92016 92016 92016 92016 92016 92016 92016 92016 92016 92016 92016 92016 92016 92016 92016 92016 92016 92016 92016 92016 92016 92016 92016 92016 92016 92016 92016 92016 92016 92016 92016 92016 92016 92016 92016 92016 92016 92016 92016 92016 92016 92016 92016 92016 92016 92016 92016 92016 92016 92016 92016 92016 92016 92016 92016 92016 92016 92016 92016 92016 92016 92016 92016 92016 92016 92016 92016 92016 92016 92016 92016 92016 92016 92016 92016 92016 92016 92016 92016 92016 92016 92016 92016 92016 92016 92016 92016 92016 92016 92016 9201	920115 920028 920034 920046 920046 920058 920060 920070 920070 920070 9201060 920118 920118 920137 920137 920159 9201663 9201663 920169 920169 920169 920169 920181 920181 920181	920017 920029 920035 920047 920047 920059 920065 920065 920077 920077 920073 920089 920090 920103 920119 920119 920118 920118 9201161 9201161 9201164 920170 9201182 920182 920188	92018 920030 920030 920030 920042 920048 920060 920060 920060 920078 920090 920102 920108 920114 920120 920114 920120 920118 920118 920118 920118 920118 920189 920198	920019 920031 920037 920031 920037 920043 920049 920061 920067 920073 920073 920097 920097 920109 920115 920121 920127 920146 920153 920169 920169 920172 920172 920178 9201184 920178 920179 920178 920178 920190 920190	677563 677574 677583 677592 677598 677604 677612 677628 677628 677638 677645 677699 677699 677703 677733 677749 677733 677749 677773 677756 677777 677763 677777 677783 6777799 677802 677802 677802 677802 677803 6777803 6777803 6777803 6777803 6777803 6777803 6777803 6777803 6777803 6777803 6777803 6777803 6777803 677803 6777803 6777803 6777803 6777803 6777803 6777803 6777803 6777803 6777803 6777803 6777803 6777803 6777803 6777803 6777803 6777803 6777803 6777803 6777803 6777803 6777803 6777803 6777803	677564 677575 677585 677589 677605 677606 677614 677621 677631 677640 677685 677665 677665 677768 677778 677780 677778 677780 677788 677780 677788 677780 677788 677780 677788 677780 677787	677565 677576 677576 677586 677586 677580 677606 677606 6776023 677623 677641 677685 677685 677685 6777681 6777739 6777739 6777739 6777789 6777789 6777789 677789 677789 677789 677789 677789 677789 677789 677789 677789	677571 677588 677598 677588 677501 677607 677624 677604 677642 677648 677649 677689 6776796 6777736 677744 677780 677774 677780 677774 677780 677774 677780 677780 677780 677780 677780 677780 677780 677780 677780 677780 677780 677780	677572 677582 677580 677580 677580 677682 677618 677625 677643 677643 677648 677681 677764 677777 677777 677777 677777 677778 677778 677778 677778 677781 677781 677781 677781 677781 677781 677781 677783 677881 677883 677883	677573 677591 677591 677591 677693 677611 677687 677683 677683 677684 677689 6777705 677748 677748 677748 677789 677778 677748 677780 677782 677782 677782 677788 677788

						1					
						001 800	001000	001001	001403	0.31.100	
677854	677855	677856	677858	677859	677860	681599	681600	681601	681602	681303	681605
677861	677862	677863	677864	677865	677866	681607	681608	681609	681610	681611	681612
677867	677868	677869	677870	677871	677872	681614	681618	681619	681620	681621	681622
677873	677874	677875	677876	677877	677878	681623	681624	681629	681630	681631	681632
677879	677881	677882	677883	677884	677887	681633	681634	681635	681636	681637	681638
677888	677889	677890	677891	677892	677894	681639	681641	681643	681644	681646	681647
		077000	077001	077002							
677895	677897	677898	677899	677900	677901	681648	681650	681651	681652	681653	681654
677907	677908	677909	677910	677912	677913	681655	681656	681657	681658	681659	681660
677914	677915	677916	677917	677918	677919	681661	681662	681663	681664	681665	681667
677920	677921	677923	677924	677925	677926	681668	681669	681670	681671	681672	681673
677928	017921	071923	077024	077020	077020		001000		001071	001072	
	677929	677930	677931	677932	677934	681674	681675	681676	681677	681678	681679
677935	677937	677938	677940	677941	677942	681680	681681	681683	681684	681685	681686
677944	677945	677946	677947	677948	677949	681687	681688	681689	681691	681692	681693
677950	677951	677952	677953	677954	677955	681694	681695	681696	681697	681698	681699
677956	677957	677958	677959	677960	677961	681702	681703	681704	681705	681706	681707
677962	677963	077004	677965	677966	677967	001702	001700			001700	
077902	077903	677964				681708	681709	681711	681712	681714	681715
677969	677970	677972	677973	677975	677976	681716	681717	681718	681719	681720	681721
677977	677978	677979	677980	677981	677982	681722	681723	681724	681726	681727	681728
677983	677985	677987	677988	677989	677990	681729	681730	681731	681732	681735	681736
677991	677992	677993	677994	677995	677997	681737	681738	681739	681740	681741	681742
677998	677999	678000	678001	678002	678003	681743	001730	681745	681746	001747	001742
077998			678001	678002			681744		081740	081747	681748
678005	678006	678007	678008	678009	678011	681749	681751	681752	681753	681747 681754	681755
678012	678013	678014	678015	678017	678018	681756	681758	681759	681760	681761	681762
678019	678021	678022	678023	678025	678026	681763	681764	681765	681766	681767	681768
678027	678028	678029	678030	678032	678033	681769	681770	681771	681772	681773	681774
678034	678035	678036	678037	678038	678039	681775	681776	681777	681772 681778	681779	681780
678040	678041			010000	010000	001770	001110	681786	001770	001770	001100
		678042	678043	678045	678047	681781	681783		681788	681789	681790
678048	678049	678050	678051	678052	67805 <b>3</b>	681791	681792	681793	681794	681795	681796
678055	678056	678057	678058	678060	678061	681797	681798	681799	681800	681801	681802
678062	678065	678068	678071	678072	678073	681803	681804	681805	681807	681808	681809
678074	678075								681813		681815
		678076	678077	678078	678079	681810	681811	681812	001010	681814	001010
678080	678083	678084	678085	678086	678088	681816	681817	681818	681819	681820	681821
678089	678090	678091	678092	678093	678094	681822	681823	681824	681825	681826	681827
678097	678099	678100	678101	678102	678103	681828	681829	681831	681832	681833	681834
678104	678105	678106	678107	678109	678110	681835	681837	681838	681839	681840	681841
678111	678112	678113	678115	678119	678120	681842	681844	681845	681846	681847	681848
678121	678123	678124	678125	678128	678129	681849	681850	681851	681852	681853	681854
670121	070123			070120	070129	001049	001000	001001	001032	001000	681865
678130	678131	678132	678133	678134	678135	681855	681860	681862	681863	681864	
678136	678137	678147	678149	678152	678153	681866	681867	681868	681870	681873	681890
678156	678157	678158	678159	678160	678161	681891	681892	681893	681894	681898	681899
678162	678163	678164	678165	678166	678170	681903	681905	681906	681907	681908	681909
678171	678172	678173	678174	678175	678176	681910	681911	681912	681913	681914	681916
070171	010112	010113	070174	070170	070170		401010	001012	001010	001014	681923
678177	678178	678179	678180	678181	678182	681918	681919	681920	681921	681922	
678183	678184	678185	678187	678188	678190	681924	681927	681928	681930	681932	681934
678191	678195	678196	678197	678198	678199	681937	681938	681939	681940	681942	681943
678200	678201	678202	678203	678204	678205	681944	681945	681950	681956	681957	681958
678206	678207	678208	678209	678210	678211	681959	681961	681962	681963	681964	681965
678212	678213	678215	678216	678217	678218		681973	681974	681975	681976	681977
070212		078215				681966	081973		081970	001070	681984
678219	678220	678221	678222	678224	678226	681978	681979	681980	681982	681983	
678227	678231	678232	678233	678234	678237	681985	681987	681988	681989	681990	681991
678239	678240	678243	678244	678246	678247	681998	681999	682000	682006	682007	682009
678248	678249	678250	678252	678254	678255	682010	682012	682013	682015	682016	682017
678256	678258	678259	678260	678261	678266	682018	682019	682020	682021	682022	682024
010200										682022	682030
678267	678268	678269	678276	678278	678279	682025	682026	682027	682028		
678284	678285	678286	678287	678288	678289	682032	682035	682036	682037	682038	682040
678290	678291	678292	678293	678294	678295	682041	682042	682043	682044	682045	682046
678296	678297	678298	678299	678300	678301	682047	682048	682049	682050	682051	682060
678302	678303	678306	678308	678309	678310	682061	682068	682069	682071	682072	682073
678315	678316	678317	678319	678320	678321	682074	682075	682076	682080	682085	682086
678322	678324	678325		678327	678329	682088	682089	682090	682091	682092	682093
070000	070024	070020	678326	010021	070325				002001	002002	682099
678330	678331	678332	678333	678334	678335	682094	682095	682096	682097	682098	
678336	678337	678338	678339	678340	678341	682100	682101	682102	682103	682104	682105
678342	678343	678344	678345	678346	678347	682114	682115	682116	682117	682118	682119
678348	681472	681473	681474	681475	681476	682120	682122	682123	682124	682125	6821 <b>28</b>
681477	681478	681479	681480	681481	681482	682130	682131	682132	682133	682134	682135
681483	681484	681485	681486	681487			682137		682139	682140	682141
001400					681488	682136		682138	082139	002140	
681489	681490	681491	681492	681493	681494	682142	682143	682144	682145	682146	682147
681495	681496	681497	681498	681499	681500	682148	682149	682150	682152	682153	682154
681501	681502	681503	681504	681505	681506	682155	682156	682157	682158	682159	682160
681507	681508	681509	681510	681511	681512	682162	682192	682193	682194	682195	682196
681513	681514	681515	681516	681517	681518	682199	682200	682201	682202	682203	682204
681519	681520			681523			899900	899900	249310	682211	682212
		681521	681522		681524	682206	682208	682209	682210		
681525	681526	681529	681530	681531	681532	682213	682214	682215	682216	682217	682218
681534	681535	681537	681539	681540	681541	682219	682220	682224	682225	682226	682228
681542	681544	681545	681546	681547	681548	682229	682230	682233	682234	682240	682241
681549	681550	681551	681552	681553	681554	682243	682244	682245	682247	682248	682249
681555	681556	681558	681559	681560	681561	682251	682252	002240		682256	682258
681562								682253	682255		
	681563	681566	681567	681568	681570	682259	682260	682261	682262	682266	682267
681572	681573	681574	681575	681576	681577	682268	682271	682273	682275	682276	682277
681579	681580	681581	681582	681584	681585	682278	682279	682280	682281	682282	682283
681587	681588	681589	681590	681591	681592	682285	682286	682287	682289	682290	682291
681593	681594	681595	681596	681597	681598	682293	682294	682295	682296	682297	682298
_			351000	001001	001000	( 002200	002204	002200	002200	000201	002200

	404900	682301	682302	682303	682304	682959	682960	682962	682963	conoc-	00000
682299	682300 682307	682308	682309	682310	682311	682968	082969	682970	682971	682965 682972	682967
682305	682313	682315	682317	682320	682321	682974	682975	682976	682977		682973
682312	682323	682324	682325	682326	682327	682981	682982	682983	682984	682978 682987	682980
682322	682323	682333	682334	682335	682336	682989	682990	682991	682993		682988
092331		682339	682340	682344	682345	682997	682999	683000	683001	682994	682996
682337	682338	682350	682352	682354	682356	683004	683005			683002	683003
682346	682347	682361	682362	682363	682364	683010	683031	683006	683007	683008	683009
682359	682360	682370	682371	682372	682373			683032	683033	683034	683036
682365	682368	682376	682377	682379	682380	683039 683046	683040	683041	683042	683043	683045
682374	682375			682388		083046	683049	683050	683052	683053	683054
682382	682383	682386	682387 $682394$	682395	682389 682396	683055	683056	683057	683058	683061	683062
682390	682392	682393				683063	683064	683066	683067	683068	683069
682397	682398	682399	682400	682402	682405	683070	683071	683072	683074	683075	683076
682407	682415	682416	682417	682418	682419	683077	683078	683079	683080	683081	683082
682420	682421	682422	682423	682424	682426	683083	683084	683085	683086	683087	683088
682430	682432	682434	682435	682436	682437	683089	683090	683093	683094	683095	683096
682438	682439	682441	682442	682443	682444	683097	683098	683099	683100	683101	683102
692445	682446	682447	682449	682450	682451	683103	683104	683105	683106	683107	683108
682452	682453	682454	682455	682456	682457	683109	683111	683113	683114	683115	683116
682458	682459	682461	682462	682464	682467	683117	683118	683119	683122	683123	683125
682469	682470	682472	682473	682474	682475	⊎83126	683127	683128	683130	683131	683132
682476	682478	682479	682480	682481	682482	683133	683135	683136	683137	683140	683141
682483	682484	682485	682486	682487	082488	683142	683143	683144	683145	683146	683148
682490	682491	682492	682493	682494	682496	683149	683151	683152	683153	683154	683155
682497	682498	682499	682501	682503	682504	683157	683158	683160	683161	683162	683163
682505	682507	682508	682569	682510	682511	683164	683165	683167	683168	683169	683170
682512	682513	682514	682515	682516	682517	683174	683175	683177	683178	683179	683181
682518	682520	682521	682522	682523	682524	683182	683187	683188	683189	683190	683191
682526	682527	682528	682529	682530	682531	683193	683194	683195	683196	683197	683198
682532	682533	682534	682535	682536	682537	683199	683200	683201	683202	683203	683204
682538	682539	682540	682541	682542	682543	683205	683206	683207	683208	683209	683210
682544	682545	682546	682547	682548	682549	683211	683212	683213	683215	683216	683217
682550	682551	682552	682553	682554	682556	683218	683219	683226	683227	683230	683232
682557	682559	682560	682561	682562	682563	683233	683235	683236	683237	683238	683239
682564	682565	682566	682567	682570	682572	683240	683241	683242	683245	683246	683247
682573	682574	682578	682579	682580	682581	683248	683249	683250	683251	683254	683255
682582	682583	682584	682586	682588	682589	683256	683257	683259	683260	683261	683263
682590	682591	682592	682594	682595	682596	683264	683265	683267	683268	683270	683278
682597	682598	682599	682600	682601	682602	683279	683280	683281	683282	683295	683297
682603	682604	682605	682609	682610	682611	683298	683299	683300	683301	683303	683304
682612	682613	682614	682615	682616	682618	683305	683306	683307	683308	683309	683311
682620	682622	682624	682625	682626	682627	683313	683314	683315	683316	683317	683318
682628	682629	682631	682633	682634	682635	683319	683320	683322	683323	683324	683325
682636	682637	682638	682639	682640	682641	683326	683327	683330	683331	683332	683333
682642	682643	682644	682645	682646	682647	683335	683336	683337	683338	683339	683341
682650	682652	682653	682654	682655	682656	683342	683345	683346	683347	683348	683349
682657	682659	682660	682661	682662	682663	683350	683351	683352	683353	683354	683355
682664	682665	682667	682668	682670	682672	683356	683357	683358	683361	683362	683363
682674	682676	682678	682680	682681	682682	683364	683365	683366	683367	683368	683369
692684	682685	682686	682687	682688	682693	683370	683371	683372	683374	683375	683377
682694	682698	682700	682702	682704	682705	683379	683390	683391	683393	683394	683396
682706	682707	682709	682711	682713	682714	683397	683398	683400	683401	683403	683404
682715	682716	682717	682718	682720	682722	683406	683407	683408	683410	683411	683412
682724	682725	682727	682728	682731	682733	683413	683415	683416	683417	683418	683419
682734	682735	682737	682738	682741	682743	683420	683421	683422	683424	683425	683426
682744	682745	682746	682747	682748	682749	683427	683428	683429	683430	683431	683432
682750	682751	682752	682753	682754	682755	683433	683434	683435	683436	683437	683438
682756	682757	682760	682762	682763	682764	683439	683441	683442	683443	683445	683448
682765	682766	682771	682772	682773	682774	683449	683450	683451	683453	683454	683455
682775	682778	682779	682780	682781	682782	683456	683458	683459	683460	683461	683462
682783	682784	682785	682786	682787	682788	683463	683464	683467	683468	683469	683471
682789	682790	682792	682793	682795	682796	683472	683474	683476	683477	683478	683479
682797	682798	682799	682800	682801	682803	683480	683484	683485	683486	683488	683492
682805	682807	682808	682810	682811	682812	683493	683494	683495	683496	683497	683498
682813	682814	682815	682816	682817	682818	683499	683503	683504	683505	683506	683507
682819	682821	682824	682825	682826	682827	683508	683509	683511	683512	683513	683514
682828	682829	682830	682831	682832	682834	683515	683516	683517	683518	683519	683522
682836	682838	682839	682840	682841	682842	683524	683525	683527	683529	683530	683531
682846	682848				682853	683532	683533	683534	683535	683536	683537
682854	682856	682849 682858	682850	682852 $682861$	682862	683538	683539	683540	683541	683543	683544
682863	682864	082865	682859 682866	682867	682868	683546	683547	683548	683549	683550	683551
682869	682870	682871	082800 682872	682873	682874	683552	683554	683555	683557	683558	683559
682875	682876	699977			682883			683562	683563	683564	683566
682884	682885	682877	682879	$682882 \\ 682890$	682883	683560	683561 683570	683571	683572	683573	683574
682892	682893	682888	682889			683569	683576	683577	683579	683581	683582
682898	682899	682894	682895	682896	682897	683575 683583	683586	683587	683588	683589	683590
682904	682905	682900	682901	682902	682903	683591	683592	683593	683594	683595	683596
682915	682916	682907	682909	682910	682911		683598	683599	683600	683601	683602
682923	682924	682917	682918	682919	682921 682928	683597 683603	683604	683605	683606	683608	683609
682929	682930	682925 682932	$682926 \\ 682933$	682927 6829 <b>3</b> 7	682928 682938	683610	683612	683613	683614	693616	683617
682939	682940	682932 682942		682937 682946	682949	683618	683620	683621	683622	683623	683624
682951	682953	682942 682954	682945 682955	682946 682957	682949	683625	683626	683627	683628	683629	683630
		002304	002890	002001	002000	. 000020	000020				

				40000	000000	404030	001013	00.01.	00.107.0		
683631	683632	683633	683634	683635	683636	684310	684312	684315	684316	684387	684388
683637	683638	683639	683640	683641	683642	684389	684391	684394	684395	684396	684398
683643	683645	683646	683647	683648	683649	684400	684401	684402	684403	684404	684406
000010	683652	683653	683654	683656	683658	684408	684409	684410	684412	684413	
683651			000004		000000	004400	004400	084410			684414
683659	683660	683661	683662	683663	683664	684416	684417	684418	684419	684420	684421
683665	683666	683667	683669	683670	683671	684422	684423	684424	684429	684430	684431
		683675	683678	683679	683680	684432	684433	684435	684436		
683672	683674									684440	684443
683681	683682	683683	683684	683685	683686	684444	684446	684447	684449	684450	684451
683687	683688	683693	683694	683695	683696	684456	684457	684458	684459	684460	684461
						684464	684466	684467	684468	684469	
683697	683698	683701	683702	683703	683704						684471
683705	683706	683707	683708	683709	683710	684472	084473	684474	684477	684478	684479
	683712	683713	683726	683728	683729	684480	684481	684483	684484	684486	684487
683711		000110	000120	000720	000120						
683730	683731	683732	683733	683734	683735	684488	684489	684490	684491	684492	684494
683736	683737	683738	683739	683740	683741	684497	684498	684499	684500	684501	684502
683742	683743	683744	683746	683747	683748	684503	684505	684506	684507	684508	684509
						004000					
683749	683751	683753	683755	683756	683758	684511	684512	684513	684514	684515	684517
683760	683761	683762	683770	683772	683773	684518	684519	684520	684521	684522	684523
						684525	684526	684529	684530		
683779	683781	683782	683784	683785	683786					684531	684533
683787	683788	683789	683790	683791	683792	684534	684535	684536	684537	684539	684540
683793	683794	683795	683796	683797	683798	684541	684542	684544	684545	684546	684547
						684548	004510				
683799	683800	683801	683802	683803	683804		684549	684552	684553	684554	684555
683805	683806	683807	683809	683811	683815	684556	684557	684560	684561	684562	684563
683819	683820	683821	683822	683823	683824	684564	684567	684568	684571	684573	684574
						684575					
683827	683828	683829	683832	683833	683834	004919	684576	684577	684578	684579	684580
683835	683836	683837	683838	683839	683841	684581	684583	684584	684585	684586	684587
						684588	684589	684592	684594	684596	684597
683842	683843	683844	683845	683846	683848						
683849	683850	683852	683853	683857	683858	684601	684602	684603	684604	684606	684607
683859	683860	683861	683862	683863	683864	684608	684610	684611	684612	684613	684614
		683870				684617	684618	684619	684620	684621	684622
683865	683867		683871	683873	683874	684623	684624	684626			
683875	683876	683877	683878	683880	683881				684627	684628	684629
683882	683883	683884	683885	683889	683890	684630	684631	684632	684633	684634	684635
683891	683892	683893	683895	683896	683897	684636	684637	684638	684639	684640	684641
										001010	
683898	683903	683905	683906	683907	683908	684642	684643	684644	684646	684648	684649
683910	683911	683912	683913	683914	683915	684651	684652	684653	684654	684655	684656
683916	683917	683918	683919	683921	683922	684658	684659	684660	684661	684662	684664
			000010			684665	684667	684668	684669	684670	684671
683923	683924	683925	683926	683927	683928	684673					
683929	683930	683932	683933	683934	683935		684674	684675	684678	684680	684682
683936	683937	683938	683939	683940	683941	684683	684684	684685	684686	684687	684689
683943	683944	683945	683946	683948	683949	684690	684691	684692	684693	684695	684696
						684697	684698	684699	684700	684701	684702
683950	683951	683955	683956	683957	683958		004030				
683959	683960	683961	683963	683964	683967	684703	684705	684706	684707	684713	684714
683968	683969	683970	683971	683972	683973	684715	684716	684717	684719	684723	684724
683975	683978	683980	683981	683982	683983	684725	684726	684728	684729	684730	684731
						684732	684733	684734	684736	684737	684738
683984	683985	683986	683987	683988	683990						
683991	683992	683993	683 <b>9</b> 94	683995	683996	684739	684740	684741	684742	684743	684744
683997	683999	684001	684002	684003	684005	684745	684746	684747	684748	684749	684750
				684013		684751	684755	684756	684757	684758	684761
684006	684007	684008	684012		684014	684762	684763	684765	684766	684769	684771
684016	684018	684019	684020	684022	684023						
684024	684026	684028	684029	684030	684031	684772	684773	684774	684775	684776	684777
684032	684033	684035	684037	684038	684039	684778	684779	684780	684782	684784	684785
						684786	684788	684789	684790	684791	684792
684040	684041	684042	684043	684045	684046	684793	684794		684799	684801	684802
684047	684048	684049	684050	684051	684054			684798			
684055	684056	684057	684058	684059	684060	684803	684804	684805	684807	684809	684810
684063	684064	684069	684070	684072	684076	684811	684813	684815	684816	684817	684818
						684819	684820	684821	684822	684823	684824
684077	684079	684080	684081	684082	684084						
684085	684086	684087	684088	684089	684090	684825	684826	684827	684828	684829	684830
684091	684093	684094	684095	684096	684097	684831	684832	684833	684834	684835	684837
684099	684100	684101	684102	684103	684106	684839	684840	684841	684842	684843	684844
						684845	684846		684849	684850	684851
684107	684108	684109	684110	684113	684127			684848			
684128	684129	684130	684131	684132	684135	684852	684853	684855	684856	684857	684859
684136	684137	684138	684139	684140	684141	684860	684861	684863	684864	684865	684866
						684867	684868	684869	684871	684872	684873
684142	684144	684145	684146	684147	684148					004072	
684150	684151	684152	684154	684157	684158	684874	684876	684877	684878	684880	684881
684159	684160	684162	684166	684167	684168	684882	684883	684884	684885	684888	684889
004100	004100	004102	004100	004101		684890	684891	684892	684893	684894	684896
684169	684170	684173	684174	684175	684176	684897		001002	004000	684901	684903
684177	684178	684179	684180	684181	684183		684898	684899	684900		004900
684184	684185	684186	684187	684188	684191	684904	684905	684906	684907	684908	684909
684193	684194	684195	684196	684197	684198	684911	684912	684913	684914	_	_
									002022		
684203	684204	684205	684206	684207	684208	37 010	1 424-77 32	1000		All to T W	00 000
684209	684210	684212	684213	684214	684215	ZV. Z10	1 mon ar	1000 cartelle	rimoorsa	nu m 11. 5	00.000
684217	684218	684219	684220	684221	684222	91558	91559	91560	91561	91562	91563
684223	684225	684226	684227								
	004220			684228	684230	91564 .	91565	91566	91567	91568	91569
684232	684233	684234	684235	684236	684237	91570	91571	91572	91573	91574	91578
684238	684239	684240	684241	684242	684243	91579	91580	91581	91582	91583	91585
684244	684245	684246	684247	684249	684250	91586	91587				
684251	684252	684253	684254	684255				91588	91589	91590	91591
004201	004202				684264	91592	91593	91594	91595	91596	91597
684265	684266	684267	684268	684269	684272	91598	91599	91600	91601	91602	91603
684273	684274	684275	684276	684277	684278	91604	91605	91606	91607	91608	91609
684279	684280	684281	684282	684283	684284	91610	91611				
684285	684286	684288	684290	684292				91612	91613	91614	91616
684296	684297	684298			684294	91617	91618	91621	91622	91624	91625
			684299	684300	684302	91626	91627	91628	91629	91630	91631
684303	684304	684305	684307	684308	684309	91632	91633	91634	91635	91636	91637
				_			22000	01002	01000	01000	01401

						1				-	
91638	91639	91640	91641	91642	91644	92167	92168	92172	92173	92174	92175
91645	91646	91647	91648	91649	91650	92177	92179	92180	92181	92182	92184
					01000						00101
91651	91652	91653	91654	91655	91656	92186	92187	92188	92189	92190	92191
91657	91658	91659	91660	91661	91662	92192	92193	92194	92195	92196	92197
91664	91665	91666	91667	91668	91669	92198	92199	92200	92201	92202	92203
81005		91672	91673	01074	01000			00000	00000	00000	
91670	91671			91674	91675	92204	92205	92206	92207	92208	92209
91677	91678	91679	91680	91681	91682	92210	92211	92212	92213	92214	92215
	91684	91686	91687	91688	91689	92216	92217	92218	92219	92220	92221
91683		01000	01001	01000		92222	92223	92224	92226	92227	02221
91690	91691	91692	91693	91694	91695						92228
91696	91697	91698	91702	91705	91706	92229	92230	92231	92232	92233	92234
91707	91708	91709	91712	91713	91714	92235	92236	92237	92238	92239	92240
		01700	01712	01710				32231	32230	02200	
91715	91716	91718	91719	91720	91721	92241	92242	92243	92244	92245	92246
91722	91723	91724	91725	91726	91727	92247	92248	92249	92250	92251	92253
	91729	91730	91731	91732	91733	92254	92256	92257	92259	92261	92262
91728	01720										92202
91734	91735	91736	91737	91738	91740	92263	92264	92265	92266	92267	92268
91741	91742	91743	91744	91745	91746	92269	92270	92271	92272	92273	92274
		91749	91750	91751	91752	92275	92276	92277	92278	92279	92280 `
91747	91748					02210	02210	02211	02210	02210	52260
91753	91754	91755	91756	91757	91758	92281	92282	92283	92284	92285	92286
91760	91761	91762	91763	91764	91765	92287	92288	92289	92290	92291	92292
	91767	91768	91769	91770	91772	92293	92294	92295	92296	92297	92298
91766		31700	01700	91770	91772						
91773	91774	91775	91776	91777	91778	92299	92300	92301	92302	92303	92304
91779	91780	91782	91783	91784	91785	92305	92306	92307	92308	92309	92310
91786	91787	91788	91789	91790	91791	92311	92312	92314	92315	92316	92317
			01700				02012	02012	02010	02010	02011
91792	91793	91794	91795	91796	91798	92318	92319	92320	92321	92322	92323
91800	91801	91802	91803	91805	91806	92324	92325	92326	92327	92328	92329
	91808	91809	91810	91811	91813	92331	92332	92333	92334	92335	92336
91807	91808		91910	01011		02001	02002	02000		02000	
91814	91815	91816	91817	91818	91819	92337	92338	92339	92340	92341	92342
91820	91821	91822	91823	91825	91826	92343	92344	92345	92346	92347	92348
	91828	91829	91830	91831	91832	92349	92350	92351	92352	92353	92354
91827	91040			71001			92356	92357	92358	92359	
91833	91834	91835	91836	91837	91838	92355					92360
91839	91840	91841	91842	91844	91845	92361	92362	92363	92364	92365	92366
91846	91847	91848	91849	91850	91852	92367	92368	92370	92371	92372	92373
						00001	00075	00976	000077	00000	00901
91853	91854	91855	91856	91857	91858	92374	92375	92376	92377	92380	92381
91860	91861	91862	91863	91864	91865	92382	92383	92384	92385	92387	92388
91866	91867	91868	91869	91870	91871	92389	92390	92391	92392	92393	92394
			01000	01010	01071	92395	92396	92397	92398	92399	92400
91872	91873	91874	91875	91877	91879		92390	92391	92396	92399	92400
91880	91882	91883	91884	91885	91886	92401	92402	92403	92404	92405	92406
91888	91889	91890	91891	91892	91893	92407	92408	92409	92410	92411	92413
01000				01002		92414	92415	92416	92417	92418	92419
91894	91895	91896	91897	91898	91899						
91900	91901	91902	91903	91904	91905	92422	92423	92424	92425	92426	92427
91906	91907	91908	91909	91910	91911	92428	92429	92430	92431	92432	92433
						92434	92435	92436	92437	92438	92439
91913	91914	91915	91917	91918	91919						
91920	91921	91922	91923	91924	91925	92440	92442	92443	92444	92445	92446
91926	91927	91928	91929	91930	91931	92447	92448	92450	92452	92453	92454
		01020	01020	01000	01001	92455	92456	92457	92458	92459	92460
91932	91933	91934	91935	91936	91937		92430	92497	02406	92408	92400
91938	91939	91940	91941	91943	91944	92461	92462	92463	92464	92465	92466
91945	91946	91947	91948	91949	91950	92467	92468	92469	92470	92471	92472
91951				91955	91956	92473	92474	92475	92476	92477	92478
	91952	91953	91954	91955	91950						
91957	91958	91959	91960	91961	91962	92479	92480	92481	92482	92487	92488
91963	91964	91965	91966	91967	91968	92489	92490	92491	92492	92493	92494
91969	91970	91971	91972	91973	91974	92495	92497	92499	92500	92501	92502
						92503	92504	92505	92506	92507	92508
91975	91976	91977	91978	91979	91980						
91981	91982	91983	91984	91985	91986	92509	92510	92511	92512	92513	92514
91987	91988	91989	91990	91991	91992	92515	92516	92517	92518	92519	92520
			91990			92521	92522	92523	92524	92525	92526
91993	91994	91995	91997	91998	91999						
92000	92001	92002	92003	92004	92005	92527	92528	92529	92530	92531	92532
92006	92007	92008	92009	92010	92011	92533	92534	92535	92536	92537	92538
92012	92013	92014	92015	92016	92017	92540	92541	92542	92543	92544	92546
						00555	92556	92557	92558	92559	92560
92018	92019	92020	92021	92022	92023	92555				00700	
92024	92025	92026	92027	92028	92029	92561	92562	92563	92564	92568	92569
92030	92031	92032	92033	92034	92035	92570	92572	92573	92574	92575	92576
92036				02004	02000	92577	92578	92579	92580	92581	92582
	92037	92038	92039	92040	92041		02010	02010	22000	02001	92590
92042	92043	92044	92045	92046	92047	92584	92585	92586	92587	92589	
92048	92049	92050	92051	92052	92053	92591	92592	92593	92594	92595	94170
92054		02000	00000	00000	92060	94171	94172	94173	94174	94175	94176
02004	92056	92057	92058	92059			04172				
92061	92062	92064	92065	92066	92067	94177	94178	94179	94180	94181	94182
92068	92069	92070	92071	92072	92073	94183	94184	94185	94186	94187	94188
		00000	000==	00072	00000	94189	94190	94191	94192	94193	94194
92074	92075	92076	92077	92078	92080			94197	94198	94199	94200
92081	92082	92083	92084	92085	92086	94195	94196		94199		
92087	92088	92089	92090	92091	92092	94203	94204	94206	94207	94208	94209
92093						94210	94211	94212	94213	94214	94215
	92095	92096	92097	92098	92099				04010	04000	94221
92100	92101	92102	92103	92104	92105	94216	94217	94218	94219	94220	
92106	92107	92108	92109	92110	92111	94222	94223	94224	94225	94226	94227
92112	00119	00114	00115	00110		94228	94229	94230	94231	94232	94233
00112	92113	92114	92115	92116	92117	04220	94235	94236	94237	94238	94239
92118	92119	92120	92121	92122	92123	94234					
92124	92125	92126	92127	92128	92129	94240	94241	94242	94243	94244	94245
92130	92131	92132	92133	92134	92135	94246	94247	94249	94250	94251	94252
00100	00101		02100			94240		04470	04050	04000	04050
92136	92137	92138	92139	92140	92141	94253	94254	94255	94256	94257	94258
92142	92143	92144	92145	92147	92148	94259	94260	94261	94262	94263	94264
92149	92150	92151	92152	92153	92154	94265	94266	94267	94268	94269	94270
92155		00155	00102		00100					94277	94278
	92156	92157	92158	92159	92160	94271	94272	94273	94274		94278
92161	92162	92163	92164	92165	92166	94279	94280	94281	94282	94283	94284
				•		-					

94285	94286	94287	94288	94289	94290	94834	94835	94836	94837	94838	94840
94291	94292	94293	94294	94295	94296	94841	94842	94843	94844	94845	94847
94297	94298	94299	94300	94301	94303	94848	94849	94850	94851	94852	94853
94304	94305	94306	94307	67308	94309	94854	94856	94857	94859	94860	94861
94310	94311	94312	94313	94314	94315	94862	94863	94864	94865	94866	94867
											0+107
94316	94317	94318	94319	94320	94321	94868	94869	94370	94871	94872	94873
						94874	94875	94876	94877	0.4000	
94322	94323	94324	94325	94326	94327					94878	94879
94328	94329	94330	94331	94332	94334	94880	94881	94882	94883	94884	94885
94335	94336	94337	94338	94339	94340	94886	94887	94888	94889	94890	94891
04941	94342	94343	94344	94345	94346 :	94892	94894	94895	94896	94897	94898
94341											
94347	94348	94349	94350	94351	94353	94899	94901	94902	94903	94904	94905
0.40 = 4	04075	04050	04055	04050	0.40.70	0.400.1	0.4000	0.4000	0.4000	0.4004	
94354	94355	94356	94357	94358	94359	94906	94907	94903	94909	94910	94911
94360	94361	94362	94363	94364	94365	94912	94913	94914	94915	94916	94917
04000	0.1002			0.40=0	0.400	0.1010					
94366	94367	94368	94369	94370	94371	94918	94919	94920	94921	94922	94923
94372	94373	94375	94376	94377	94378	94924	94925	94926	94927	94928	94929
						94952	0.4020	04020			
94380	94381	94382	94383	94384	94385	94930	94931	94932	94933	94934	94935
94386	94388	94397	94399	94400	94491	94936	94938	94939	94940	94941	94942
						0.4000					
94402	94403	$94 \pm 04$	94405	94406	94407	94943	94943	94946	94947	94948	0.7040
94409	94410	94411	94412	94413	94414	94951	94952	94953	04024	94955	94956
		94411							0420.74		
94415	94416	94417	94418	94419	94420	94957	94958	94959	94960	94961	94962
	94423	94424	94425	94426	94427	94963	94964	94966	94967		
94421							94904			94968	94949
94428	94429	94430	94432	94433	94434	94970	94974	94975	94976	94977	94978
	94437	94438	94439	04410	04441						
94435				94440	94441	94979	94980	94981	94982	94984	94987
94443	94444	94445	94446	94447	94448	94988	94989	94990	94991	94992	94993
	94450	94451	044=0	01110							
94449			94452	94453	94454	94994	94996	94997	94998	94999	95000
94455	94456	94457	94458	94459	94460	95001	95002	95003	95004	95005	95006
94461	94462	94463	94466	94467	94468	95007	95008	95009	95010	95011	95012
94469	94470	94471	94472	94473	04474	95013	95014	95015	95016	95017	95018
34403			04412	ひそ子1つ	94474						
94475	94476	94477	94478	94479	94481	95019	95020	95021	95022	95023	95024
	94483	94484	94485	94486		0-03-	95026	95027	95028	95029	95030
94482					94487						
94489	94490	94492	94493	94494	04408	95031	95032	95033	95034	95035	95036
	04400	04400	04=00								
94497	94498	94499	94500	94502	94503	95037	95038	95039	95040	95041	95043
94504	94505	94506	94507	94508	94509	95044	95046	95047	95048	95051	95052
		04710	04510								
94510	94511	94512	94513	94514	94515	95053	95054	95055	95056	95057	95058
94516	94517	94518	94521	94522	94523	95059	95060	95061	95062	95063	95064
		04500	04505								
94524	94525	94526	94527	94528	94529	95065	95066	95067	95068	95069	95070
94532	94533	94534	94535	94536	94537	95071	95072	95073	95074	95075	95076
						0-0-1			0.5000		
94538	94539	94540	94541	94542	94544	95077	95078	95079	95080	95081	95082
94545	94546	94547	94548	94549	94550	95083	95084	95086	95087	95088	95090
		04041	24040	34043	74000						
94551	94552	94553	94554	94555	94556	95091	95092	95094	95095	95096	95097
94557	94558	94559	94560	94561	94562	95098	95099	95100	95101	95102	95103
94001	34000	04000	34000	04001	34302				00101		
94563	94564	94565	94566	94568	94569	95105	95106	95107	95108	95109	95110
94570	94571	94573	94574	94575	94576	95112	95113	95114	95115	95116	95117
34310	34371	94010	94914	94910	94910	00112		99114	99119	99110	
94577	94578	94579	94580	94581	94582	95118	95119	95120	95121	95122	95124
0.4509	94584	94585	94587	94588	0.4=00	95125	95126	0=107	0:100	0.7190	95131
94583	34004	94000	94001	04000	94589	99120		95127	95128	95130	99191
94590	94591	94592	94593	94594	94596	95132	95134	95135	95136	95137	95139
94597	94599	94600	94601	94602	94603						95146
	94099	94000	94001	94002	34003	95140	95141	95142	95143	95145	99140
94604	94605	94606	94607	94608	94609	95148	95149	95150	95151	95152	95153
	94611	94613	94614						0.71.77	95158	95159
94610				94615	94616	95154	95155	95156	95157	99100	0.0100
94618	94619	94620	94621	94622	94623	95160	95161	95162	95164	95165	95166
01010			04000	01020	01000						95172
94625	94626	94627	94628	94629	94630	95167	95168	95169	95170	95171	
94631	94632	94633	94634	94635	94636	95173	95174	95175	95176	95177	95178
04000		0.4000	04640	04041	04040			0.5101	05100	0=100	95184
94637	94638	94639	94640	94641	94642	95179	95180	95181	95182	95183	
94643	94644	94645	94646	94647	94648	95185	95186	95187	95188	95189	95192
				04050	04020	00100	00100	00101	00100	00100	
94649	94650	94651	94652	94653	94654	95193	95194	95195	95196	95197	95198
94655	94656	94657	94658	94659	94660	95199	95200	95201	95202	95203	95204
04661	94662	94663	94664	94665	94666	05000	0=00=	0.7201	0 = 200	0=010	0.5202
94661	9±002	9#009	54004			95206	95207	95208	95209	95210	95211
94667	94668	94669	94670	94671	94672	95212	95213	95215	95217	95219	95220
	94674	04675	04676	04677	04070	0.007	0=000	0.5000	00211	05005	0.5005
94673		94675	94676	94677	94678	95221	95222	95223	95224	95225	95227
94679	94680	94681	94682	94683	94684	95228	95230	95232	95233	95234	95235
0.4010	0.2000	0.2001	04002	04000	04004	0=000	00000	0.5000	0.0000	00202	05041
94685	94686	94689	94690	94691	94692	95236	95237	95238	95239	95240	95241
94693	94694	94095	94696	94697	94698	95242	95243	95244	95245	95246	95247
04000	0.4500	04500	04553	0.45.0		05010	0.0220	00222	00270	000220	0=0=1
94699	94700	94701	94711	94712	94713	95248	95250	95251	95252	95253	95254
94714	94715	94716	94717	94718	94719	95255	95256	95257	95258	95259	95260
04800	0.4501	04770	04=00								
94720	94721	94722	94723	94724	94725	95261	95262	95263	95264	95265	95266
94726	94728	94729	94730	94731	94732	95267	95268	95269	95270	95271	95272
04800	04501	0.450-	0.4500	0.4401			50400	00209	00210	00211	
94733	94734	94735	94736	94737	94738	95273	95274	95275	95276	95277	95278
94739	94740	94741	94742	94743	94745	95279	95280	95281	95282	95284	95285
					02120		00200	00201	00202		
94746	94747	94748	94749	94750	94751	95286	95287	95288	95289	95290	95291
94752	94754	94755	94756			95292	95293	95294	95295	95296	95297
	04104		02100	94757	94758		00200	00254	80280	00200	00201
94759	94760	94761	94762	94763	94764	95298	95299	95300	95301	95302	95303
94765	94766	94767	94768	94769	94770	95304	95305	95306	95307	95308	95309
				94109	94110		00000	20000	00001	00000	00000
94771	94772	94773	94774	94775	94776	95310	95311	95312	95313	95314	95315
94777	94778 94784	94779	94780	94781	94782	95316	95317				
	04504			0.45 to 1		90910	90017	95318	95319	95320	95321
94783	94784	94785	94786	94787	94788	95322	95323	95324	95325	95326	95327
94789	94790	94792	94793	94794	94795	95328					
			04100	74174	94190		95329	95330	95331	95332	95333
94796	94797	94800	94801	94802	94803	95334	95335	95337	95338	95339	95342
94804	94805	94806	94807	94808		05001	0.0000	0.7001	0.5050	0.7000	07044
0.4004				94808	94809	95345	95346	95349	95350	95351	95352
94810	94811	94812	94813	94814	94815	95353	95354	95355	95356	95357	95358
94816	94817	94818	94819	94820	94821	05250	05000	0.5000	0,,,,,	0.7007	0.5000
94822	04000			0±04U	946Z1	95359	95360	95361	95362	95363	95364
	94823	94824	94825	94826	94827	95365	95366	95367	95368	95369	95370
94828	94829	94830	94831	94832	94833		05000	05001	05054		
		1 2000	0 2001	0.1002	0.2000	95371	95372	95373	95374	95375	95376

0-25-	95379	95380	95381	95382	95383	210	8695	2103696	2108697	2108698	2108699	2108700
95377		95386	95387	95388	95389			2108702		2198704	2108705	2108706
95384	95385								2100703	2100704		
95390	95391	95392	95393	95394	95395			2108708		2108710	2108711	2108712
95396	95397	95398	9.5399	95400	95401	210	8713	2108714	2108715	2108716	2108717	2108718
93300	95403	95401	95405	95406	95407			2108720	2108721	2108722	2108723	2108724
95402		95410	95411	95412	95413			2108720		2108728	2108729	2108730
95408	95409						0120 .	2100720	2100727	2100720	2100125	
95414	95415	95416	95417	95418	95419	210	8731 .	2108732		2108734	2108735	2108736
95420	95421	95422	95423	95424	95425	210	8737	2108738	2103739	2108740	2108741	2108742
	95427	95428	95429	95430	95431	210	8743	2108744	2108745	2108746	2108747	2108748
95426		95436	95437	95438	95440	210	OFER .	2100122	2100770	2100120	2108753	
95434	95435				00440	210		2108750		2108752		2108754
95441	95442	95443	95444	95445	95446			2108756	2108757	2108758	2108759	2108760
95447	95448	95451	95452	95453	95454	210	8761 .	2108762	2108763	2108764	2108765	2108766
	95457	95458	95460	95462	95463			2108768	2108769	2108770	2108771	2108772
95455		95466	95467	95408	95469		0707	2100700	0100700	2108776	2108777	2108778
95464	95465						8773	2108774				2100770
95470	93471	95472	95473	95474	95475	210		2108780	2108781	2108782	2108783	2108784
95476	95477	95478	95479	95480	95481	210	8785	2108786	2108787	2108788	2108789	2108790
	95483	95484	95485	95486	95487			2108792		2108794	2108795	2108796
95482				95492	95493							
95488	95489	95490	95491			210	8797	2108798	2108799	2108800	2108801	2108802
95494	95495	95496	95497	95498	95499	210	8803	2108804	2108805	2108806	2108807	2108808
95502	95504	95505	95507	95509	95510	210	8800	2108810	2108811	2108812	2108813	2108814
	50000	1713-3-1713				010	0000	2100010	2100011	2108818	2108819	2108820
95512			_				8615	2108816	2108817			
						210	8821	2108822	2108823	2108824	2108825	2108826
V. 3040	3 titoli di :	20 <mark>00 cartel</mark> l	e rimborsa	bili in $L$ .	1.000.000	210	8827	2108828	2108829	2108830	2108831	2108832
						210	8833	2108834	2108835	2108836	2108837	2108838
2108338	2108339	2108340	2108341	2108342	2108343					0100000	2108843	2108844
2108344	2108345	2105346	2108347	2108348	2108349	210	8839	2108840	2108841	2108842		
2100031		2108352	2108353	2108354	2108355	210	8845	2108846	2108847	2108848	2108849	2108850
2108350	2108351	21000002			2108361	210	8851	2108852	2108853	2108854	2108855	2108856
2108356	2108357	2108358	2108359	2108360			00001	0100002	0100000	2108860	2108861	2108862
2108362	2108363	2108364	2108365	2108366	2108367	210	8857	2108858	2108859			
2108368	2108369	2103370	2108371	2108372	2108373	210	8863	2108864	2108865	2108866	2108867	2108868
2108300		0100976	2108377	2108378	2108379	210	8869	2108870	2108871	2108872	2108873	2108874
2108374	2108375	2103376				210	8875	2108876	2108877	2108878	2108879	2108880
2108380	2108381	2108382	2108383	2108384	2108385	210	0010		0100011	2108884	2108885	2108886
2108386	2108387	2103388	2108389	2108390	2108391	210		2108882	2108883			2100000
2108392	2108393	2108394	2109395	2108396	2108397	210	8887	2108888	2108889	2108890	2108891	2108892
2100002		2108400	2108401	2108402	2108403	210	8893	2108894	2108895	2108896	2108897	2108898
2105398	2108399		2108401		2100400	210	8899	2108900	2108901	2108902	2108903	2108904
2108404	2108405	2108406	2108407	2108408	2108409		0000	2100000	0100001	2108908	2108909	2108910
2108410	2108411	2108412	2108413	2108414	2108415			2108906	2109907			
		2108418	2108419	2108420	2108421	210	8911	2108913	2108914	2108915	2108916	2108917
2106416	2108417				2108427		8918	2108919	2108920	2108921	2108922	2108923
2108422	2108423	2108424	2108425	2108426		010	00010	2108925	2108926	2108927	2108928	2108929
2108428	2108429	2108430	2108431	2108432	2108433	210	8924		2100920		2100020	2100025
2108434	2108435	2108436	2108437	2108438	2108439	210	8930	2108931	2108932	2108933	2108934	2108935
		2108442	2108443	2108444	2108445	210	08936	2108937	2108938	2108939	2108940	2108941
2108440	2108441	2100442			2108451		8942	2108943	2108944	2108945	2108946	2108947
2108446	2108447	2108448	2108449	2108450		210	00040	2108949	2108950	2108951	2108952	2108953
2108452	2108453	2108454	2108455	2108456	2108457		8948					2108965
2108458	2108459	2108460	2108461	2108462	2108463	210	08960	2108961	2108962	2108963	2108964	
			2108467	2108468	2108469	1 210	08966	2108967	2108968	2108969	2108970	2108971
2108464	2108465	2108466			2108475		08972	2108973	2108974	2108975	2108976	2108977
2108470	2108471	2108472	2108473	2108474					2108980	2108981	2108982	2108983
2108476	2103477	2108478	2108479	2108480	2108481		08978	2108979				2100000
2108482	2108483	2108484	2108485	2108486	2108487	210	08984	2108985	2108986	2108987	2108989	2108990
		2108490	2108491	2108492	2108493	210	08991	2108992	2108993	2108994	2108995	2108996
2108488	2108489					910	08997	2108998	2108999	2109000	2109001	2109002
2108494	2108495	2108496	2108499	2108500	2108501			2100000		2109017	2109018	2109019
2108502	2108503	2108504	2108505	2108506	2108507	210	09003	2109015	2109016			2109025
2108508	2108509	2103510	2108511	2108512	2108513	210	09020	2109021	2109022	2109023	2109024	
2100000					2108519		09026	2109027	2109028	2109029	2109030	2109031
2108514	2108515	2108516	2108517	2108518	2100010	01/	09032	2109033	2109034	2109035	2109036	2109037
<b>2108</b> 520	2108521	2108522	2108523	2108524	2108525			2100000	0100040	2109041	2109042	2109043
<b>2108</b> 526	2108527	2108528	2108529	2108530	2108531	210	09038	2109039	2109040			0100040
2108532	2108533	2108534	2108535	2108536	2108537		09044	2109045	2109046	2109047	2109048	2109049
2100002			2100050		2108543	210	09050	2109051	2109052	2109053	2109054	2109055
2108538	2108539	2108540	2108541	2108542	0100540		09056	2109057	2109058	2109059	2109060	2109061
2108544	2108545	2108546	2108547	2108548	2108549					2109065	2109066	2109067
2108550	2108551	2108552	2108553	2108554	2108555		09062	2109063	2109064	7100000		2109073
2108556	2108557	2108558	2108559	2108560	2108561	1 21	09068	2109069	2109070	2109071	2109072	2100010
		2108564	2108565	2108566	2108567	21	09074	2109075	2109076	2109077	2109078	2109079
2108562	2108563					. 51	09080	2109081	2109082	2109083	2109084	2109085
2108568	2108569	2108570	2108571	2108572	2108573			2109087	2109088	2109089	2109090	2109091
2108574	2108575	2108576	2108577	2108578	2108579	21	09086	2109097	2100000	2109005	2109096	2109097
2108580	2108581	2108582	2108583	2108584			09092	2109093	2109094			
2100000				2108590		21	09098	2109099	2109100	2109101	2109102	2109103
2108586	2108587	2108588	2108589			91	09104	2109105	2109106	2109107	2109108	2109109
2108592	2108593	2108594	2108595	2108596				2100111	2109112	2109113	2109114	2109115
2108598	2108599	2108600	2108601	2108602	2108603		09110				2109120	2109121
2108604	2108605	2108606	2108607	2108608	2108609		09116	2109117	2109118	2109119	2103120	
9100004		2100000				21	09122	2109123	2109124	2109125	2109126	2109127
2108610	2108611	2108612	2108613	2108614				2109129	2109130	2109131	2109132	2109133
2108616	2108617	2108618	2108619	2108620		21	09128			2109137	2109138	2109139
2108622	2108623		2108625	2108626	2108627		09134	2109135	2109136	2100137	2109144	2109145
2108628	2100000			2108632			09140	2109141	2109142	2109143		
						1 51	09146	2109147	2109148	2109149	2109150	2109151
2108634				2108638				2109153	2109154	2109155	2109156	2109157
2108640			2108643	2108644	2108645		109152	2109103			2109162	2109163
2108646						21	L09158	2109159		2109161		
2108040	2108647						100164	2109165		2109167	2109168	
2108632					2108657	61	109170	2100171		2109173		2109175
2108658	2108659	2108660	2108661	2108662		2	100110			2109179		
2108664	2108665	2108066	2108667				109176	2109177	2109178			
	0100001	010.000	0100007				109182	2109183	3 2109184	2109185		
2108670				210007-		5	109188			2109191		
2108676												
2108682	2108683		2108686		2108688	2	109194					
2108689					3 2108694	1 2	109200	2109201	2109202	210920	, 210020	. 2100230
	-100000	2100001										

						!					
2109206	2109207	2109208	2109209	2109210	2109211	2109732	2109733	2109734	2109735	2109736	2109737
2109212	2109213	2109214	2109215	2109216	2109217	2109738	2109739	2109740	2109741	2109742	2109743
2109218	2109219	2109220	2109221	2109222	2109223	2109744	2109745	2109746	2109747	2109748	2109749
2109224	2109225	2109226 2109232	2109227 2109233	2109228 2109234	2109229 2109235	2109750 2109757	2109751 2109758	2109753 $2109759$	2109754 2109760	2109755	2109756
2109230 2109236	2109231 2109237	2109232	2109233	2109234	2109235	2109763	2109758	2109789	2109766	$2109761 \\ 2109767$	$\frac{2109762}{2109768}$
2109236	2109237	2109238	2109235	2109246	2109247	2109769	2109770	2109773	2109772	2109707	2109708
2109248	2109249	2109250	2109251	2109252	2109253	2109775	2109776	2109777	2109778	2109779	2109780
2109254	2109255	2109256	2109257	2109258	2109259	2109781	2109782	2109783	2109784	2109785	2109786
2109260	2109261	2109262	2109263	2109264	2109265	2109787	2109788	2109789	2109790	2109791	2109792
2109266	2109267	2109268	2109269	2109270	2109271	2109793	2109794	2109795	2109796	2109797	2109798
2109272	2109273	2109274	2109275	2109276	2109277	2109799	2109800	2109801	2109802	2109803	2109804
2109278	2109279	2109280	2109281	2109282	2109283	2109805	2109806	2109807	2109808	2109809	2109810
2109284	2109285	2109286	2109287	2109288	2109289	2109811	2109812	2109813	2109814	2109815	2109816
2109290	2109291	2109292	2109293	2109294	2109295	2109817	2109818	2109319	2109820	2100821	2109822
2109296	2109297	2109298	2109299 2109305	2109300 2109306	2109301 2109307	2109823	2109824	2109825	2109826	2109827	2109828
2109302 2109308	2109303 2109309	2109304 2109310	2109303	2109312	2109313	2109829 2109835	2109830 2109836	2109831	2109832 2109838	2109833	2109834
2109303	2109315	2109316	2109317	2109318	2109319	2109841	2109830	2109837 $2109843$	2109838	2109839 $2109845$	2109840 2109846
2109314	2109313	2109310	2109323	2109324	2109325	2109847	2109848	2109849	2109850	2109851	2109852
2109326	2109327	2109328	2109329	2109330	2109334	2109853	2109854	2109855	2109856	2109857	2109858
2109335	2109336	2109337	2109338	2109339	2109340	2109859	2109860	2109861	2109862	2109863	2109864
2109341	2109342	2109343	2109344	2109345	2109346	2109865	2109866	2109867	2109868	2109869	2109870
2109347	2109348	2109349	2109350	2109351	2109353	2109871	2109872	2109873	2109874	2109875	2109876
2109354	2109355	2109356	2109357	2109358	2109359	2109877	2109878	2109879	2109880	2109881	2109882
2109360	2109361	2109362	2109363	2109364	2109365	2109883	2109884	2109885	2109886	2109887	2109888
2109366	2109367	2109368	2109369	2109370	2109371	2109889	2109890	2109891	2109892	2109893	2109394
2109372	2109373	2109374	2109375	2109376	2109377	2109895	2109896	2109897	2109898	2109899	2109900
2109378 2109389	2109379 2109390	2109380 2109391	2109381 2109392	2109387 2109395	2109388 2109396	2109901 2109907	$\frac{2109902}{2109908}$	2109903 2109909	2109904 2109910	$\frac{2109905}{2109911}$	2109906 $2109912$
2109389 2109397	2109390	2109391	2109392	2109393	2109390	2109907	2109908	2109915	2109910	2109911	2109912
2109357	2109399	2109406	2109407	2109408	2109409	2109919	2109920	2109921	2109922	2109923	2109924
2109410	2109411	2109412	2109413	2109414	2109415	2109925	2109926	2109927	2109928	2109929	2109930
2109416	2109417	2109418	2109419	2109420	2109421	2109931	2109932	2109933	2109934	2109935	2109936
2109422	2109423	2109424	2109425	2109426	2109427	2109937	2109938	2109939	2109940	2109941	2109942
2109428	2109429	2109430	2109431	2109432	2109433	2109943	2109944	2109945	2109946	2109947	2109948
2109434	2109435	2109436	2109437	2109438	2109439	2109949	2109950	2109951	2109952	2109953	2109954
2109440	2109441	2109442	2109443	2109444	2109445	2109955	2109956	2109957	2109958	2109959	2109960
2109446	2109447	2109448	2109449	2109450	2109451	2109961	2109962	2109963	2109964	2109965	2109966
2109452	2109453	2109454 2109460	2109455 $2109461$	2109456 2109462	2109457 2109463	2109967 2109973	2109968 2109974	2109969 2109975	2109970 $2109976$	2109971 $2109977$	2109972 $2109978$
2109458 2109464	2109459 2109465	2109466	2109467	2109468	2109469	2109979	2109980	2109981	2109982	2109983	2109984
2109470	2109471	2109472	2109473	2109474	2109475	2109985	2109986	2109987	2109988	2109989	2109990
2109476	2109477	2109478	2109479	2109480	2109481	2109991	2109992	2109993	2109994	2109995	2109996
2109482	2109483	2109484	2109485	2109486	2109487	2109997	2109998	2109999	2110000	2110001	2110002
2109488	2109489	2109490	2109491	2109492	2109493	2110003	2110004	2110005	2110006	2110007	2110008
2109494	2109495	2109496	2109497	2109498	2109499	2110009	2110010	2110011	2110012	2110013	2110014
2109503	2109504	2109505	2109506	2109507	2109508	2110015	2110016	2110017	2110018	2110019	2110020
2109509	2109510	2109511 2109517	2109512 2109518	2109513 2109519	2109514 2109520	2110021 2110027	2110022 2110028	2110023 2110029	2110024 2110030	2110025 2110031	2110026 $2110032$
2109515 2109521	2109516 2109522	2109517	2109518	2109519	2109526	2110027	2110028	2110029	2110036	2110031	2110032
2109541	2109542	2109544	2109545	2109546	2109547	2110039	2110034	2110033	2110030	2110037	2110044
2109548	2109549	2109550	2109551	2109552	2109553	2110045	2110046	2110047	2110048	2110049	2110050
2109554	2109555	2109556	2109557	2109558	2109559	2110051	2110052	2110053	2110054	2110055	2110056
2109560	2109561	2109562	2109563	2109564	2109565	2110057	2110058	2110059	2110060	2110061	2110062
2109566	2109567	2109568	2109569	2109570	2109571	2110063	2110064	2110065	2110066	2110067	2110068
2109572	2109573	2109574	2109575	2109576	2109577	2110069	2110070	2110071	2110072	2110073	2110074
2109578	2109579 2109585	2109580 2109586	2109581 2109587	2109582 2109588	2109583 2109589	2110075	2110076	2110077	2110078	2110079	2110080
2109584 2109590	2109585	2109592	2109593	2109594	2109595	2110081 2110087	2110082 2110088	2110083 2110089	2110084	2110085 2110091	2110086 2110092
2109596	2109597	2109598	2109599	2109600	2109601	2110093	2110094	2110095	2110090 2110096	2110097	2110098
2109602	2109603	2109604	2109605	2109606	2109607	2110099	2110100	2110101	2110102	2110103	2110104
2109608	2109609	2109610	2109611	2109612	2109613	2110105	2110106	2110107	2110108	2110109	2110110
2109614	2109615	2109616	2109617	2109618	2109619	2110111	2110112	2110113	2110114	2110115	2110116
2109620	2109621	2109622	2109623	2109624	2109625	2110117 2110123	2110118	2110119	2110120	2110121	2110122
2109626	2109627	2109628	2109629	2109630	2109631	2110123	2110124	2110125	2110126	2110127	2110128
2109632	2109633 2109639	2109634	2109635	2109636	2109637	2110129 2110135	2110130	2110131	2110132	2110133	2110134
2109638 2109644	2109639	2109640 2109646	2109641 2109647	2109642 2109648	2109643 2109649	2110135	2110136 2110142	2110137	2110138	2110139	2110140 2110146
2109650	2109651	2109652	2109653	2109654	2109655	2110141	2110142	2110143 2110149	2110144	2110145 2110151	2110146
2109656	2109657	2109658	2109659	2109660	2109661	2110153	2110148	2110149	2110150 2110156	2110151	2110152
2109662	2109663	2109664	2109665	2109666	2109667	2110159	2110160	2110155 2110161	2110162	2110163	2110164
2109668	2109669	2109670	2109671	2109672	2109673	2110165	2110166	2110167	2110168	2110169	2110170
2109674	2109675	2109676	2109677	2109678	2109679	2110171	2110172	2110173	2110174	2110175	2110176
2109680	2109681	2109682	2109683	2109684	2109685	2110177 2110183	2110178 2110184	2110179	2110180	2110181	2110182
2109686 2109692	2109687	2109688	2109689	2109690	2109691	2110183	2110184	2110185	2110186	2110187	2110188
2109692	2109693 2109699	2109694 2109700	2109695 2109701	2109696 2109702	2109697 2109703	2110189 2110195	2110190	2110191	2110192	2110193	2110194
2109704	2109099	2109706	2109701	2109702	2109703	2110195	2110196 2110202	2110197 2110203	2110198 2110204	2110199 2110205	2110200 2110206
2109710	2109711	2109712	2109713	2109714	2109715	2110207	2110202	2110203	2110204	2110203	2110206
2109716	2109718	2109719	2109723	2109724	2109725	2110213	2110214	2110215	2110216	2110217	2110212
2109726	2109727	2109728	2109729	2109730	2109731	2110219	2110220	2110221	2110222	2110223	2110224

2111284	2111285	2111286	2111287	2111288	2111289
2111290	2111291	2111292	2111293	2111294	2111295
2111296	2111297	2111298	2111299	2111300	2111301
2111302	2111303	2111304	2111305	2111306	2111307
2111308	2111309	2111310	2111311	2111312	2111313
2111314	2111315	2111316	2111317	2111318	2111319
2111320	2111321	2111322	2111323	2111324	2111325
2111326	2111327	2111328	2111329	2111330	2111331
2111332	2111333	2111334	2111335	2111336	2111337
2111338	2111339	2111340	2111341	2111342	2111343
2111344	2111345	2111346	2111347	2111348	2111349
2111350	2111351	2111352	2111353	2111354	2111355
2111356	2111357	2111358	2111359	2111360	2111361
2111362	2111363	2111364	2111365	2111366	2111367
2111368	2111369	2111370	2111371	2111372	2111373
2111374	2111375	2111376	2111377	2111378	2111379
2111380	2111381	2111382	2111383	2111384	2111385
2111386	2111387	2111388	2111389	2111390	2111391
2111392	2111393	2111394	2111395	2111396	2111397
2111398	2111399	2111400	2111401	2111402	2111403
2111404	2111405	2111406	2111407	2111408	2111409
2111410	2111411	2111412	2111413	2111414	2111415
2111416	2111417	2111418	2111419	2111420	2111421
2111422	2111423	2111424	2111425	2111426	2111427
2111428	2111429	2111430	2111431	2111432	2111433
2111434	2111435	2111436	2111437	2111438	2111439
2111440	2111441	2111442	2111443	2111444	2111445
2111446	2111447	2111448	2111449	2111450	2111451
2111452	2111453	2111454	2111455	2111436	2111457
2111458	2111459	2111460	2111461	2111462	2111463
2111464	2111465	2111466	2111467	2111468	2111469
2111470	2111471	2111472	2111473	2111474	2111475
2111476	2111477	2111478	2111479	2111480	2111481
2111482	2111483	2111484	2111485	2111486	2111487
2111488	2111489	2111490	2111491	2111492	2111493
2111494	2111495	2111496	2111497	2111498	2111499
2111500	2111501	2111502	2111503	2111504	2111505
2111506	2111507	2111508	2111509	2111510	2111511
2111512	2111513	2111514	2111515	_	_

#### Sezione Autonoma « Opere Pubbliche »

Elenco delle obbligazioni 5 % estratte nei giorni 1 e 2 febbraio 1967 e rimborsabili alla pari dal 1º aprile p. v.

# Obbligazioni estratte n. 291.600 N. 28 titoli di 100 obbligazioni rimborsabili in L. 50.000

302

922

1647

403

969

1738

436

1111

1791

262

579

1521

65

552

1398

520

1368

1634	1911	2064	2136	2193	2219
2251	2393	2700	2823		_
N. 70	titoli di 200	obbligazio	ni rimborsa	ıbili in $L$ . $f 1$	00.000
200088	200103	200114	200230	200341	200413
200461	200643	200784	200841	200905	200976
201011	201038	201133	201197	201270	201316
201329	201333	201408	201460	201499	201605
201784	202284	202293	202347	202562	202564
202695	202843	203126	203191	203611	203794
203826	203934	203949	203963	203983	204041
204394	204402	204501	204562	204644	204858
204864	204983	205011	205019	205289	205481
205502	205584	205768	205897	205978	206028
206033	206049	206057	206210	206410	206430
206606	206715	207506	207516	_	_

24.02	600000 We ZOO	oodinganio	ior remourau	Dece on L. Z	00.000
400104	400131	400194	400211	400221	400306
400383	400499	400526	400563	400968	401062
401215	401252	401299	401334	401354	401444
401509	401512	401548	401701	401705	401905
402240	402308	402578	402859	402881	403224
403374	403375	403395	403613	403660	403683
403719	403729	403779	403956	404014	404208
404295	404493	404498	404511	404545	404555
404564	404608	404850	405177	405191	405255
405359	405424	405444	405536	405610	405620
405831	406291			100010	±00020

N. 69 titoli di 400 obbligazioni nimboscabili in T. 000 000

N.	70	titoli	di	1000	obb	ligazio	ni	rimbo	rsat	ili	in.	L	500.000
600	163	3 6	005	85	600	0880	G	00932		600	965		601003
601	014	4 6	011	03	603	1126	6	01156		601	274		601366
601	387	7 6	014	10	60	1514	0	01518		602	009		602142
602	317	7 6	025	39	60:	2665	6	02686		602	701		602731
602	738	5 6	029	52	60:	2954	G	03079		603	157		603219
603			035		60;	3522	6	03542		603	623		603639
603			037			3755		03819		603	841		604071
604			042			1404		04488		604	493		604674
604			048			1855		04860		604	936		605010
605			053			5397		05506		605	684		605877
605			060			3160	6	06185		606	205		606285
606	468	96	065	15	600	6576	е	106814		_	_		_
			di :	2000	bbl	iqazio	ni i	rimbor	sabi	li i	n L	. 1.	000.000
800			000			0867		300887			906		800956
801			010			1067		301157			257		801278
801			013			1450		301614			672		801741
801			017			1840		301897			924		802266
802			023			2510		302542			759	1	802935
802			028			3150		303241			271		803340
803			035			1278		304345			361		804393
804			040			1696		304862			908		804917
80ā			053			5376		305719			740		805824
80â			0.59			6500		306635			690		806775
806			1069			6987		307033			162		807212
807			072			7288		307356			538		807553
807			070			7817		307889			917		807939
807			1080			8051		308173			250		808266
808	34.	5 8	1084	113	80	8513	8	308906		809	047		809058

Torino, 10 febbraio 1967.

Il Presidente: prof. dott. L. Jona Il Direttore Generale: dott. F. Rota

(Avviso n. 3790). -

# I. R. I. ISTITUTO PER LA RICOSTRUZIONE INDUSTRIALE

# Obbligazioni IRI 6% 1954-1969

Si rende noto che per l'anno 1967 viene effettuato l'ammortamento delle sottonotate obbligazioni IRI 6 % 1954-1969: n. 2.203.300 obbligazioni, che rappresentano la quota stabi-

lita in base al piano di ammortamento per l'anno 1967. n. 7.650 obbligazioni, che rappresentano rimborsi anticipati da imputarsi al 50 % della rata dell'anno 1969 ammortizzabile mediante acquisti sul mercato;

n. 2.210.950 obbligazioni in totale, estratte a sorte il 7 febbraio 1967 a ministero del notaio dott. Enrico Castellini

gusta verbale al n. 98.356 di suo repertorio.

Si fa seguire l'elenco dei numeri estratti avvertendo che:

a) la numerazione «da . . a . . » indica le obbligazioni comprese nei titoli da rimborsare in ciascuna delle
22 serie;

b) a richiesta, verrà inviato gratuitamente l'elenco dei titoli corrispondenti alle obbligazioni sorteggiate;

c) i titoli sorteggiati nella presente estrazione cessano di fruttare interessi il 30 aprile 1967 ed il rimborso del loro capitale sarà effettuato a partire dal 1º maggio 1967 presso tutte le Filiali della Banca d'Italia.

I titoli al portatore dovranno essere muniti della cedola n. 27 scadente il 1º novembre 1967 e di tutte quelle successive; l'ammontare delle cedole eventualmente mancanti sarà trattenuto sul capitale da rimborsare.

## TAGLIO DA 25 OBBLIGAZIONI (L. 25.000)

	dal n.	101 al n.	125	dal n.	1701 al n.	1725
	n	351 »	375	10	1776 »	1800
	ъ	976 »	1000	2	1876 »	1900
١	D	1051 »	1075	p	2026 · »	2050
	D C	1151 »	1175	>	2126 »	2150
	20	1226 »	1250	D	2201 »	2225
Į	10	1276 »	1300	D	2501 n	2525
	b	1526 »	1550	70	2576 »	2600
	و	1576 »	1600		2651 *	2675

	91011	01.55		10080			40000		47720 1	45550
dal n.	<b>3101 al</b> n. <b>337</b> 6 »	3125 3400	dal n.	19876 al n. 20551 »	19900 dal n. 20575 »	40576 al n. 40726 »	40600 40750	dal n.	45526 al n. 46201 »	45550 46225
,	3601	3625	,	21051 »	21075 "	40726 »	40900	'n	46276 »	46300
,	3626 »	3650		21601	21625	41101 »	41125	3)	46701 »	46725
1	3751 »	3775	at	22301 n	22325	41651 »	41675	»	46876 »	46900
2	3876 »	3900	,a	22476 b	22500 "	41676 »	41700	<b>3</b> )	47151 »	47175
•	4026	4050	,	22851 » 23226 »	22875	41851 »	41875 41975	и	47476 » 47576 »	47500 47600
,	4101 · 4176 ·	$\frac{4125}{4200}$		23276	23250 ' " 23300   "	41951 n 43176 n	43200	) J	47676 »	47700
	4301 »	4325	,	23551	23575	43351 »	43375	'n	47851 »	47875
,	4351	4375	1	24026 "	24050	43551 »	43575	),	47876 »	47900
3	4601 »	4625		24251	24275	43876 n	43900	ы	48051 »	48075
Þ	4726 n	4750	A.	24601 "	24625	44226 n	44250	20	48101 »	48125
D	4751 "	4775		24876 » 25251 »	24900 » 25275 »	44401 » 44526 »	44425 44550	)) ))	48226 » 48626 »	48250 48650
<b>3</b> 0	4901 » 5326 »	4925 5350	,,	25326	25350 "	44001 »	44625	<i>y</i>	49376 »	49400
,	5776 »	5800	,	25351	25375	44651 »	44675	3)	49676 »	49700
i	5826 ·	5850	n	25676 »	25700		45250		_	_
1	5851 4	5875	,1	25726 →	25750					
,	6151	6175		26151	26175	TAGLIO DA	50 OBBI	LIGAZION	I (L. 50.000)	
	6176 .	6200		26251 26401	26275 26425 dal n.	50601 al n.	50650	dal n.	71651 al n.	71700
	6226 6376	6250 6400		26801	26825	51051 »	51100	yai ii.	71701 a m.	71750
3	6626	6400 6650		27626 →	27650	51351 *	51400	»	71951 »	72000
,	6701 »	6725		27726	27750 , »	51701 »	51750	11	72001 »	72050
	6776	6800		27801	27825	52151 »	52200	b	72901 »	72950
	7076	7100	n	27851 »	27875	52551 »	52600	33	73051 » 73201 »	73100 73250
9	7301 "	7325		28076 · 28301 ·	28100 » 28325 »	52601 » 53101 »	52650 53150	»	73401 »	73450
b	7626 » 8751 ·	7650 8775		28376	28400	53451 »	53500	,	74851 »	74900
	9076	9100		28676	28700	53851 *	53900	39	74951 »	75000
,	9326	9350		28851	28875	53901 .	53950	>	75001 »	75050
	9826	9850	,	28876	28900 .	54051 »	54100	»	75301 »	75350 76050
•	9926	9950	u u	$28976 \rightarrow 29451$	29000 29475	56001 » 56501 »	56050 56530	,	76001 » 76251 »	76300
,	10051 10176	$\frac{10075}{10200}$	,	29901	29925 »	57451 »	57500	,	76351 »	76400
	10426 »	10450		30426	30450 "	57751 »	57800	»	76651 »	76700
,	10901 "	10925	,	30701 "	30725	58201 »	58250	10	76751 »	76800
•	11276 n	11300	•	30901	30925 »	58251 »	58300	10	77201 »	77250 77900
•	11701 "	11725	<b>D</b>	30976 » 31601 »	31000 » 31625 »	58601 » 58751 »	58650 58800	,	77851 » 79651 »	79700
•	11726	11750	<i>"</i>	31701 "	31725	58801 »	58850	,	79951 »	80000
•	11776 » 12301 »	11800 12325	υ	31776 »	31800 »	59351 »	59400		80651 »	80700
,	12451 »	12475	ъ	32051 »	32075 »	59501 »	59550	>	81251 »	81300
	12551 »	12575	м	32251 » 32351 »	32275	59551 »	59600	>	81551 » 82001 »	81600 82050
>	12976 »	13000	»	32401	32375 » 32425 »	59601 » 59651 »	59650 59700		82201 »	82250
•	13051 ··· 13151 ·	13075 13175	,	32726 »	32750 »	59701 »	59750	'n	82301 »	82350
:	13326 »	13350	1	32951	32975 »	60001 »	60050	19	83951 »	84000
•	13401 »	13425	16	33126 »	33150 »	60601 »	60650	»	85051 »	85100
9	13476 »	13500	n n	33301 » 33326 »	33325 » 33350 »	60901 » 61101 »	60950 61150	»	85551 » 85751 »	85600 85800
3	13926 »	13950		33476 n	33500 »	61151 »	61200	31	86101 »	86150
	13976	14000	10	33501 »	33525 »	61851 »	61900	я	87051 »	87100
	14201 " 14751 "	$\frac{14225}{14775}$	а	33526 »	33550 »	62101 »	62150	n	87301 »	87350
,	14801 "	14825	a	33751 "	33775 »	62201 » 62501 »	62250	39	88001 » 88801 »	88050 88850
•	14951 .	14975	n)	33826 » 34126 »	33850 » 34150 »	62501 » 62701 »	$62550 \\ 62750$	,,	88801 » 89451 »	89500
3	15076 "	15100		34176	34200 »	63301	63350	- n	89551 »	89600
	15201 »	15225	n	34726 »	34750 »	63351 »	63400	>>	90401 »	90450
,	15276 # 15426 #	$15300 \\ 15450$	J)	34876 »	34900 b	63501 »	63550	39	91801 »	91850
,	15426 » 15626 »	15650	))	34926 » 35251 »	34950 " 35275 "	63701 »	63750	33	02401 » 02451 »	92450 $92500$
»	15676 »	15700	D C	35351 »	35375 »	64301 » 64351 »	64350 64400	n	92451 » 92701 »	92750
	16201 »	16225	10	35926 »	35950	64751 »	64800	1)	92851 »	92900
•	16426 »	16450	n	36176 »	36200	64901 »	64950	10	93151 »	93200
	16726 » 16851 »	16750 16875	33	36301 »	36325 »	65201 »	65250	30	93351 »	93400
•	17126 »	17150	10	36351 » 36426 »	36375 » 36450 »	65551 × 65651 ×	6560 <b>0</b> 65700	"	93851 » 93951 »	93900 94000
·	17401 "	17425	10	36426 » 36476 »	36500 »	65701 »	65750	20	95051 »	95100
	17526 *	17550	23	36651 »	36675 »	65951 »	66000	»	95301 »	95350
	17651 »	17675	и	37626 »	37650 »	66401 n	66450	n	95851 »	95900
3	17901 »	17925	JO.	37701 "	37725 »	66601 »	66650	n	96151 »	96200
•	18001 » 18201 »	$18025 \\ 18225$	)) 11	37801 » 38301 »	37825 " 38325 "	66651 » 67151 »	66700 67200	)) ))	96201 » 96651 »	96250 96700
2	18301 »	18325	n n	38376 »	38325 » 38400 »	67351 »	67400	3)	97051 »	97100
	18751 »	18775	y u	38701 »	38725	67951	68000	10	97201 »	97250
	19001 »	19025	n	39526 »	39550 »	68351 »	68400	n	98151 »	98200
•	19301 »	19325	n	39776 »	39800 »	68501 »	68550	n	98201 »	98250
•	19426 » 19476 »	19450 19500	»	39951 » 40051 »	39875 » 40075 »	70651 » 71151 »	70700 71200	»	98301 » 98651 »	98350 98700
;	19476 »	19750	,, ,,	40031 »	40075 40250	71151 »	71400	;	98751 »	98800

								i							
dal n.	99501		99550				123700		190001		190100	dal r	1. 252501	al n.	252600
p	99851 100501	)) ))	99900 100550	n	124001 $124051$	3)	124050 $124100$	» »	191701 193301	» »	191800 193400	3)	253501	))	253600
33 39	100901	» »	100950	n n	124251	»	124300	» »	193701	»	193800	» »	$254801 \\ 254901$	)) ))	254900 255000
n	101301	1)	101350	33	125651	30	125700	10	194001	39	194100	,,	255801	13	255900
33	101451	n	101500	>>	125951	30	126000	33	195101	73	195200	39	256401	1)	256500
מי	102301	3)	102350	>>	127451	10	127500	11	195401	31	195300	**	257001	13	257100
n n	102451 $102551$	13	102500 102600	» »	$\frac{128601}{128951}$	33 33	$\frac{128650}{129000}$	10	196501	30	196600	a n	257401	33	257500
n n	102701	»	102750	2)	130001	17	130050	1)	196801 198201	31 31	196900 198300	13	257601 $258101$	n	257700 258200
'n	103151	))	103200	>>	130751	10	130800	11	199201	))	199300	33	258601	3) 3)	258700
20	103751	n	103800	39	131101	33	131150	»	199401	a	199500	29	260701	n	260800
×	103851	n	103900	33	131451	n	131500	n	199801	b	199900	30	261401	33	261500
υ	104001	33	104050	»	131501 131751	10	131550 131800	»	200401	υ	200500	))	261601	33	261700
n n	104901 104951	10	104950 105000	»	131901	30	131950	» »	200701 201901	n	200800 202000	3) 30	261801 2629 <b>0</b> 1	39 39	$261900 \\ 263000$
מ	105151	))	105200	»	132251	33	132300	, "	202801	n	202900.	))	263001	))	263100
u	105651	33	105700	30	132301	20	132350	1)	203401	1)	203500	33	264001	33	264100
n	106651	u	106700	39	132951	))	133000	33	203501	33	203600	33	264601	33	264700
13	107101 107251	19	107150 107300	))	133451 133601	n n	133500 133650	13	205701	30	205800	33	266101	33	266200
)) ))	107351	33	107400	20	133651	)) ))	133700	100	206301	10	206400 207200	)) ))	267401 267601	3) 30	$267500 \\ 267700$
»	107451	n	107500	33	133851	39	133900	n n	207101 207301	n	207400	11	269001	2)	269100
20	107651	))	107700	30	133051	10	135100	))	208901		209000	23	269101	10	269200
30	107801	n	107850	n	137501	n	137550	b	210201	))	210300	31	271001	13	271100
»	108751 108801	)) ))	108800 108850	33	138551 138601	))	138600 138650	'n	210301		210400	30	271601	n	271700
)) ))	108951	10	109000	20	139301	33	139350	13	211201	33	211300	31	273001 273901	33	$\frac{273100}{274000}$
»	109551	1)	109600	»	139351	a	139400	b)	211401 211601	)) ))	$211500 \\ 211700$	»	274201	)) ))	274300
>>	109751	))	109800	>>	140001	n	140050	»	213101	n	213200	»	275701	10	275800
30	109951	))	110000	»	140101	13	140150	»	213901	39	214000	n	275801	10	275900
)) ))	110951 111051	» »	$111000 \\ 111100$	n	140551 141001		140600 141050	n	214401	э	214500	»	275901	39	276000
)) ))	111951	))	112000	n	141051	)» 20	141100	33 33	214701 214801	30	214800 214900	)) ))	276401 279901	10	$\frac{276500}{280000}$
n	112801	n	112850	10	141301		141350	n n	214901	»	215000	»	280401	a	280500
D	113101	))	113150	n	142401	>>	142450	19	215001	n	215100	»	282101	10	282200
10	113301	30	113350	n	143401 143501	n	143450 143550	»	216701	э	216800	)1	282501	10	282600
»	113951 114101	n n	114000 114150	)) ))	144151	э	144200	23	217401	n	217500	n	285001	))	285100
»	114301	»	114150	»	144801	»	144850	)) ))	218201 218801	a n	218300 218900	n n	286101 287201	10	$286200 \\ 287300$
ע	114451	n	114500	>>	144901	<b>3</b> )	144950	) )	219201	n	218900	'n	287401	"	287500
'n	115801	n	115850	33	145001	a	145050	, n	220601	39	220700	n	287601	39	287700
υ	116751	1)	116800	30	145101 145201	n n	145150 145250	n n	221501	39	221600	))	288401	))	288300
)) ))	117301 $117551$	n n	117350 117600	)) U	145451	13	145500	33	222601	э	222700	))	288801 290201	3)	288900 290300
»	117801	»	117850	»	145551	n	145600	)) ))	222701 222801	)) ))	222800 222900	n n	290601	» n	290700
>>	118301	>>	118350	3)	146451	>>	146500	n	223201	n	223300	n	291101	21	291200
39	118951	n	119000	30	146951	))	147000	»	224401	n	224500	))	291801	n	291900
39	119051 119501	» »	119100 119550	» »	147251 147401	23	$147300 \\ 147450$	>>	224901	13	225000	31	292301	20	292400
n n	119851	)) ))	119900	<i>"</i>	147651	10	147700	>>	225501 $225601$	))	225600 225700	»	292401 293001	» »	292500 293100
»	119901	n	119950	20	147701	>>	147750	» »	225801	)) ))	225900	)) ))	294601	»	294700
33	120151	n	120200	39	148351	33	148400	20	226301	»	226400	»	294801	n	294900
3)	121751	))	121800	39	148501 148551	n	148550 148600	>>	227201	lo ci	227300	13	295401	n	295500
39	122301 122451	33	$\substack{122350 \\ 122500}$	33 39	148751	10	148800	23	227701	33	227800	13	295901	33	296000
2)	122651	))	122700	»	149401		149450	»	228701	33	228800	3) 3)	296901 299301	13	297000 299400
n	123451	))	123500		_		-	))	229101 229601	33	229200 229700	»	299401	2)	299500
								'n	231101	33	231200	»	300801	23	300900
	TAGLIC	DA C	100 OBE	LIGAZION	NI (L.	100.000	D)	n	231501	33	231600	30	301201	30	301300
								N	231801	33	231900	n	301801	n	301900 30220 <b>0</b>
	150001		150100 150600	dai n.	168501		166900 168600	n n	232401 235201	n n	232500 235300	» »	302101 302201	D D	302300
n	151701	2)	151800	3)	169401	n n	169500	, , , , , , , , , , , , , , , , , , ,	235701	10	235800	20	302601	20	302700
, D	152301		152400	30	173401	))	173500	1)	236301	33	236400	n	303101	33	303200
n	153201	23	153300	, 11	173801	33	173900	))	236901	þi	237000	10	303801	10	303900
1)	153801		153900	»	175101		175200	«	237901	39	238000	10	304801	11	304900 306600
1) D	154101 154601	33 33	154200 154700	20	175501 176701	39 33	175600 176800	n	238201 238501	33	238300 238600	13	306501 307501	1)	307600
n	155701		155800	»	177001	))	177100	n n	242001	))	242100	»	308001	n	308100
20	155801	»	155900	>>	177701		177800	n	242101	33	242200	13	311501	n	311600
n	158301		158400	))	177901	10	178000	»	243601	n	243700	30	314301	n	314400
n	158401		158500	» »	179901 180701	30	180000 180800	1)	244601	))	244700	10	315101	1)	315200
n n	159001 161401		159100 161500	35 34	183901		184000	» »	244801 244901	1) 1)	244900 245000	n a	315201 315301	39	315300 315400
n D	161501	n n	161600	'n	184601	>>	184700	» »	246301	n	246400	n	315401	31	315500
30	161901	b	162000	n	185001	»	185100	n	246401	»	246500	»	316601	*	316700
10	162401		162500	n	185101	<b>»</b>	185200	23	247701	ж	247800	10	316801	a	316900
n	163301 163701	. >>	163400 163800	» »	185401 185701	n n	185500 185800	n n	248701 249001	» »	248800 249100	)) ))	317501 319401	10	317600 319500
<i>"</i>	163901	. »	164000	)) ))	189501		189600	) »	250301	n n	250400	» »	319401	33	319600
70	164401		164500	ж.	189601		189700		252001		252100	»	320001	»	320100

							!								
	320101	al n.	320200	dal n.	387701	al n.	387800	dal n.	530501	al n.	531000	dal n.	656001	al n.	656500
dal n	322901	9	323000	))	388101	n	388200	20	533001		533500	h	660501	30	661000
,	323601	11	323700	d.	388401	1)	388500	),	533501		534000	1)	665501	30	666000
3	324101	10	324200	33	388901	22	389000	b	539001	30	539500	n	666001	30	066500
P	325501	n	325600	33	391701	33	391800	10	544001	D	544500	)J	674001	39	674500
и	325601	10	325700	))	393901	a	394000	21	544501	n	545000	20	679001	n	679500
2	325901	n	326000	)ı	394701	30	394800	20	546501	a	547000	n	683001	n	683500
P	327601	p	327700	)ı	395201	n	395300	n	550001	Ja	550500	n	702001	n	702500
,	327801	33	327900	a	396901	D	397000	33	551501	34	552000	n	704001	n	704500
,	328901	1	329000		399301	30	399400	23	558501	16	559000	10	707501	n	708000
•	331001	31	331100		402901	29	403000	31	561501	13	562000	) a	710001	1)	710500
•	331301	33	331400	31	403401	).	403500	a	562001	31	562500	):	714501	n	715000
•	331901	12	332000	3,	404701	30	404800	))	563001	1	563500	n	719001	23	719500
,	333401	10	333500		405101	al.	405200	20	567001	33	567500	10	719501	1)	720000
•	333701	13	333800	,	405301	**	405400	70	567501	33	568000	33	720001	38	720500
,	334601	13	334700	3*	406301	n	406400	10	576001	n	576500	n	724001	30	724500
•	335001	a	335100		406601	1	406700	33	577001	10	577500	n	730001	n	730500
•	336501	31	336600		400001	D	409100	3)	579501	A	580000	,0	730501	30	731000
,	340001	31	340100	<b>&gt;&gt;</b>	409101	.1	409200	n	581501	4	582000	))	734501	30	735000
'n	340301	1	340400	"	409201	10	409300	30	584001	1	584500	))	747501	13	748000
,	340501	a	340600		409401	a)	409500	J	588501		589000	))	748001	29	748500
,	340601	11	340700	31	409501	,3	409600	23	597501	31	598000	23	748501	33	749000
·,	340901	,	341000	,,	409901	31	410000	31	598501		599000	31	750001	1)	750500
•	341301		341400	3	410001	1)	410100	33	599001	n	599500	,	752501	33	753000
:	342601		342700		412101	1,	412200	31	608001	1-	608500	))	755001	33	755500
•	345401	1	345500		413701	1	413800	))	608501	1+	609000	N	763001	33	763500
,	346601	1	346700		414401	30	414500	33	610501		611000	31	766001	))	766500
•	348101	л	348200	)	415201	33	415300	a	612001	1,	612500	n	772001	))	772500
;	348201	n	348300	r	416001	33	416100	33	619501	30	620000	31	786001	3)	786500
	349001	33	349100	3*	416601	33	416700	a	631501	3 _e	632000	b	787001	))	787500
	349601	))	349700	,	417501	31	417600	2)	638001	33	638500	n	793001	30	793500
	349901		350000		417901	n	418000	12	640501	1)	641000	Я	795001	33	795500
í	350501		350600		418001	1)	418100	»	650001	29	650500	31	799001	»	799500
	350601	p	350700	b	419601	3)	419700								
	350701	1	350800	.2	419901	1	420000								
,	351301	D	351400	25	420401	1	420500	Т	AGLIO	DA 1	000 OBBLI	GAZION	II (L. 1	.000.00	00)
	351701		351800	*	420901	.)	421000								
,	354801		354900	1	421601	N)	421700	dal n.	800001	al n.	801000	dal n.	918001		919000
D	355101	ъ	355200	»	421801	n	421900	10	803001		804000	»	920001	»	921000
	356301	n	356400	n	423501	n	423600	10	808001	33	809000	»	930001	n	931000
	358001	39	358100	p	424001	D	424100	1)	812001		813000	n	934001	n	935000
3	358401	n	358500	n	425301	30	425400	»	820001	n	821000	n	935001	))	936000 945000
	363901	b	364000	n	426201	n	426300	3)	822001		823000	))	944001	28	
,	<b>364</b> 601	n	364700	n	426501	33	426600	20	831001	ю	832000	n	953001	n	954000 955000
,	365101	н	365200	n	426901	n	427000	33	858001		859000	10	954001	»	962000
•	<b>3</b> 65 <b>3</b> 01	Я	365400	31	428801	n	428900	30	866001		867000	39	961001	>>	968000
	365701	33	365800	p	429501	31	429600	33	872001	>>	873000	n	967001	33	981000
•	366201	р	366300	1	429901	30	430000	))	898001	30	899000	n	980001 984001	» n	985000
3	368501	υ	368600		430101	39	430200	3)	904001	11	905000	n	984001	n	303000
	369301	33	369400	я	430301	>>	430400								
	369401	n	369500	31	430701	33	430800	611			i obbligazion	i enricar	riate nell	le mreci	edenti
,	369801	10	369900	n	431301	10	431400	1110	u compi	renaem	/ Obblighteron	ic sorregg	10000 1000		-
,	371701	n	371800	33	431601	n	431700		estrazion	ni e ar	ncora non pi	resenuui	per u r	11160018	U
,	371801	h	371900	P	432101	n	432200			- т	titoli estrat	ti cessar	o di fre	ttare	interessi
•	372701	n	372800	37	432701	n	432800	31 90	vvertenze	all'ann	o in cui ha	avuto l	nogo l'e	strazio	ne.
3	373101	11	373200	n	433001	33	433100 436000								
,	373301	a	373400	n	435901	))			dalla pri	1220 000	dole di cui i	i titolo s	areaso de	ese ess	ere mu-
•	374001	30	374100	n	436001	33	436100 436600	nito	l'ammon	tare d	lelle cedole	eventua	lmente	manca	nti sarà
b	374101	10	374200	n	436501	31	438000	tratta	nuto su	l canit	ale da rim	borsare.			
,	374301	n	374400	n	437901	35	438800	21 2000							
:	374401	n	374500	n	438701		439700								
,	375801	h	375900	n	439601		440800			Titali	di 25 obblig	azioni (	L. 25.00	0)	
	378001	B	378100	33	440701 440801	20	440900			T 10001	u = 20 00000g				
,	378801	n	378900	n			441300	TI	tolo C	edola	Titolo	Cedola	7	Citolo	Cedola
	378901	33	379000	n	441201	))	442800	-	_	_				-	
,	379401	13	379500	10	442701		443500	1	211	21	636	15		819	23
i	379701	1)	379800	»	443401		444100	l	212	21	734	17		821	21
b	379901	10	380000	31	444001		444900		229	23	737	13		824	21
b	382101	10	382200	>>	444801		445200		289	19	740	17		832	21 23
,	383801	n	383900	33	445101		446800		292	17	742	13		833	
	385201	11	385300	n	446701		447200		295	17	744	13		834	23
•	386301	11	<b>3</b> 86 <b>4</b> 00	n	447101	))	%# / ZUU	l .	296	21	750	25		837	25
								1	297	19	753	13		901 903	25 25
	TACTT	. D.	***	T TO 4 270'	ATT /T	KAO 00	n۱		323	13	754	25			25 21
				BLIGAZIO	MI (Tr	000.00	v)		329	25	755	13		914	21
dal n	451501	al n	452000	dal n	485501	al n	486000		363	21	758	21		937	23
7)	452501	n 11.	453000	gar n.	487501	» »	488000		462	25	759	21		938 939	23 25
	460501	)1	461000	33	490501	. »	491000		552	25	760	17			25 25
10		"	465500		493001		493500		559	25	795	25		1163 1257	25 23
11 2-	465001									0.0	798	25			Zā
	465001 471001			»			497000		561	25		20		1070	
>	471001	3)	471500	10	496501	. 13	497000 501500		564	25	811	21		1258	25
3 D		n				n	497000 501500 530500					21 25		1258 1314	

Titolo	Cedola	Titolo	Cedola	Titolo	Cedola —	Titolo —	Cedola —	Titolo —	Cedola —	Titolo	Cedola
1317	17	16427	23	24693	13	33108	17	47612	21	49311	23
1321	25	16430	21	24695	25	33153	13	47641	23	49397	19
1324	23	16431	19	24705	25	33154	15	47643	19	55381 -	19
1327	15	16433	23	24976	17	33160	21	47644	21	55437	25
1329	19	16440	21	25119	15	33179	25	47645	17	55452	23
1331	17	16442	25	25120	19	33292	23	47652	21	55460	25
1332 1335	25 15	16443	17	$\frac{25131}{25132}$	23	33293 33336	23 13	47653 47654	25 21	55489	25
		16542	13	25134	25 17	33368	25	47655	21 25	55707	23
1339	17 19	16543 16544	23 13	25170	19	33369	25	47658	11	55785 55903	$^{21}_{11}$
1702 1797	15	16545	11	25172	19	33398	15	47661	23	55957	25
1798	15	16606	25	25203	25	33400	23	47664	19	55981	25
7939	25	16642	19	25256	25	39527	13	47665	23	56050	25
7944	25	16674	25	25294	23	39528	17	47670	19	56054	25
7953	17	16681	25	25301	25	39355	17	47673	Ð	56055	13
8005	25	16692	25	25314	21	39591	23	47675	19	56062	23 25
8037	25	16703	25	23315	11	39595	23 17	47676	17	56063	25
8048	25	16721	9	25317 25346	25 25	39600	17	47678	21 17	56095	25 17
8049	15	16724	17	25402	19	39614	21	47699		56109	17
8052	$\frac{23}{21}$	16725	15	25433	23	39648 39692	25	47709 47830	$\frac{25}{15}$	$\frac{56110}{56111}$	$\frac{13}{21}$
8053 8054	19	$\frac{16726}{16728}$	25 15	25490	25	39693	$\frac{25}{11}$	47832	23	56112	19
8055	19	16729	25	25491	25	39694	17	47857	23	56113	21
8079	19	16737	21	25492	19	39695	25	47859	15	56114	25
8099	23	16739	25	25 <b>493</b>	15	39696	13	47860	23	56116	25
8232	17	16740	11	25495	21	39731	19	47932	25	56130	19
8233	15	16741	13	25500	23	39764	19	47933	23	56131	19
8234	21	16748	25	25503	25	39765	23	47952	25	56132	21 23
8311	19	16768	17	25514 25649	23 23	39768	15	47953	17	56133	23
8332	23	16772	25	25684	21	39770	19	48124	25	56134	23
8350	25	16788	17	31602	13	39836	15	48138	15	56151	11
8371	17	16860	11	31624	17	39837 39842	$\frac{21}{17}$	48140 48150	$\frac{17}{25}$	$\frac{56212}{56313}$	19
8380	25	16920	21	31636	21	39848	23	48206	25 25	56322	$\frac{25}{25}$
8382	25 23	16963	25	31658	21	39855	23	48233	23	56323	25
8384		$16973 \\ 16975$	$\frac{25}{25}$	31681	19	40008	13	48263	13	56325	21
8417 8428	$\frac{25}{21}$	17094	25 25	31702	21	40009	13	48264	21	56332	23
8459	25	17094 17201	25 21	31703	11	40021	9	48304	21	56336	23
8461	25	17201	25	31705	25	40029	25	48308	23	56341	21
8464	25	17298	15	31706	21	40030	25	48309	17	56342	17
8598	23	17331	11	31708 31709	19 19	40052	25	48319	25	56335	23
8733	23	17332	13	31710	11	40053	17	48338	23 25	56377	25
8734	23	17428	23	31711	9	40070 40120	$\frac{25}{21}$	48339 48341	13	56381 $56385$	$\frac{25}{25}$
8767	23	17438	25	31712	9	40120	25	48405	25	56507	25
8769	25	17444	25	31713	17	40142	25	48406	23	56549	25
8782 8785	15	17499	11	31747	23	40181	25	48413	25	56551	25
8801	21 25	17568	25	31794	17	40224	25	48453	9	56557	23
8860	23	17578 17690	23 23	31934	21	40355	19	48455	23	56558	25
8929	25	17692	25	31947	25	40356	25	48561	19	56681	23
8998	23	17724	23	32039	21	40403	25	48563	25	56702	19
9022	21	17727	25	32045 32050	$\frac{21}{25}$	40512	19	48612	11	56732	25
9081	19	17728	25	32062	25	40529 40544	25 25	48613	25 13	56901	25
9099	21	17732	25	32080	25	40611	25 25	48614 48616	25	56902 570 <b>37</b>	9 23
9314	25	17747	23	32082	25	40620	21	48658	25	57038	25
9400	19	17749	23	32084	23	40622	21	48694	25	79014	25
9505	25	17751	23	32202	25	40703	25	48721	25	79091	23
9593 9721	23 21	23879	19	32372	25	40807	25	48807	15	79116	23
9723	15	23886	23	32406	25	40812	9	48808	25	79142	25
9724	11	23926 23981	17 15	32412	19	40874	15	48845	11	79148	25
9729	21	24109	21	$\frac{32413}{32464}$	$\frac{21}{21}$	40875	19	48895	23	79153	21
9730	25	24123	21	32402	25	40910	13	49087	23	79160	25
9767	23	24141	ĩ?	32494	21	40912 40917	19 15	49112	25 25	79189	$\frac{25}{21}$
15839	25	24142	19	32519	25	40017	15	49121 49137	23	79296 79302	23
15875	15	24143	17	32554	23	40926	15	49138	25 25	79302 79334	21
16053	25	24308	17	32593	13	40931	23	49139	17	79353	25
16055	25	24364	23	32594	19	40943	19	49140	23	79355	23
16213	25	24414	17	32595	25	40966	17	49146	21	79357	21
16219	25	24424	25	32605	25	40988	21	49148	25	79363	21
16250	25	24519	23	32753	23	41040	13	49169	25	79409	21
16251 $16262$	25 25	24536	19	32765 32767	17 17	41192	23	49174	25	79411	19
16303	13	24537 24541	25 19	32846	19	41480 41498	17 17	49190	25	79433	19
16309	13	24541 24592	25	32855	21	47430	21	49191 49240	25 23	79482	25 25
16328	21	24594	21	32856	21	47430	15	49240	23 15	79488 79563	25 23
16361	25	24627	21	32857	23	47515	17	49271	25	79564	25
16374	25	24654	23	33032	25	47604	25	49274	25	79590	15
16425	15	24690	21	33050	25	47606	25	49277	17	79640	21
											_

Suppo											
Titolo	Cedola	Titolo	Cedola	Titolo	Cedola	Titolo	Cedola —	Titolo	Cedola	Titolo	Cedola
		87974	23	95384	15	103633	25	110151	21	126534	23
79642	25	87975	19	95385	1:)	103639	25	119151 119153	15	126543	21
79646 79754	19	87998	23	95387	ίĭ	103648	25	119154	25	126544	21
79754	25 23	88027	15	95402	2.5	103672	25	119156	21	126574	19
79762 	25	88019	23	95421	13	103722	25	119163	23	126604	25
""753	13	88063	23 25	95430	21	103744	25	11916 <b>3</b> 11916 <b>4</b>	23	126644	21
79771	9	88103	25	95498	23	103777	25	119172	19	126653	25
79776 79777 79786	15	88106	23	95500	19	103785	25	119173	25	126655	25 17
79777	19	88107	25	95520	15	103835	25	119198	23	126676	17
79780	17	88145	21	95526 95527	19	103842	25	119305	23	126704	15
79792	25	88146	19	95527	23	103875	25	110308	25	126763	21 17
79795 79798	25	88148	15	95532	19	103898	25	119322 119333 119374	19	126810	17
	23	88149	25 15	95534	17	103903 103907	25	119333	23 25	126813	25
79983	25	88150	15	95535	19	103907	25	119374	25	126840	25
80061 80096	25	88151	25	95542	13	103913 103926	25	119439	25	126846	19
80213	25	88152	23	95543	23	103926	25	119483	23	126862	25
80321	25	88161	11	05544	13	103928	25	119486	19	126875	21
80441	23	88190	19	95597	13	103928 103949	25	119493	13	126878	11
80445	11	58194	25	95598	25	104032 104077	25	119577	25	126879	13
80459	23	88201	19	95621	21	104077	25	119611	25	126881	9
80459 80480	25	88229	19	95625	13	104238	25	119619	19	126882	25
80495	23	88230	13	95651	11	104243 104279	25	119668	23	126916	13
80556	25	88231	17	95653	21	104279	25	119707	25	126924	21 21
80623	25	88277	25	95657	25	104305	25	119739 119755 119773	25	126928	21
80644	2.5	88294	11	95664 95670	21	104371	25	119755	21	126929 126959	25 25
80650	21	88295	15	95670	19	104421	25	119773	23	126961	20 95
80651	11	88299	15	95729	25	104425 104438	25	119801	19	126963	25 23
80701 80702	25	88027	21	95733	25	104438	25 25 25 25	119869	21 23	126964	25
80702	19	88325	21	95738 95739 95772	23	104448 104469	25	119870 119877	25 25	126970	25
80710	17	88330	19	95739	25	104469	20	119879	23	126979	19
80742	21	88389	25	95772	25	104474 110737	$\frac{25}{25}$	110000	13	127002	25
80818	21	88390	15	95806	23	110737	25 25	119880 119912	19	127002	11
80851	17	88392	13	95829	$\frac{25}{23}$	110742 110748	25 25	119912	25	127005	15
80853	17	88393	17	95862	23 21	111416	25	119914 119941	23	127006	13
80854 80892	19	88443	25 25	95863 95866		111416 111481 111501	95	110041	19	127006 127033	13 23
80892	2.5	88445	2.0	95800	$\frac{21}{19}$	111501	25 25 25 23	119943 119961	19	127054	25
80981 80285	25	88459	23	95884		111605	25	119974	25	127055	25
80285	15	88474	21 25	95885 $95942$	$\frac{25}{25}$	111605 111616	23	119978	25	127057	25
80986	25	88479	25 25	95942	13	111632	23	119980	25 25	127073	25
86921	23	88505	25 25	06076	17	111632 111640 111696 111709 111729	23	119982 119983	21	127087	15
86956	15	88544	2.5 2.5	96076 96077	9	111696	25	119983	17	127088	11
86977	13	88546 88569	19	96078	19	111709	25	120003	25	127108	19
87024 87027	13	88612	25	96107	25	111729	23	120012	25 25 25 19	127112	25
87052	21 23	88624	17	96124	23	111753 111763 111768	23	120038	25	127113	25
87081	13	88625	25	96157	13	111763	25	120070	19	127127	23
87120	15	58634	19	96163	19	111768	25 23	120071 120079	17	127166	25
87121	17	88636	13	96163 96165	25	111769	25	120079	25	127174 127205 127214	25
87122	23	88695	21	96214	25	111803	25	120101 120108	25	127205	23 25
87204	15	88696	9	$96214 \\ 96231$	23	111768 111769 111803 111804 111813 111816 112014	23	120108	13	127214	25
87204 87215	iï	88697	15	$96232 \\ 96312$	25	111813	25	120120	25	127222	19
87216	25	88698	15	96312	25	111816	25	120123	25	127237	25
87225	21	88700	23	96438 96446 96790	25	112014	25 23	120146	25	127260 127261	15 23
87226 87243	17	88723	15	96446	25		23	120151	11 21	127261	23
87243	25	88805	25	96790	19	112467 112471	23	120152	25	127262 127263 127287	13
87245	15	88832	25	96791	17	112471	25 25	120171 120180	19	127287	13 17
87246	15	85833	19	102816	23	112474 112492	25	120180	21	127294 127301	21
87247	25 23	88839	23	102822	23	112492	25	120181 120182	21	127301	25
87248 87249	23	88849	23	102837	25 -	112532	95	120210	21 17	127314 127329	21
87249	21	88854	19	102842	25	110000	25 21	120225	25	127329	25
87250	11	88896	21	102860 102892 102895	25	118621 118711	91	120325	25 25	127395 127405	25
87272 87275	17	94841	25	102892	25	110711	21 21	120341 120342	15 15	127405	25
87275	11	94849	19	102895	25	118752 118768	15	120342	15	127409	11
87292	15	94942	25	103009	25	118785	95	120368	19	127410	23
87309	21	94943	21	103028 103029	23	118824	25 25	120393	15	127416	23
87310	17	94944	21	103029	25 25	118951	25	120399	21	127417	15
87311	19	94948	25	103043 103132	20	118962	25	120439	23	127429 127432	25
87312	13	94959	19	103132	23	118982	25	120447	23	127432	23
87315	17	94995	25	103150 103151	25	119024	21	120492	19	127439	21
87382	25	95016	19	103151	25 25	119025	21	120494	15	127496	25
87624	25	95085	25	103162	25 23	119023	13	120496	21	127501	15
87767	23	95192	15	103164	25 25	119041	ii	120497	19	127527	15
87768	15	95275	21	103229 103230	25 25	119042	13	126441	25	127545	21
87769 87770	25	95278	11	103230	25	119052	25	126454	23	127575	25
87771	19	95279	13	103232	25	119063	23	126465	23	127596	9
87586	23	95280	2.5	103270	25	119064	25	126467	11	127603	25
87905		95281	9 25	103273 103315	25	119124	9 17	126498	17	127605	19
87906	25 23	95282	25 25	103603	25	119134	17	126509	19	127620	21 21
87072	17	95352 95375	19	103619	25	119150	15	126533	23	127627	21
9.072	1.7	09310	10	130010		-					

Titolo	Cedola	Titolo	Cedola	Titolo	Cedola	Titolo	Cedola	Titolo	Cedola	Titolo	Codola
127632	17	135602	11	143434	19	151184	19	159135	25	166227	17
127649	25	135604	19	143435	17	151301	23	159163	25	166228	23
127651	25	135606	13	143436	23	151303	25	159173	25	166229	25
127656	21	135607	25	143457	23	151304	23	159175	25	166362	25
127657	23	135608	13	143458	25	151306	23	159193	21	166384	23
127658	25	135613	15	143468	23	151307	25	159194	15	166385	21
127707	25	135649	21	143532	25	151316	25	159203	25	166435	21
127752	17 21	135683	23	143535 143553	$\frac{15}{23}$	151328	25 25	159206	23	166447	23
127758 $127759$	21	135694 135695	$\frac{11}{15}$	143558	23	151351 151398	25	159248 $159249$	15 25	166448 $166449$	21
127772	9	135714	25	143570	23	151401	19	159249	15	166467	19 19
127773	ğ	135774	25	143575	19	151414	25	159251	25	166492	21
127788	17	135777	15	143577	25	151424	23	159252	23	166516	23
127806	19	135789	25	143578	9	151477	25	179253	13	166527	23
127807	15	135792	13	143579	23	151500	23	159273	23	166557	25
127810	13	135802	15	143580	13	151501	21	159288	25	166572	19
127845	11	133803	25	143587	11	151503	19	159327	15	166573	25
127889	25	135917	25	143588	17	151588	21	159365	25	166684	21
127924 $127926$	23 23	135920	25	143589	19	151590	15 25	159370	23	166728	13
	21	135938	25	143616	15	151643 151700	23	159388	17	166757	25
$\substack{127930 \\ 127938}$	25 25	135999 136001	$\frac{11}{25}$	143617 143618	15 23	151701	25	$\frac{159399}{159408}$	$\frac{15}{25}$	$\frac{166764}{166769}$	21
127945	25	136084	15	143634	17	151797	17	159408	19	166848	25 25
127947	21	136092	19	143641	23	151798	15	159414	25	166912	19
128001	25	136106	15	143643	19	151799	ii	159422	23	166913	25
128005	25	136127	19	143644	15	151800	15	159474	25	166916	23
128020	25	136128	25	143645	11	151825	25	159480	25	167005	21
128046	25	136134	23	143650	25	151826	21	159485	21	167009	25
128071	25	136136	25	143652	19	151838	25	159489	25	167011	25
128093	23	136138	21	143696	25	151846	21	159522	23	167107	25
128094	25	136144	19	143712	25	151864	$\frac{25}{25}$	159534	21	167152	23
$\frac{128095}{128271}$	21 25	136146 136147	21 9	$\substack{143729 \\ 143730}$	$\frac{17}{21}$	151936 151971	25 25	159559 159560	23 21	167153	- 13 19
	23	136147	21	143744	17	158031	15	159593	23	167166	
134365 134391	23	136151	17	143752	21	158041	25	159620	25 25	$167173 \\ 167221$	23 25
134392	17	136153	17	143763	17	158098	17	159623	25	167224	23
134429	15	136154	19	143764	23	158106	21	159638	25	167239	17
134499	23	136210	19	143788	23	158119	21	159644	25	167244	Î7
134565	23	136213	25	143793	23	158213	13	159646	25	167245	25
134568	15	136222	21	143838	25	158227	25	159701	25	167246	15
134578	21	136240	17	143844	25	158231	19	159712	25	167247	17
134582	23	136241	15	143897	17	158343	25	159791	25	167302	19
134596	21	136243	23	143898	15	158507	25	159801	21	167308	25
134616	25	136244	13	143969	25	158553 158570	17 25	159825	25	167316	15
134617	25 25	136245 136247	13 23	143991	25 23	158571	17	159828	25	167366	17
134643 134669	25 21	136260	23 23	144000 144003	23 25	158572	23	159830	25	167377	15
134707	23	136263	23	144092	25	158579	19	159836	25	167378	25
134710	17	136264	25	144147	23	158605	15	159838	21	167380	25
134730	15	136280	17	144149	23	158639	25	159839	21	167382	21
134739	21	142203	21	150195	23	158657	25	159840	23	167383	17
134773	19	142244	25	150205	25	158687	15	159846	21	167389	25
134853	17	142529	25	150237	25	158688	11	159890	23	167397	21
134917	21	142547	25	150242	25	158698	23	159892	25	167430	21
134939	25	142613	25	150304	25	158758	21	159893	15	167459	23
134940	21	142633	19	150322	23	158759	21	165939	25	167469	19
135069 135071	23 13	142738 $142747$	23 23	150325 150440	21 19	158760	17	166005	25	167528	23
135071	25	142817	21	150507	23	158766	25	166053	21	167532	17
135084	21	142827	23	150519	25	158772	25	166054	19	167538	25
135097	13	142833	23	150582	25	158774	25	166055	19	167616	19
135098	25	142834	17	150617	25	158775	13	166108	17	167625	25
135121	21	142839	25	150692	21	158795	25	166109	19	167633	23
135122	19	142840	21	150742	25	158903	25	166110	9	167664	25
135128	13	142842	25	150745	23	158919	25	166111	21	167678	23
135130	19	142843 142845	17 23	150800	19	158954	23	166112	21	167683	23
135131 135136	19 19	142845	23 19	150840 150846	17 23	158955	23	166113	13	167736	25
135135	19	142862	15	150846	23 25	158956	21	166115	13	167759	17
135161	23	142863	23	150922	19	158957	9	166116	19	167762	23
135167	23	142946	23	150974	25	159003	13	166117	15	167782	17
135168	15	142947	23	150981	25	159004	19	166119	25	167797	9
135169	25 17	142954	25	151026	25	159004	25	166154	21	167799	21
135202	17	143074	25	151036	17	159056	23	166155	25	167801	19
135203	25	143210	23	151037	21	159058	13	166164	25 19	167810	19
135258	21	143258	13	151038	23	159063	21	166165	23	167833	19
135286 135322	19 25	143261	25	151039	25	159003	17	166198	17	167897	19
135504	25 23	143375 143416	25 25	151044	25	159111	25	166198	17	101091	10
135526	25	143420	25 21	151072 151183	25 17	159111	25 17	166209	25	_	_
		~ ±0×20	21	101100	17	108121	11	100209	20	_	_

										_	
Titolo	Cedola	Titolo	Cedola	Titolo	Cedola —	Titolo	Cedola —	Titolo	Cedols —	Titolo	Cedola
		*0 1111	1 1 . I T	=0.000)		41818	13	50197	17	67024	15
	Titoli di	50 obbligas	ioni (L.			41859	23	50198	21	67025	13
9554	21	11900	25	27023	23	41898	23	50400	19	74118	25 25
2554 2565	25	17839	23	27024	25	41901 42060	$\frac{25}{15}$	50417 50425	25 25	74125 $74128$	21
2827	23	17869	$\frac{13}{25}$	27042 27049	23 21	42077	25	50431	19	74129	21 23
3059	21	$\frac{17908}{17925}$	25 25	27074	25	42077 42078	11	50442	23	74132	21 23
3082	25 25	17926	25	27075	25	42091	25	50628	25	74142	23
3132 3136	25	17998	25	27076	25	42217	23	50641	25	74146 74148	21 25
3138	25	18077	23	27140	25	42219 42220	21 25	50719 50794	25 23	74148	25 25
3140	25	18095	23	27254	25	42229	11	50794 50795	25 25	74419	25
3140 3270	25	18180	$\frac{25}{25}$	27257 27274	25 25	42239	23	50840	25 25	74424	25
3277	25 25	18188 18190	25 25	27277	25	42243	21	50880	23	74440	21
3282	21	18199	25	27278	25	42252	25	50899	25	74442	23
3308 3388	19	18260	23	27376	25	42266	25	50907	25	74463 74466	25
3389	19	18261	19	27405	17	42386 42387	25 25	51022 51095	19 25	74469	21 21
3478	21	18271	25	27429	21	42496	25	51112	25	74483	23
3563	25	18325	15	27443 27499	23	42574	21	51380	25	74543	23
3715	25	18383 18453	25 25	27543	23 19	42588	25	51384	17	74545	25
3764 3765	21	18653	25	27572	25	42621	13	51385	19	74546 74549	21 19
3909	21 25	18656	25	27591	15	42631	15 19	51386	21 25	74549 74557	19
9917	17	18659	25	27695	17	42084 42702	25	51400 57462	25 21	74558	19
9937	24	18695	23	27696	25 25	42728	25	57467	25	74559	23
10038	19	18696 18698	15 25	27699 33640	25 25	42794	25	57467 57474	25	74562	21
10039	19 21	18700	19	33673	25	42892	19	57485	21	74566	25
10070 10071	15	18704	13	33729	25 19	42966	25	57503	25	74630 75074	25 15
10098	25	18713	25	33732	19	42973	25	57566 57697	19 13	75079	17
10108	19	18730	21	33737	23 25	43007 43008	$\frac{25}{21}$	57698	23	75080	25 21
10109	25	18755	15	33774	25 25	43041	25	57792	13 17	75080 81008	21
10181	15	18757 18758	19 15	33800 33990	25 25	43078	25	57813	17	81009 81011	25
10182 10259	25 23	18796	25	34067	19	43088	25	57832	25	81011 81061	25 25
10233	25	18842	23	34068	11	43175	19	57857 57864	13 13	81092	17
10288	25	19124	25	34080	9	43176 43192	$\frac{25}{25}$	57875	19	81092 81096	17
10386	9	19303	25	34188	21	43132	15	57881	15	81110	25 25
10387	19	19307	25	34191 34206	25 19	43243	23	57912	25	81136	25
10389 10391	13	1930 <del>9</del> 19466	23 23	34210	19	43245	25	57915	21	81269 81278	25 13
10391	21 13	19472	25	34288	25	43252	$\frac{25}{25}$	57916	25	81332	25
10393	15	19614	25	34310	25	43307	25 13	57918 57919	21 21	81332 81356	17
10461	23	19800	25	34402 34403	15 23	43345 43378	25	57920	21	81390	25
10527	25	25774	21 25	34403 34408	23 25	43485	19	57942	17	81406	25
10528 10618	17	25867 25882	25 25	34440	19	43486	21	57988	25	81422	$\frac{13}{25}$
10618	21 9	25908	19	34453	25	43487	13	58017	23 21	81471	25 25
10653 10879	25	25916	25 21	34456	25	43488	19	58018 58048	19	81679 81796	23
10880	23	25934	21	34498	25	43491 43495	9 17	58049	17	81808 81869	25
10893 10938	23	25982	25 17	34686	25 23	43496	25	58154	17	81869	25
10938	.9	26040	17	34707	19	43497	15	58156	25	81898	25 15
10940 10946	13 21	26237 26354	25 23	34784 34862 34907 34930	15	43498	21	58169	25	82006 82017	25
10961	25	26362	21	34907	13	43499	25	58243	21 21	82018	25
10962	19	26363	19	34930	19	43500 49406	25 19	58328 58380	25 19	82018 82029	23
10962 10993	19	26364	25	34994 35013	23	49408	21	58524	19	82096	25 19
11036 11038	25	26401	25	35013 35043	21 23	49408 49409	25	58527	19	82330	25
11038	25 19	26403	17 19	35145	19	49411	25	58528	25 17	82351 82483	21
11101 11111 11159	25	26545 26551	21	35146	19	49414	11	58529	19	82484	23
11159	19	26725	25	35146 35147	13	49415	19	58532 58620	21	82488	23
11294	23	26742	23	35154	25	49417	17 11	58804	17	82516	25
11330 11340	25	26782		35196	19	49420 49434	25	58877	25 25	82583	23
11340	25	26808	. 9	35294 35352	23 25	49443	15	59081	25	82584 82661	$\frac{19}{25}$
11343	23	26809 26852	19 21	35478	25	49445	25	59154	25	82685	25
11345 11383	25 21	26853	25	41516	25	49446	25	59166	15 25	82699	95
11384	23	26883		41608	25	49525	25 25	59220 59256		82711 82712	9
11412	25	26884	19	41609	25	49777 49780	25 25	59296	25	82712	25
11429 11430	25	26885	21	41632	19	49931	19	65469	25	82713	
11430	25 25	26887		41634 41636	23 25	49932	25 23	65482	25	82714 82719	15
11615 11659	25 21	26890		41637	23	49946	23	66703	25	82718	13
11662	21 25	26898 26902	25	41638	19	49948	21	66794		8273	17
11662 11680	17	26902		41639	19	49949		66797 66798	23	8273	1 23
11681	25	26911	25	41640	23	49950 49991	2.5	66799	1 25	8275	1 21
11682	. 25	26947 26948	23	41753	25 19	50027		6680	2 21	8275	3 19 2 23
11709 11780	) 17 ) 21	26948	25 25	41813 41817	21	50079	25	6688	2 25	8284	د د د
44.00	. 21	27013	20	*101		•					

				<u> </u>		1					-
Titole	Cedola	Titolo	Cedola	Titolo	Codela	Titolo	Cedote	Titote	Codole	Titolo	Cedola
82843	19	90622	11	98629	13	128884	19	130175	19	144710	
82844	15	90623	25	98630	îš	128896	25	130177	25	144718 144748	17 21
82845	13	90669	25	98672	25	128917	25	130178	21	144798	13
82846	17	90714	25	98675	15	128937	25	130230	15	144811	13
82847	21	90724	15	120699	17	128941	25	130242	23	144812	25
82848	17	90734	19	120700	25	128946	23.	130356	25	144920	25
82853	17	90748	17	120703	25	128948	21	130386	21	145061	25
82854	25	90775	15	120715	21	128949	21	130399	25	145095	23
82916	13	90781	9	120733	17	128961	23	130400	25	145127	21
82917	17	90782	19	120734	21	128973	25	136343	1.5	145131	17
82923	19	90808	15	120753	25	128979	15	136482	25	145132	15
82924	21	90811	23	120801	21	128980	19	136553	25	145147	25
82925	17	90814	13	120880	25	128983	25	136562	13	145153	23
88933	15	90820	25	120906	25	129007	19	136601	21	145206	15
88989	25	90825	17	120956	21	129010	19	136624	15	145248	25
89002	25	90837	19	121103	13	129012	25	136745	25	145282	25
89036	25	90851	13	121157	21	129016	25	136746	13	145353	25
89040	23	90891	9	121169	25	129017	9	136747	19	145364	21
89100	25	96846	25	121243	21	129019	21	136771	25	145371	25
89103	25 21	96847 96861	21 25	121269 121272	$\frac{25}{17}$	129031	23	136777	17	145399	11
89115 89231	9	96868	9			129050 129069	25 25	136781 136791	21 21	145444	17
89232	25	96884	17	121294	11	129009	13			145540	21
89240	17 .	96885	15	121296 121357	23	129071	17	$\frac{136831}{136837}$	19 25	145541	15
89288	25	96889	25		19 9	129117	23	136921	19	145542	23
89377	17	96908	25	121360 121369	25	129166	25	136988	25	145551	25
89379	25	96909	25	121413	25 25	129160	25	137017	23	145577 $145645$	19 25
89381	21	96910	25	121413	21	129184	25	137025	25	145646	21
89382	25	96919	19	121437	25	129208	25	137127	23	145649	19
89392	13	96929	19	121542	23	129227	23	137198	25	145688	23
89393	15	97009	25	121636	25	129232	25	137200	19	145694	17
89395	25	97066	19	121755	17	129233	19	137290	21	145698	ii
89573	25	97093	23	121776	23	129234	19	137297	15	145699	25
89843	21	97095	23	121777	25	129242	23	137299	13	145770	23
89879	25	97185	15	121778	21	129253	25	137305	15	145777	25
89889	17	97222	13	121794	25	129269	25	137374	21	145778	25
89942	23	97242	11	121813	25	129298	25	137382	25	145972	25
90007	23	97245	25	121823	23	129313	25	137416	19	145899	25
90024	13	97331	19	121828	17	129316	13	137472	17	145945	25
90029	25	97350	15	121829	15	129353	23	137502	25	145966	15
90030	11	97380	19	121830	19	129417	25	137511	25	146016	21
90040	25	97469	25	121860	25	129418	25	137550	15	146017	13
90055	19	97479	25	121875	25	129448	25	137562	15	146036	11
90087	23	97496	.9	121892	19	129463	13	137569	21	146047	21
90108	23	97515	17 23	121895	25	129472 129488	$\frac{25}{25}$	137619	25	146048	17
90109	19	97517 97518	21	121912	23	129488		137683	23	152189	25
90170 90194	25		21	121928	15	129489	17 19	137695	25	152208	25
90208	25 21	97520 97613	25 13	121929 121955	17 13	129490	19	137713	21	152298 152300	25 25
90211	23	97646	21	121955		129492		137766	25		
90212	21	97669	25	121993	21 21	129569	19 21	137830	$\frac{25}{25}$	152377	23 13
90214	19	97773	25 25	122063	25	129570	23	137833 137845	25 19	152378 152381	15
90216	21	97793	23	122114	25	129575	19	137846			25
90218	13	97812	19	122157	19	129585	21	137847	19 13	152382 152384	11
90222	15	97858	13	122159	15	129587	23	137848	9	152385	11
90272	21	97859	21	122223	25	129611	25	138081	25	152386	13
90274	25	97860	13	122378	25	129628	25	138082	25	152393	23
90275	25	97861	25	122428	21	129661	19	138099	23	152421	23
90292	19	97862	19	122480	25	129670	25	138279	17	152442	25
90294	23	97863	13	122497	15	129678	21	144234	25	152545	25
90295	25	97952	21	122498	21	129679	13	144284	17	152673	25
90329	17	97953	25	128426	25	129740	21	144286	17	152749	21
18206	21	97955	19	128455	17	129763	25	144288	19	152862	21
90332	17	98010	13	128465	25	129775	25	144289	25	153000	19
90337	17	98011	25	128466	15	129852	13	144290	17	153080	23
90338	15	98035	21	128468	9	129859	23	144291	21	153349	19
90339	21	98112	21	128527	21	129883	21	144302	25	153350	15
90340	25	98113	25	128558	17	129943	9	144326	25	153361	19
90369 90384	21 23	98142	23 21	128708	19	129944	21	144349	25	153366	23
90388	23 23	98172 98174	21 25	128721 128742	23 25	129997	21	144382	25	153368	17
90392	11	98174	25 25	128742		129998	23	144532	25	153369	21
90393	21	98177	25 19	128745	13 13	129999 130014	25	144542	25	153370	25
90395	19	98185	17	128780	25	130014	25 21	144543	21	153382	25
90401	21	98188	19	128808	25	130027		144559	23	153394	25
90403	25	98189	19	128819	19	130029	19 21	144606	25	153414	19
90404	17	98276	9	128845	25	130034	25	144632 144633	21 23	153453	21
90460	21	98312	25	128871	25	130034	25	144633	23 19	153484 153485	19 17
90494	21	98625	13	128882	25	130152	25	144674	13	153485	19
90502	21	98626	17	128883	13	130169	25	144675	11	153489	19
					,			2010	* *	100403	1.7

Tito!o	Cedola	Titolo	Cedola	Titolo	Gedola	Titolo	Cedola —	Titolo	Cedola	Titolo	Oedola
153495	25	161495	19	168682	21	12018	19	14174	23	21905	15
153543	23	161497	15	168684	25	12036	19	14296	25	21932 21981	25 25
153545	25 19	$\frac{161504}{161529}$	17 25	168687	25	12037	17	14386	21	21981 22026	25
153557	21	161530	25	168689 168696	25 23	12051 12066	19 25	14387 14390	$\frac{25}{21}$	22020	25
153578 153641	25	161579	21	168698	23	12000	23	14391	19	22091	15
153761	25	161588	25	168813	25	12127	15	14393	23	22097	25
153775	19	161598	23	168827	21	12129	25	14395	21	22108	23
153776	25	161599	25	168837	25	12132	23	14434	21	22201	17
153978	25	161632	21	168914	15	12179	11	14539	25	22226	25
154019	13	161633	17	168917	25	12183	25	14598	15	22227	25
154020	25	161634	25	168918	25	12196	13	14614	9	22228	15
154028	21	161661	25	168925	25	12267	25	14630	21	22232	25
160037	21	161671	25	168929	23	12280	13	14631	25	22237	23
160065	25	161672	25	168944	15	12291	19	14684	21	22264	25
160071	11	161723	25	168946	21	12350	19	14692	17	22343	25
160077	15	$\frac{161752}{161807}$	25	169060	17	12473	25	14726 14730	21	22345	25
160089 160099	25 25	161830	25 15	169087 1691 <b>3</b> 5	$\frac{23}{21}$	12481 12501	25 21	14733	25 <b>25</b>	22406 22468	25 17
160256	25	161854	25	169137	13	12536	21	14748	23	22468 22495	25
160269	25	161872	25	169139	13	12595	25	14756	15	22496	25 25
160573	25	167934	25	169141	25	12610	25	14757	17	22546	13
160578	11	167946	25	169202	21	12631	19	14776	23	22547	25
160579	15	168002	25	169239	lő	12647	21	14800	17	22548	25
160580	19	168164	19	169263	25	12747	13	14883	25	22667	23
160581	15	168165	21	169312	23	12778	11	19819	25	22679	21
160582	17	168261	15	169313	21	12791	15	19820	11	27734	17
160583	25	168276	25	169324	21	12792	15	19822	19	27757	15
160591	25	168345	25	169326	15	12809	25	19922	25	27961	23
160612 160623	25 9	168381 168382	21 25	169327 169373	15 25	12823 12868	25 25	19928 19984	25 15	27962	9
160623	21	168395	25	169375	13	12927	25	19984	13	27963	15
160673	25	168432	25	169429	25	12929	21	19988		27967	25
160725	25	168437	25	169430	25	12929	25	20019	11 25	27972	21
160739	23	168448	21	169433	25	12991	23	20022	25	27982	25
160772	17	168449	21	169445	19	12992	25	20105	15	27983	25
160774	13	168466	9	169481	17	12993	19	20164	25	28021	25
160802	15	168467	15	169499	25	12994	13	20167	25	28108	17
160817	19	168527	25	169503	17	13094	25	20179	25	28109 28212	$\frac{23}{15}$
160835	19	168528	17	169521	17	13095	25	20200	25	28216	25
160912	17	168548	25	169553	13	13109	21	20292	21	28219	25
160935	21	168579	25	169554	11	13110	25	20316	25	28224	25
160943	21	168588	25	169555	13	13276	23	20425	21	28253	23
161048 161061	25 25	169592	13	169556	9	13304	17	20576	25	28263	19
161082	25	168601 168606	25 25	$\frac{169557}{169569}$	19 11	13384 13385	15 19	20639 20691	15 15	28265	19
161083	11	168607	25	169589	17	13386	9	20692	15	28524	21
161087	25	168608	21	169323	25	13387	19	20706	21	28539	15
161088	25	168610	2.5	169652	25	13416	21	20714	15	28614	15
161128	25	168617	23	169655	9	13508	25	20758	25	28674	25
161129	25	168618	21	169656	19	13510	23	20786	25	28676	25
161276	23	168619	21	169658	23	13525	25	20911	15	28705	25
161282	25	168620	25	169677	25	13583	17	20926	21	28881	25
161318 161320	13	168625	25	169724	15	13634	25	20943	23	28882 28953	23 25
161324	$\frac{21}{25}$	168662	21	169802	21	13783	17	20951	25	29028	25 25
161372	25 21	168663	21	169837	19	13788	21	20964	25	29028	17
161492	11	168665 168666	$\frac{21}{25}$	169896	25	13789	21	20980	25	29094	25
161493	21	168669	25	169899	25	13846	13	21076	25	29117	25
161494	17	168671	23	_		13860 13880	$\frac{17}{25}$	21089 21091	13 19	29206	21
		100011	2.7			13885	25	21091	25	29252	25
	m14.11 1	. 100				13922	21	21135		29279	
		i 100 obbliga	zioni (L.	100.000)		13924	17	21253		29282	17
4383	25	5823	23	6401	17	13925	13	21254	21	29295	
4391	19	5824	11	6402	21	13932	21	21335	25	29298	15
4430	21	5825	13	6404	23	13951	25	21370		29300	17
4666	17	5826	19	6416	15	13979	23	21382		29486	
4739	19	6013	25	6417	25	13989	25	21408	25	29544	
4765	25	6046	25	6473	25	14038	25	21442		29639	25
4776 4837	$\frac{25}{25}$	6051	25	6523	21	14064	25	21524		29641	
4873		6055	25	6597	25	14125	13	21546		29643	19
5027	19 25	6058 6062	$\frac{25}{23}$	6862 6864	25 25	14129	21	21659		29645 29801	
5210	25	6257	23 25			14164	23	21660		29801 29802	
5253	25	6262	25 25	6983 6984	25 23	14165	$\frac{11}{21}$	21665 21735	25 17	29832 29832	25
5439	19	6269	25	6985	23 25	14167 14168	17	21735		29833	
5813	21	6297	25	6986	25	14169	25	21752	25	29922	21
5816	19	6367	25	6994	25	14170		21799	25	29924	25
5817	23	6370	25	7000	25	14171	19	21873		29967	21
5821	19	6386	25	11980	13	14173	21	21892	15	30001	

Titolo	Cedala	Titolo	Cedola	Titolo	Cedola	Titolo	Oedola	Titolo	Cedola	Titolo	Cedola
30013	25	36892	11	- 44860	_ 25	52550	25	60123	15	 75795	- 25
30056	25	36894	9	44863	15	52569	25	60124	21	75895	25
30070	25 25	37009 37051	23 25	44869 44872	25 19	52594 52596	25 17	60137 60138	25 19	76101	25
30114 30173	25 25	37080	21	44902	19	52597	19	60203	13	76238 76269	21 25
30191	19	37210	23	45029	17	52606	21	60214	15	76428	25 25
30195	21	37272	25	45030	13	52607	21	60226	17	76438	25
30245	25	37437	25	45033	25	52663	25	60228	15	76469	25
30306	25 25	37465 37531	25 19	45034 45035	21 25	52664 52697	9 25	60229	25	76598	25
30310 30311	25 25	37585	25	45094	19	52752	25 13	60255 60261	25 23	76633 76635	25 25
30324	25	37626	25	45095	13	52765	19	60286	25	76644	25
30343	15	37630	25	45146	21	52806	15	60295	25	76720	25
30475	25	37678	23 23	45147	21	52871	21	60297	25	76725	25
30530 30544	$\frac{25}{13}$	37679 37764	25 25	45284 45293	13 21	52880 52916	21 21	60348 60357	13 25	76790 76791	23 19
30634	19	37766	19	45477	25	52935	25	60369	25	76867	23
30670	19	37769	21	45480	25 25	52944	25	60379	9	76928	23
30686	25	37792	25	45499	25	52952	25	60380	25	76934	15
30688 35609	13 19	37857 37858	25 19	45513	15	53000	17	60451 60601	25 25	76937	25
35611	23	37897	25	45515 45526	25 25	53036 53038	$\frac{23}{25}$	60661	25 23	76939 76940	17 19
35613	25	37928	25	45551	25	53106	9	60669	25	76942	19
35614	23	38016	15	45626	13	53108	17	60681	25	76944	15
35615	15	38017	25	45627	11	53109	25	60699	21	76949	19
35616 35670	21 9	38038 38064	21 25	45628 45629	23 13	53134 53167	$\frac{25}{23}$	60751 60798	25 25	77158 77214	25 21
35672	11	38143	25	45651	15	53180	21	60825	21	77232	25
35674	19	38145	25	45702	25	53183	17	60844	25	77292	25
35686	19	38172	25	45706	25	53184	13	60974	25	77300	23
35712	13	38179 38180	21 17	45740	15	53208	$\frac{25}{23}$	60978	19	77302	25
35713 35714	25 19	38181	23	45748 45856	25 25	53217 53231	23 23	60983 60984	17 17	77306 77324	25 25
35723	25	38182	25	45905	25	53240	19	60997	15	77337	19
35843	13	38183	25	45964	25	53270	21	61024	23	77587	25
35846	11	38184	13	45967	25	53271	25	61034	25	77593	23
35851 35876	$\frac{21}{25}$	38185 38186	15 19	45987 46043	25 25	53340 53386	19 19	61128 61434	23 17	77683 77734	25 17
35882	25 25	38188	23	46045	25	53404	21	61451	15	77910	17
35883	25	38188 38190	13	46069	23	53482	19	61492	25	83056	13
35891	25	38256	21	46086	19	53484	25	61533	25	83067	$\frac{25}{21}$
35898 35921	25 25	38295 38311	$\frac{25}{21}$	46110 46223	25 17	53564 53584	$\frac{25}{19}$	61547 61823	$\frac{15}{21}$	83068 83081	19
35922	25	38337	23	46225	17	53658	19	61849	25	83082	17
35923	25	38482	25	46227	19	53703	25	61850	19	83113	25
35930	21	38511	19	46231	25	53709	25	61853	25	83144	23
35931 35977	17 13	38512 43513	9 25	46277 46436	25 25	53918 53929	$\frac{21}{11}$	61874	11 23	83199 83208	23 25
36019	19	43535	21	46443	23	53937	25	62253 67226	25 25	83216	21
36024	19	43544	17	46470	19	53938	19	67625	25	83311	19
36043	25	43550	15	51574	25	53940	19	69448	25	83326	19
36080 36082	19 17	43567 43608	25 9	51590	23 19	53955 53973	25 13	69503 69509	25 25	83330 83331	21 17
36305	13	43609	19	51591 51619	25	53974	11	69528	25	83332	21
36306	19	43845	11	51643	25 13	53982	25	69533	25	83335	21
36466	25	43877	13	51717	25	54011	25	69561	23	83337	13
36582 36583	25 25	43878 43893	17 11	51735 51836	21 25	54072 54142	11 15	69570 69571	25 21	83364 83414	$\frac{25}{21}$
36586	25 25	43900	25	51927	21	54144	11	69572	25	83450	19
36590	17	43910	25	51930	13	54145	23	69596	25	83453	25
36601	25	43996	17	51931	13	54146	13	69601	17	83459	25
36627 36637	25 25	43997 43998	$\frac{17}{21}$	51934	17	54185 54186	23 23	69617 69927	25 19	83467 83468	$\frac{15}{25}$
36664	25 15	44022	25	51937 51938	19 25	54245	19	69930	21	83468	21
36692	25	44024	25	51939	21	54267	23	69991	25	83471	25
36743	23	44277	19	51940	25	54281	21	70015	23	83480	19
36781 36807	$\frac{25}{21}$	44280 44287	17	51942	15	54381	17	70150	25	83482	17 19
36809	21	44301	$\frac{21}{13}$	51996 51998	19 17	59330 59374	15 19	70194 75196	$\frac{25}{15}$	83506 83509	19
36849	19	44355	25	52001	21	59474	25	75373	25	83513	21
36854	19	44484	21	52006	15	59540	25	75376	25	83514	21
36881 36882	13 21	44535 44538	23 23	52007 52023	13	59621	25	75382	25	83516	25 21
36884	17	44538 44541	23 15	52023 52073	25 17	59727 59728	$\frac{15}{21}$	75383 75421	25 25	83517 83519	21 25
36885	23	44597	19	52074	13	59729	15	75500	25	83522	25
36886	21	44706	21	52125	25	59730	21	75508	17	83606	15
36887 36888	19 13	44710 44713	25 21	52165	25 11	59838	25	75509	23	83609	23 21
36889	13	44840	13	52183 52383	25	59918 60025	$\frac{15}{25}$	75514 75564	21 17	83611 83656	19
36891	19	44855	15	52491	23	60122	9	75777	25	83659	15
								-			

Titolo	Cedola —	Titolo	Cadola	Titolo	Cedols	Titolo	Cedola	Titolo	Cedols	Titolo	Dedols
83660	15	85432	25	92378	15	93893	17	101337	25	123268	19
83661	17	95459	15	92379	15	98826	25	101338	19	123299	19
83718	25	85491	19	92418	11	98829	19	101349	25	123303	23
83765	25	85558	13	92460	15	98848	25	101350	19	123324	21
83770	25	85597	25	92462	25	98867	25	101353	25	123355	25
83776	25	85611	25	92678	25	98879	25	101382	25	123378	11
83784	25	85656	21	92680	21	98888	11	101383	25	123379	19
83815	17	85722	25 25	92685 $92699$	17	99023	25	101406	25	123388	19
83881	21 15	85775 85778	21	92713	17 21	99029 99117	$\frac{25}{25}$	101479	25	123389 123391	19 15
83882 83884	15	85851	19	92717	23	99136	25 25	101551 101590	25 23	123455	25
83953	21	85895	15	92731	23	99137	13	101591	25	123460	17
83954	17	85898	21	92734	15	99143	25	101647	25	123474	25
83955	25	65899	17	92737	25	99157	15	101663	19	123476	2.5
83950	17	85921	21	92739	17	99179	25	101664	26	123495	25
83974	25	65923	23	92740	19	99183	25	101734	19	123497	25 25
84001	26	85930	17	92774	21	99210	25	101781	17	123506	9
84005	25	85931	13	92776	23	99319	25	101786	25	123507	11
84023	25	85971	21	92793	23	99322	25	101795	13	123524	17 25
84037	25	85994	25	92823	13	99324	25	106822	25	123527	25
84072	93 19	86000 90913	25 25	92825 92839	21 25	99338 99356	25 19	106823	25 25	123539	19 25
84085 84086	19	91044	23	92851	25 25	99357	13	106828 106831	19	123558 123585	10
84089	25	91076	23	92852	25	99373	25	106899	23	123586	19
84091	23	91119	25	92861	25	99416	25	108717	21	123603	17
84092	25	91122	25	92863	25	99485	25	109210	21	123624	25
84126	21	91123	25	92972	21	99495	25	109212	25	123625	25
84134	17	91129	25	92973	25	99936	25	122513	25	123626	21
84135	11	91260	17	92974	25	99946	25	122516	21	123664	25
84136	25	91288	19	92982	1.0	99951	25	122528	19	123665	21
84137	15	91289	21	92999	23	99969	25	122548	25	123667	13
84138	21	91300	25	93012	25	100024	19	122565	13	123669	25
84139	21	91308	17	93070	25	100041	25	122587	25	123707	21
84140	19	91359	25	93080	15	100044	25	122609	19	123710	25
84151 84222	25 21	91362 91391	$\frac{21}{15}$	93081 93082	25 13	100062 100080	19 23	122610 122617	$\frac{21}{21}$	$\substack{123723 \\ 123725}$	25 25
84248	21	91397	17	93083	19	100097	25 25	122617	19	123771	19
84263	25	91496	19	93084	19	100142	25	122666	25	123772	15
84266	17	91519	17	93091	25	100161	23	122676	23	123773	25
84328	25	91529	19	93109	21	100344	25	122687	13	123774	17
84518	11	91570	11	93143	21	100365	25	122688	11	123775	13
84544	25	91573	17	93148	25	100472	25	122689	15	123784	17
84552	25	91574	13	93213	25	100474	25	122690	23	123806	15
84575	25	91587	19	93214	25	100567	23	122703	19	123816	21
84582	17	91610	25	93215	25	100568	25	122726	11	123819	21
84600	17	91637	23	93289	25	100623	23	122740	25	123894	17
84601 84658	21 25	91641	15	93296	25	100626	19	122758	25 23	123898	21
84708	17	91666 91667	13 17	93317 93319	$\frac{25}{21}$	100628 100661	23 23	$\frac{122761}{122762}$	9	$\substack{123899 \\ 124090}$	21 25
84714	19	91674	21	93327	25	100662	21	122763	15	124132	11
84717	19	91676	25	93395	21	100663	13	122764	23	124164	17
84724	23	91677	19	93397	15	100665	25	122769	15	124165	19
84734	23 25	91755	25	93415	23	100756	25	122785	11	124168	19
84772	17	91777	19	93418	21	100813	15	122786	21	124170	19
84773	19	91794	19	93506	25	100815	25	122787	13	124171	15
84774	15	91795	21	93510	25	100819	25	122798	25	124172	25
84776 84780	17	91797	. 9	93511	25	100826	25	122799	17	124173	13
	21	91808	17	93552	21	100828	25	122801	19	124174	25
84787 84821	$\frac{21}{19}$	91809	25 25	93565	25	100835	25	122802 122845	13	124175 124177	17 25
84900	21	91871 91872	25 25	93569 93570	19 13	100836 100846	25 25	122846 122846	11 11	124177	25 19
84939	25	91883	25	93573	23	100846	25 25	122861	25	124180	17
84951	25	91886	25	93590	17	100858	21	122929	15	124183	17
84952	25	91887	23	93593	19	100838	25	122933	25	124184	17
84956	. 25	91889	17	93595	25	100887	15	122988		124186	17
84961	25	91890	17	93596	25	100895	17	122989	21	124188	13
84963	25	91905	25	93647	25	100918	13	122992		124189	11
85084	25	91957	25	93762	25	100932	25	123022	25	124191	19
85089	25	91958	25	93774	23	100933	23	123023	17	124192	11
85169	21	91960	15	93793	21	100938	25	123024	. 25	124272	17
85170	25	91961	19	93798	21	100949	15	123038		124276	17
85173 85176	11	91969	25	93807	13	101002	25	123040	25	124285	17
85176	17	91980	25	93810	17	101024	25	123053	23	124291	25
85224	19 25	92094 92110	25	93811	19	101077	15	123098		124299	17 17
85269	25 25	92110 92123	25 25	93831 93832	13	101157 101183	17 19	123099 123100	) 11	124304 124313	21
85292	17	92123 92146	25 25	93832 9 <b>3834</b>	11 19	101183		123100		124313	23
85396	25	92187	19	93840	19	101214	25 25	123101	21	124388	21
85426	25	92191	19	93842	17	101328		123262		124389	21
85430	25	92269	25	93843	23	101331	17	123265	25	124392	19
			_		20						

20 11				<u> </u>							
Titole	Cedola	Titolo	Cedola	Titolo	Cedola	Titolo	Cedola —	Titolo	Cedola	Titolo	Cedola
124393	23	130501	25	131430	19	139048	15	146361	25	148542	25
124439	25	130504	25	131431	19	139049	19	146384	15	148543	17
124440	19	130512	13	131435	23	139051	17	146394	17	148544	13
124451	25	130513	25	131457	25	139053	13	146458	25	148545	ii
124452	25	130517	21	131458	25	139055	21	146459	19	148547	23
124454	17	130518	19	131478	21	139070	25	146473	25	148642	25
124456	25	130528	25	131480	25	139076	25	146491	25	148667	25
124474	21	130529	21	131485	19	139084	25	146561	25	148700	25
124476	17	130530 130547	21 9	131492 131498	25 11	139258 139274	25 25	146567 146580	25	148701	25
124517 $124527$	21 17	130547	17	131516	13	139305	25	146659	13 25	148734	21
124528	25	130566	25	131524	25	139309	21	146668	25	$\frac{148738}{148858}$	19 21
124529	15	130576	23	131525	25	139347	25	146671	25	148859	25
124555	25	130598	19	131528	23	139380	25	146674	25	148860	17
124557	17	130599	23	131544	21	139385	19	146719	25	148922	25
124558	25	130640	25	131546	25	139424	25	146722	25	148931	25
124562	23	130667	25	131574	23	139446	25	146724	25	149033	25
124573	25	130689	13	131655	11	139450	25	146829	19	149073	23
124574	25	130690	15	131656	11	139464	25	146932	13	149136	25
124603 $124641$	13	130691	25 13	131701	25 19	139466 139498	25	$\frac{146935}{146943}$	9 15	149137	25
124708	17 17	130702 130707	19	$\frac{131702}{131704}$	13	139638	23 25	146944	17	$\frac{149181}{149183}$	17
124709	21	130712	25	131732	15	139709	23	146953	13	149184	$\frac{25}{23}$
124712	9	130721	25	131736	19	139736	13	147018	11	149185	25
124715	21	130722	25	131309	23	139490	25	147045	21	149200	25
124717	13	130723	25	131810	13	139901	21	147047	13	154274	25
124726	21	130728	9	131816	21	139903	25	147048	13	154340	25
124778	23	130736	25	131839	19	139925	25	147073	19	154574	25
124780	17	130741	17	131876	15	139947	21	147180	17	154744	21
124808	23	130743	25	132049	15	139973	13	147258	25	154794	13
124809	25	130761	25 17	132058	25	139989	11	147285	19	154795	25
124828	25	130778	17	132072	25 25	140024	23 21	147256	9	154796	15 25
$\substack{124849 \\ 124852}$	$\frac{25}{11}$	130808 130809	$\frac{17}{23}$	$132074 \\ 132109$	25 25	$\frac{140093}{140099}$	17	$\frac{147289}{147303}$	25 17	154884 154885	25 21
124867	25	130810	23 25	132186	25	140109	23	147316	13	155201	19
124870	25	130868	25	132237	25	140128	23	147369	25	155260	23
124872	25	130870	21	132368	17	140129	11	147395	25	155261	19
124888	19	130871	25	132399	25	140140	19	147403	17	155264	25
124927	25	130874	25	132458	25	140171	25	147412	25	155346	25
124928	15	130888	25	132470	23	140347	15	147413	21	155352	13
124987	25	130898	21	132473	25	140350	23	147542	25	155371	19
124996	21	130909	19	132474	25	140351	25	147555	15	155373	25
125032	19	130938	25	132479	23	140378	23	147556	17	155376	25
125044	11	130939 130963	21 19	132652	17	140379 $140412$	23 25	147559	13	$\frac{155382}{155399}$	21 21
125045 125046	25 17	130973	25	$\frac{132676}{132688}$	21 23	140432	25	147561	23 15	155401	25
125047	23	130981	25	132718	25	140438	25	$\frac{147563}{147565}$	19	155469	25
125072	25	130982	21	132756	25	140444	25	147567	15	155472	19
125075	23	130998	17	132826	25	140445	25	147592	ii	155476	23
125077	23	131016	25	132899	17	140568	17	147743 147751	23	155517	25
125099	19	131095	25	132900	25	140602	25	147751	21	155518	19
125141	19	131117	25	132997	25	140603	25	147752	25	155615	19
125158	21	131118	25 23	133148	25	140879	21	147762	25	155679	23
125195	25	131126	23	133185	23 11	140885	15	147765	25	155682 $155741$	17 13
$\substack{125196 \\ 125209}$	25 17	131131 131137	19 23	133201 133211	21	140886 140897	19 <b>2</b> 5	147775 $147782$	25 17	155758	25
125211	21	131200	17	133212	21	140910	25	147803	25	155761	25
125230	21	131210	17	133305	23	140911	25	147804	25	155834	25
125231	25	131233	17	133319	19	140913	13	147805	25	155954	17
125235	25	131238	19	138311	23	140919	17	147806	11	155959	25
125238	25 25	131245	21	138313	25	140920	15	147813	25	155961	23
125262	17	131265	15	138335	21	141031	25	147840	21	155970	21
125327	15	131307	19	138392	25	141035	25	147897	15	155971	25
125389	21 17	131308	17	138503	19	141003	25	147898	9	155972	13
125403	17	131309	25	138508	25	141110	17	147909	25	156034	13
125405 $125421$	$\frac{23}{21}$	131326	17	138668	23 25	141133	25	147911	25	156101	$\frac{15}{25}$
125421	15	131345 131370	15 15	138683 138824	25	141136 141204	$\frac{25}{25}$	147939 147940	19 19	$\frac{156115}{156126}$	25
125431	13	131375	9	138827	21	141236	25 25	147940	21	156158	25
125442	17	131379	g 9	138831	13	141237	25	147995	23	156163	21
125450	25	131380	17	138847	17	141262	17	148219	25	156208	21
125462	17	131381	15	138862	15	141263	15	148278	23	156245	25
130402	17	131382	25	138863	19	141285	25	148381	25	156249	15
130409	19	131393	25	138865	19	141286	25	148433	25	156257	15
130423	19	131395	25	138866	13	141294	25	148460	21	156282	13
130441 130467	23 25	131397 131405	25 25	138896	19	146238	13	148497	25	156283	19 25
130468	21	131405	9	138952 139037	25 23	$146318 \\ 146344$	19 23	148533	25	156291	25 25
130476	17	131410	21	139046	25	146344	23 23	148537 148538	15 25	156306 156358	19
130490	9	131417	19	139047	21	146352	21	148538	25 15	156369	25
					'		~ 1	A まいりま1	10	10.7000	

Titolo	Cedola	Titolo	Cedola	Titolo	Cedola	Titolo	Cedola	Titolo	Cedola	Titolo	Cedola
156393	13	163027 163029	25 21	170895 170897	25 25	22985	19	54841	25	102137	25
156403	25 25	163030	19	170905	25	$\frac{23039}{23073}$	21 21	54967 55059	25	$102144 \\ 102298$	15
156470 156472	25	163031	19	170951	21	23075	21	55093	25 23	102346	15 25
156564	25	163032	23	170952	19	23148	21	62349	25	102356	25
156571	9	163033	13	170972	23	23300	21	62350	25	102434	25
156612	25	$\frac{163034}{163035}$	$\frac{21}{23}$	$\frac{170978}{171024}$	21	23323	13	62358	25	102467	15
156653	25 25	163037	25	171024	25 25	23327 23367	$\frac{23}{25}$	62369 62381	$\frac{23}{25}$	$109740 \\ 109748$	$\frac{23}{21}$
156655 156656	$\frac{25}{25}$	163044	īĭ	171060	23	23380	15	62383	13	109748	$\frac{21}{25}$
156681	23	163047	25	171064	25	23381	13	62402	25	109750	25
156682	25	163061	19	171144	25	23382	13	62429	23	109754	17
156683	25	163069	25	171146	25	23454	25	62519	11	109755	21
156702	$\frac{25}{13}$	$\frac{163143}{163161}$	23 19	$\frac{171153}{171264}$	25 25	23497 30734	15 25	62613 62687	23 25	109756 $109757$	$\frac{21}{17}$
156770 156779	25	163164	25	171396	21	30750	25	62858	25 15	109758	25
156795	25	163210	2.5	171452	25	30802	25	62879	15	109761	21
156796	25	163241	25	171489	21	30885	21	62891	25	109763	25
156815	25	163276	25	171503	25	30888	17	62894	19	125501	17
156822 156851	25 25	163297 $163310$	25 21	$\frac{171504}{171609}$	25 25	$\frac{30896}{30954}$	$\frac{25}{25}$	62931 $62951$	25 11	$\frac{125519}{125533}$	15 17
156875	25	163381	25	171611	25	31039	11	70763	21	125539	17
156911	21	163407	17	171613	11	31061	13	70817	25	125549	25
156945	19	163456	13	171646	25	31120	25	70859	25	125552	13
156974	23	163457	15	171687	21	31120	21	70890	19	125556	21
157019	19 11	$\frac{162648}{163647}$	21	$\frac{171689}{171691}$	13 ;	31135 31141	25 25	78794 86023	25 25	$125607 \\ 125608$	19 15
157020 157021	21	$\frac{163647}{163649}$	21 15	171693	25 ' 21 ;	31165	25	86040	23	125613	23
157050	25	163700	9	171731	23	31317	25	86041	25	125657	25
162023	10	163037	23	171739	17	31324	25	86157	25	125702	11
162026	25	163893	23	171802	15	31354	25	86197	17	125780	23
162113 162114	25 19	$\frac{163985}{163992}$	25 13	171915	25 23	38681	25	86203	17	125781 $125800$	13 15
162114	21	164015	25	$\begin{array}{c} 171950 \\ 171955 \end{array}$	25	38743 38744	25 25	86263 86305	$\frac{13}{21}$	125824	25
162118	19	164054	19	171959	21	38757	25	86348	21	125832	25
162122	2.5	164055	25	171973	25	38854	25	86393	23	125853	17
162282	25	164164	25	171993	23	38901	13	86404	19	125856	23
162283 162317	25	164240	15	172033	23	38908	23	86408	15	125857	17
162341	25 17	164248 164349	$\frac{25}{25}$	$\frac{172045}{172102}$	25 25	38976 38999	$\frac{25}{25}$	86412 86421	$\frac{25}{17}$	$125858 \\ 125890$	$\frac{19}{23}$
162343	25	164379	25	172102	17	39002	17	86443	17	125895	15
162345	11	164505	17	172209	25	39009	15	86444	-91	125899	25
162428	21	164581	23	172327	25	39038	25	86445	21	125928	19
162433 162439	25 15	$\frac{164673}{164986}$	23	172338	21	39098 39111	15 25	86471	25	125935 125981	$\frac{25}{15}$
162440	17	170004	$\frac{25}{25}$	$\frac{172354}{172364}$	17 25	39176	23	$86517 \\ 86533$	21 19	125992	17
162443	25	170043	15	172367	25	39186	25	86584	13	126122	25
162453	25	170044	23	172443	25	39203	25	86586	25	126124	25
162459 162519	25	170136	17	172447	23	39218	17	86587	25	126141	25
162521	25 9	$\frac{170212}{170314}$	$\frac{25}{21}$	172449	25	39225 39232	15 13	86588 86591	17 25	126146 126147	21 25
162522	25	170314	19	$172450 \\ 172477$	19 23	39232	25	86603	25	133410	17
162523	17	170345	25	172573	23	39293	23	86663	19	133446	23
162524	25	170419	25	172584	21	46508	25	86666	13	133447	15
162527 162581	21	170440	25	172586	15	46549	25	93908	25	133448	21
162702	$\frac{25}{21}$	170462 $170463$	15 19	$\frac{172648}{172710}$	25 17	46558 46561	$\frac{25}{21}$	93939 $93949$	17 25	133449 $133463$	25 25
162706	19	170403	25	172773	23	46570	25	93950	25	133485	19
162710	25	170618	25	172774	23	46573	17	93981	25	133486	17
162717 162718	25	170625	25	172776	23	46600	23	94018	21	133521	1.5
162725	25	170646	25	172781	21	46758	25	94022	23	133524	25
162726	25 23	170674 $170695$	$\frac{21}{25}$	$\frac{172782}{172786}$	25 17	46851 46876	$\frac{19}{25}$	94037 $94276$	25 25	133565 13360 <b>3</b>	15 17
162799	19	170737	25	172780	25	47054	21	94418	$\frac{25}{21}$	133654	25
162800	17	170755	25	172823	23	47102	25	94450	13	133666	15
162931 163001	21	170766	25	172843	23	47168	17	94494	19	133680	23
163023	25 25	170807	19	172850	25	54425	23	94508	19	133703	11
163024	17	170868 170893	25 25	$\frac{172885}{172900}$	25 25	54447	15 25	94528	23 25	133704 133713	$\frac{11}{23}$
	••	110000	20	172900	20	54450 54455	25 21	$94531 \\ 94547$	$\frac{25}{25}$	133713	23 23
	Titali a:	500 obbli	land ir	KOO 000'	1	54513	23	94548	21	133737	25
7042		500 obbligazi				54575	19	94549	17	133741	25
7196	25 25	14996	13	15237	25	54593	25	94551	11	133771	17
7214	15	14997 14998	15 17	15304 15362	19 21	54639 $54642$	21 19	94552 $94597$	15 15	133799 133823	$\frac{25}{17}$
7581	13	15002	25	15537	21	54673	21	101808	25	133823	21
7641	25	15085	19	22848	21	54712	21	101863	25	133837	13
14908 14910	25	15096	25	22855	21	54787	25	101864	25	133838	25
14910	17 21	15170	11	22975	19	54790	23	102092	21	133841	25
		15173	21	22981	11	54836	21	102094	19	133848	19

30 Supplemento straordinario (Bell. Estraz.) alla GAZZETTA UFFICIALE n. 45 del 20 febbraio 1967

O Cedola  4 25 6 19 7 17	Titolo 165003 165041	Cedola 19	Titolo	Cedola —	Titolo	Cedola —	Titolo	Cedola —
6 19 7 17	165041							
7 17					1 000 -LILL	J. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1.		
		25		Tuou a	1.000 obbliga:	zioni (L.	1.000.000)	
	165058	25	23586	25	86792	25	134198	23
7 25	165146	17	23630	25	86809	21	134277	15
9 15	165188	17	31403	25	86843	īŝ	142003	25
2 25	165195							21
	165196	25						$\tilde{2}$
	165197	17						25
	165199							25
	165312							25
	165355							19
	165403							25
								25
	165531	23				13		25
	165558	15				25		21
	165628					25		25
	172902					25		25
	172908					21		25
	172909					23		25
1 25	172923	25						25
25	172948	21						21
	173004	19						13
	173093	25						21
	173235							21
92 21	173293	23					110111	
	173300		00.20	~~	101100			
01 13	173318	21						
31 17	173338	25			Tetituto per	la Ricostr	uzione Indue	triele
	173491	25		-2				
91 25	173523	15	1	•	iott. Lingi Ci	menvo – d	orr. ogo ra	Danelli
00 25	173541	25						
41 25	173554	25	(Avviso n	a. 3795).				
	2   25   54   23   51   15   1   15   1   25   19   19   19   19   10   23   20   25   21   25   25   24   25   25   25   24   25   25   24   25   25   24   25   25   24   25   25   24   25   25   25   26   26   27   28   28   29   29   21   29   21   20   21   21   22   22   25   24   25   25   26   26   27   27   28   28   29   29   29   29   29   29   29	2	2   25   165195   13     54   23   165196   25     54   23   165196   25     54   23   165196   25     54   23   165197   17     55   165199   17     57   23   165312   21     58   165403   25     50   25   165403   25     50   25   165405   25     50   25   165558   15     52   21   165531   23     52   25   165538   23     52   25   165558   23     53   24   25   172902   25     54   25   172908   25     55   25   172909   25     54   25   172909   23     54   25   172909   23     54   25   172909   23     54   25   173904   19     57   27   27   27     58   27   27   27     58   27   27   27     58   27   27   27     58   27   27     58   27   27     58   27   27     58   27   27     58   27   27     58   27   27     58   27   27     58   27   27     58   27   27     58   27   27     58   27   27     58   27   27     58   27   27     58   27   27     58   27   27     58   27   27     58   27   27     58   27   27     58   27   27     58   27   27     58   27   27     58   27   27     58   27   27     58   27   27     58   27   27     58   27   27     58   27   27     58   27   27     58   27   27     58   27   27     58   27     58   27   27     58   27   27     58   27   27     58   27   27     58   27   27     58   27   27     58   27   27     58   27   27     58   27   27     58   27   27     58   27   27     58   27   27     58   27   27     58   27   27     58   27   27     58   27   27     58   27   27     58   27   27     58   27   27     58   27   27     58   27   27     58   27   27     58   27     58   27   27     58   27   27     58   27     58   27     58   27     58   27     58   27     58   27     58   27     58   27     58   27     58   27     58   27     58   27     58   27     58   27     58   27     58   27     58   27     58   27     58   27     58   27     58   27     58   27     58   27     58   27     58   27     58   27     58   27     58   27     58   27     58   27     58   27     58   27     58   27     58   27     58   27     58   27     58   27     58   27     58   27     58   2	$ \begin{array}{cccccccccccccccccccccccccccccccccccc$	12	12	2	12

ANTONIO SESSA, direttore

ACHILLE DE ROGATIS, redattore

(6151148) Roma - Istituto Poligrafico dello Stato - G. C.

